

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODUZIMANJU
IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1366/2

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE
KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Član 1

U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, broj 58/15) u članu 11 stav 1 tačka 1 briše se.

Dosadašnje tač. 2 i 3 postaju tač. 1 i 2.

Član 2

U članu 35 st. 1 i 2 riječ „jedne“ zamjenjuje se riječju „dvije“.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-2/19-1/7

EPA 693 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U KAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM
OBRAZOVANJU

Proglašavam **Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1363/2
Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18 i 3/19) u članu 91 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„U septembarskom ispitnom roku student ima pravo da polaže sve ispite i predispitne provjere (kolokvijumi i završni ispiti) koje je prijavio u toj studijskoj godini a koje nije polagao, odnosno položio u januarskom, odnosno junskom roku, u skladu sa posebnim aktom ustanove.“

U stavu 4 riječi: “st. 1, 2 i 3 ovog člana” zamjenjuju se riječima: “st. 1, 2 i 4 ovog člana,”.
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 2

U članu 122dž stav 2 riječi: „do kraja studijske 2018/2019. godine“ zamjenjuju se riječima: „do kraja studijske 2019/2020. godine“.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/19-2/5
EPA 744 XXVI
Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I
DANU DRŽAVNOSTI CRNE GORE

Proglašavam **Zakon o izmjeni Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Jedanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1365/2

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Jedanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I DANU DRŽAVNOSTI
CRNE GORE

Član 1

U Zakonu o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore („Službeni list RCG”, broj 047/04 i „Službeni list CG”, broj 034/19) član 10 mijenja se i glasi:

„Grb i Zastava ne mogu se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga.

Izuzetno, Grb i Zastava mogu se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga, uz prethodnu dozvolu od strane državnog organa nadležnog za poslove kulture. “

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 00-35/19-2/4

EPA 759 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZVANIČNOJ
STATISTICI I SISTEMU ZVANIČNE STATISTIKE

Proglašavam **Zakon o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1360/2

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZVANIČNOJ STATISTICI I SISTEMU ZVANIČNE
STATISTIKE

Član 1

U Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG”, broj 18/12), u članu 4 stav 1 tačka 15 mijenja se i glasi:

„15) administrativni izvori podataka su podaci koji se vode u skladu sa zakonom, a koji se koriste radi utvrđivanja prava i obaveza fizičkih i pravnih lica (evidencije, registri, baze podataka, zbirke podataka i geoprostorni podaci);“.

Član 2

U članu 14 stav 5 tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) Komisije za tržište kapitala Crne Gore – jedan član;“.

Tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) Ministarstvo zdravlja – jedan član;“.

Član 3

Član 35 mijenja se i glasi:

„Nadležni organ ima pravo da koristi neophodne administrativne izvore podataka, uključujući identifikatore i podatke prikupljene metodom stalnog praćenja i posmatranja, radi razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike.

Organi i organizacije koje upravljaju administrativnim izvorima podataka dužni su da nadležnom organu dostave odgovarajuće podatke i meta podatke u elektronskom obliku u skladu sa zakonima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, radi razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike.“

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 18/19-1/8

EPA 720 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PORESKIM SAVJETNICIMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1358/2

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKIM SAVJETNICIMA

Član 1

U Zakonu o poreskim savjetnicima („Službeni list RCG”, broj 26/07) poslije člana 2 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 2a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 2

U članu 3 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) poreski savjetnik i privredno društvo koji su registrovani za obavljanje poslova poreskog savjetovanja u državi potpisnici Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru (u daljem tekstu: država EEP).”

Član 3

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3a

(1) Privredno društvo sa sjedištem u državi EEP, radi obavljanja poslova poreskog savjetnika, može da osnuje dio stranog privrednog društva (u daljem tekstu: poslovna jedinica) u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija, zakonom kojim se uređuje poslovno nastanjanje privrednih subjekata i ovim zakonom.

(2) Poslovna jedinica može da obavlja poslove poreskog savjetnika u skladu sa zakonom.”

Član 4

U članu 4 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) da ima prebivalište na teritoriji Crne Gore ili države EEP;”.

U stavu 3 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) da ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;”.

U stavu 4 riječi: „i primjeni” zamjenjuju se riječima: „ili primjeni”.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Poslove poreskog savjetnika može da obavlja poreski savjetnik iz države EEP, koji pored dokaza o ispunjavanju uslova iz st. 2 i 3 ovog člana, posjeduje i dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u obimu koji je dovoljan za obavljanje te djelatnosti, u skladu sa posebnim propisima.”

Član 5

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 4a

(1) Poreski savjetnik i privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, prilikom obavljanja poslova poreskog savjetovanja u Crnoj Gori, mora da koristi naziv koji je registrovan u državi EEP u kojoj ima sjedište.

(2) Poreski savjetnik i privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona koji ima odobrenje za obavljanje poslova poreskog savjetnika sa sjedištem u državi EEP, može u Crnoj Gori da obavlja djelatnost poreskog savjetnika:

- trajno, ako je djelatnost upisana u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) i Registar stranih poreskih savjetnika;

- povremeno ili privremeno, bez obaveze osnivanja poslovne jedinice, stalnog mjesta poslovanja i upisa u CRPS, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovno nastanjivanje privrednih subjekata i ovim zakonom.

(3) Poreski savjetnik iz stava 2 alineja 2 ovog člana, dužan je da o otpočinjanju djelatnosti poreskog savjetnika u Crnoj Gori obavijesti Komoru poreskih savjetnika Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) putem jedinstvene kontakt tačke ili neposredno u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovno nastanjivanje privrednih subjekata.”

Član 6

Član 7 mijenja se i glasi:

„(1) Fizičkom licu koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 4 ovog zakona, Komora izdaje odobrenje za rad (u daljem tekstu: licenca) u roku od deset dana, od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Ako je zahtjev iz stava 1 ovog člana nepotpun, Komora obavještava podnosioca da dostavi propisanu dokumentaciju, u roku od pet dana od dana dostavljanja obavještenja.

(3) Poreski savjetnik je dužan da na poslovnim ispravama istakne naziv izdavaoca i broj i datum izdavanja licence.

(4) Poreski savjetnik koji je u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva za dobijanje licence bio zaposlen u organu uprave nadležnom za naplatu poreza, odnosno za poslove carina, ne smije u roku od godinu dana od dana izdavanja licence, da zaključi ugovor sa strankom u čijem predmetu je učestvovao u rješavanju ili odlučivanju.

(5) Na poreske savjetnike i privredna društva iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, ne primjenjuju se odredbe st. 1, 2 i 4 ovog člana.

(6) Poreski savjetnik je dužan da poslove poreskog savjetnika obavlja savjesno, stručno i u skladu sa zakonom i etičkim kodeksom poreskih savjetnika (u daljem tekstu: Etički kodeks).

(7) Nadzor nad radom poreskih savjetnika vrši Komora.“

Član 7

U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Komora je dužna da obavezno poništi rješenje o izdavanju licence poreskom savjetniku ako:

- 1) prestane da ispunjava uslove iz člana 4 stav 1 ovog zakona;
- 2) poslove poreskog savjetnika ne obavlja savjesno i stručno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom;
- 3) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu neistinitih podataka.“

Član 8

U članu 13 stav 3 briše se.
Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 3 i 4.

Član 9

U članu 14 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Poreskom savjetniku i privrednom društvu iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, koji ima osiguranje od profesionalne odgovornosti ugovoreno u državi sjedišta ili drugoj državi EEP, kao dokaz osiguranja prihvataju se potvrde tog osiguranja, ako su ekvivalentne po svojoj namjeni i pokriću usluge koje pruža u vezi osiguranog rizika, osiguranog iznosa ili gornje granice garancije i mogućeg isključenja iz pokrića osiguranja, izdate od finansijske institucije ili osiguravača u državi sjedišta poreskog savjetnika ili drugoj državi EEP.“

Član 10

Poslije člana 20 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 20a

(1) Poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, radi obavljanja poslova poreskog savjetovanja u Crnoj Gori, dužno je da podnese zahtjev za upis u Registar stranih poreskih savjetnika, odnosno Registar povremenih i privremenih pružaoca usluga.

(2) Uz zahtjev za upis u registre iz stava 1 ovog člana, poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, dostavlja i dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 4 i 4a ovog zakona i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

(3) Rješenje o upisu, odnosno odbijanju upisa poreskog savjetnika u registre iz stava 1 ovog člana donosi Komora.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

(5) Poreski savjetnik iz stava 1 ovog člana ne može da bude biran u tijelima Komore.

(6) Poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz stava 1 ovog člana, koje poslove poreskog savjetnika ne obavlja savjesno i stručno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom brisaće se iz Registra stranih poreskih savjetnika. "

Član 11

Poslije člana 24 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 24a

Odredbe člana 3 stav 1 tačka 3, člana 3a, člana 4 stav 2 tačka 1 i stav 5, člana 4a, člana 7 stav 5, člana 14 stav 5 i člana 20a ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji."

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj:16-1/19-1/4

EPA 696 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Proglašavam **Zakon o dopuni Zakona o regionalnom razvoju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1356/2

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Član 1

U Zakonu o regionalnom razvoju („Službeni list CG”, br. 20/11 i 20/15), u članu 4 stav 4 poslije riječi „Danilovgrad“ dodaju se zarez i riječ „Tuzi“.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 22/19-1/5

EPA 743 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA DIJASPOROM –
ISELJENICIMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine.

Broj: 01-1354/2

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA
DIJASPOROM – ISELJENICIMA

Član 1

U Zakonu o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list CG“, broj 44/18) u članu 7 stav 1 riječ „Skupštine,“ zamjenjuje se riječima: „Skupštine Crne Gore,“.

Član 2

U članu 18 stav 1 alineja 3 riječi: „Republike Makedonije,“ zamjenjuju se riječima: „Republike Sjeverne Makedonije,“.

U alineji 4 riječi: „Savezna Republika Austrija“ zamjenjuju se riječima: „Republika Austrija“.

U alineji 7 riječ „Grčka“ zamjenjuje se riječima: „Republika Grčka“.

Član 3

U članu 24 stav 3 riječi: „način i postupak ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija“ zamjenjuju se riječima: „izbor predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave“.

Član 4

U članu 35 stav 1 riječi: „Ministarstvo, na obrazloženi predlog Uprave,“ zamjenjuju se riječju „Uprava“.

Stav 3 briše se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

Član 5

U članu 39 stav 2 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Član 6

U članu 41 stav 2 poslije riječi: „rada Uprave“ zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „uz saglasnost Ministarstva.“ brišu se.

Član 7

U članu 52 stav 3 riječ „ministar“ zamjenjuje se riječima: „direktor Uprave“.

Član 8

U članu 53 stav 6 poslije riječi: „evidencije o:“ dodaju se riječi: „dodijeljenim nagradama istaknutim pripadnicima dijaspore - iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika, organizacijama dijaspore - iseljenika kojima su dodijeljena sredstva za sufinansiranje programa odnosno projekata i posebne vrste pomoći,“.

Član 9

Poslije člana 55 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za usklađivanje podzakonskog akta

Član 55a

Podzakonski akt iz člana 35 stav 3 ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-3/19-5/6

EPA 726 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tač. 3 i 18 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Jedanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ZADUŽIVANJU
CRNE GORE ZA 2019. GODINU**

Član 1

U Odluci o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu („Službeni list CG”, broj 1/19) u članu 1 stav 1 mijenja se i glasi:

„Crna Gora (u daljem tekstu: Država) zadužuje se kod: Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura; Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10.000.000,00 eura, Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za nastavak Projekta „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori”, u iznosu od 10.000.000,00 eura; Evropske investicione banke (EIB), za ulaganje u infrastrukturu u oblasti obrazovanja, u iznosu od 18.000.000,00 eura; Evropske investicione banke (EIB) zaključenjem Aneks Ugovora za Projekat „Sanacija puteva i obilaznica oko gradova”, u iznosu do 6.000.000,00 eura; Svjetske banke u okviru Projekta sprovođenja reforme javne uprave, za potrebe implementacije Plana optimizacije i stvaranja uslova za isplatu otpremnine zaposlenima u slučaju proglašenja tehnološkog viška, prilikom odlaska u penziju i sporazumnog prekida radnog odnosa, shodno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u iznosu od 15.000.000,00 eura; Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za Projekat „Rekonstrukcija magistralnih puteva”, u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 15.000.000,00 eura; Njemačke razvojne banke (KfW), za projekat „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2”, u ukupnoj vrijednosti od 28.800.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos od 10.000.000,00 eura; Njemačke razvojne banke (KfW), za projekat „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama – Faza III”, u iznosu od 45.000.000,00 eura; Evropske investicione banke (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40.000.000,00 eura; sa Svjetskom bankom Aneks Ugovora o zajmu za Projekat „Reforma poreske administracije”, u iznosu do 4.800.000,00 eura.”

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, za potrebe refinansiranja duga i stvaranja rezerve, Država može, u 2019. godini, zaključiti kreditni aranžman sa finansijskim institucijama na domaćem ili međunarodnom tržištu, kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, u iznosu do 250.000.000,00 eura, uz garanciju Svjetske banke (Policy Based Guarantee - PBG), kao i kroz emisiju obveznica ili državnih zapisa na međunarodnom i/ili domaćem tržištu u iznosu do 500.000.000,00 eura.”

Poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sredstva potrebna za sprovođenje dodatnih i nepredvidivih radova u vezi sa izgradnjom autoputa „Bar - Boljare”, prioritetne dionice Smokovac – Uvač - Mateševo biće realizovana iz kapitalnog budžeta do nivoa izvršenja.”

St. 11 i 12 mijenjaju se i glase:

„Postupak zaduživanja iz st. 1 do 8 i st. 10 i 11 ovog člana, sprovodi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva finansija.

Način i uslovi zaduživanja iz st. 1 do 8 i st. 10 i 11 ovog člana, urediće se odgovarajućim ugovorima, sporazumima ili drugim aktima sa kreditorima iz st. 1 do 8 i st. 10 i 11 ovog člana."

Dosadašnji st. 9 do 12 postaju st. 10 do 13.

Član 2

U članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Država će u 2019. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 87.200.000,00 eura i to: za kreditni aranžman između Elektroprivrede Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW); za Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, u iznosu od 33.000.000,00 eura; za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u iznosu od 14.000.000,00 eura; za kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju tri projekta JP Regionalni vodovod - Crnogorsko primorje, u iznosu od 12.000.000,00 eura; za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB) za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13.000.000,00 eura; za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe JP „Regionalni vodovod - Crnogorsko primorje“, u iznosu od 11.000.000,00 eura, za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe realizacije kapitalnog projekta Opštine Ulcinj u iznosu od 3.000.000,00 eura, i za kreditni aranžman kod komercijalne banke za potrebe realizacije kapitalnog projekta stambene zadruge radnika prosvjete „Solidarno“ u iznosu do 1.200.000,00 eura“.

Član 3

Član 5 mijenja se i glasi:

„Sredstva za vraćanje kredita iz člana 1 st. 1 do 8 i st. 10 i 11, člana 3 stav 1 i člana 4 stav 1 ove odluke, obezbijediće se u budžetu prema dinamici otplate utvrđenoj ugovorima, sporazumima ili drugim aktima iz člana 1 stav 13, člana 3 stav 3 i člana 4 stav 3 ove odluke, sa pripadajućim kamatama i drugim predviđenim troškovima kreditiranja.“

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 00-72/19-40/8

EPA 754 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE
CRNE GORE**

Član 1

U Poslovniku Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“ br. 51/06 i 66/06, i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18) poslije člana 56 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 56a

Poslaniku koji neopravdano odsustvuje sa jedne sjednice Skupštine u toku mjeseca, odnosno odbora čiji je član, umanjuje se mjesečna zarada u visini od 40%.

Poslaniku koji neopravdano odsustvuje sa dvije ili više sjednica Skupštine u toku mjeseca, odnosno odbora čiji je član, umanjuje se mjesečna zarada u visini od 50%.

Odluku o umanjenju iz st. 1 i 2 donosi Administrativni odbor.“

Član 2

U članu 110b u stavu 3 riječi: „od 40%“ zamjenjuju se riječima: „od 30%“, a u stavu 4 riječi: „od 50%“ zamjenjuju se riječima: „od 40%“.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 00-32-1/19-1/7

EPA 706 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 3 stav 3 Odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O IZBORU PREDsjedNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE
ODLUKE O DAVANJU U DUGOROČNI ZAKUP LOKALITETA OSTRVO
LASTAVICA SA TVRĐAVOM „MAMULA“, OPŠTINA HERCEG NOVI I ODLUKE
O PRIHVATANJU ANEKSA BROJ 1 UGOVORA O ZAKUPU HOTELA
„KRALJIČINA PLAŽA“ BUDVA

U Odbor za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, biraju se:

1. Mihailo Anđušić, za predsjednika;
2. Ana Nikolić, za članicu;
3. Maja Bakrač, za članicu;
4. Momčilo Martinović, za člana;
5. Nikola Divanović, za člana;
6. Genci Nimanbegu, za člana; i
7. Andrija Popović, za člana.

Broj 00-74/19-11/1

EPA 766 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDsjedNICE I RAZRJEŠENJU I IZBORU
JEDNOG ČLANA ZAKONODAVNOG ODBORA ZA SKUPŠTINE
CRNE GORE

Razriješava se dužnosti predsjednice Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore Marta Šćepanović.

Razriješava se dužnosti članice Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore Jovanka Laličić.

Za predsjednicu Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore bira se Jovanka Laličić.

Za člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore bira se Dragutin Papović.

Broj 00-74/19-15/1

EPA 770 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 82 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 53/14), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZBORU PET ČLANOVA SAVJETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE
KORUPCIJE**

Za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije biraju se:

1. Gavriilo Čabarkapa,
2. Zlatko Vujović,
3. Momčilo Radulović,
4. Goranka Vučinić i
5. Rifat Hadrović.

Broj 00-74/19-10/1

EPA 755 XXVI

Podgoica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I
SLOBODE SKUPŠTINE CRNE GORE

Razrješava se dužnosti člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Mihailo Anđušić.

Za članicu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore bira se Branka Tanasijević.

Broj 00-74/19-12/1

EPA 767 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU TRI I IZBORU TRI ČLANA ODBORA ZA ANTIKORUPCIJU
SKUPŠTINE CRNE GORE

Razriješavaju se dužnosti članova Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore Željko Aprcović, Obrad Mišo Stanišić i Branka Tanasijević.

Za članove Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore biraju se Andrija Nikolić, Nikola Divanović i Zvonko Vuković.

Broj 00-74/19-13/1
EPA 768 XXVI
Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU
PREDSJEDNICE ODBORA ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I UPRAVU
SKUPŠTINE CRNE GORE

Razriješava se dužnosti predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore Željko Aprcović.

Za predsjednicu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore bira se Marta Šćepanović.

Broj 00-74/19-14/1

EPA 769 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE
ADMINISTRATIVNOG ODBORA SKUPŠTINE
CRNE GORE

Razrješava se dužnosti člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Branko Čavor.

Za članicu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore bira se Aleksandra Vuković.

Broj 00-74/19-16/1

EPA 771 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDsjedNIKA KOMISIJE ZA PRAĆENJE I
KONTROLU POSTUPKA PRIVATIZACIJE SKUPŠTINE CRNE GORE

Razrješava se dužnosti predsjednika Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore Branko Čavor.

Za predsjednika Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore bira se Nikola Divanović.

Broj 00-74/19-17/1

EPA 772 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU
JEDNOG ČLANA ODBORA ZA BEZBJEDNOST I ODBRANU SKUPŠTINE
CRNE GORE

Razriješava se dužnosti predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore **Obrad Mišo Stanišić**.

Razriješava se dužnosti člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore **Branko Čavor**.

Za predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore bira se **Branko Čavor**.

Za člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore bira se **Mihailo Anđušić**.

Broj 00-74/19-18/1

EPA 773 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu.

2. Skupština Crne Gore podržava preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore upućene: Upravi policije, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Domu starih "Grabovac" u Risnu, Ministarstvu zdravlja i Kliničkom centru Crne Gore nakon redovnih obilazaka organizacionih jedinica Uprave policije: centara bezbjednosti Budva, Bar, Podgorica, odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Mojkovac, Kolašin, Kotor, graničnih prelaza "Ranče"-Pljevlja, "Dobrakovo"-Bijelo Polje i "Kula"-Rožaje, Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i JU Dom starih "Grabovac".

3. Skupština pozdravlja prikazivanje stepena ispunjenosti preporuka Zaštitnika sadržanih u prethodnim godišnjim izvještajima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, što Skupštini i nadležnom Odboru za ljudska prava i slobode omogućava da, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, prate stanje u ovoj oblasti.

S obzirom da je Zaštitnik obavijestio da još uvijek postoji jedan broj neispunjenih preporuka iz prethodnih godina, Skupština poziva sve nadležne subjekte da intenziviraju aktivnosti i ulože dodatne napore u njihovoj implementaciji.

4. Skupština pohvaljuje nastavak profesionalne saradnje i partnerskog odnosa Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i nadležnih institucija u oblasti zaštite prava lica lišenih slobode i kontinuirane aktivnosti na zaštiti prava i unapređenju uslova u kojima borave ova lica, što doprinosi konstantnom poboljšanju njihovog položaja. Na poboljšanje stanja može da ukaže i pad broja pritužbi lica lišenih slobode na rad Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sa 145 u 2017. na 97 u 2018. godini, kao i samo deset pritužbi na rad zdravstvene službe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

5. Skupština pozdravlja posvećenost Uprave za izvršenje krivičnih sankcija ispunjenju preporuka Nacionalnog preventivnog mehanizma i donošenje Akcionog plana za 2019. godinu u cilju njihove realizacije. Skupština konstatuje da je ispunjena preporuka NPM-a da se u Zatvoru u Bijelom Polju organizuju programi neformalnog obrazovanja i radionice sa zatvorenicima radi unapređenja socijalnih kompetencija i drugih vještina zatvorenika.

Takođe, Skupština pozdravlja posvećenost Uprave policije ispunjenju preporuka iz Izvještaja Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) o posjeti Crnoj Gori, realizovanoj od 9. do 16. oktobra 2017. godine, o čemu svjedoči donošenje Instrukcije o sprovođenju preporuka iz Izvještaja CPT-a sa Planom aktivnosti koji su upućeni na postupanje svim organizacionim jedinicama, uz obavezu detaljnog izvještavanja o realizovanim mjerama za svaki mjesec, počev od maja 2019.

6. Skupština pozdravlja aktivnosti Zaštitnika na praćenju realizacije deset preporuka sadržanih u Izvještaju o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, čime je Zaštitnik utvrdio da je jedna preporuka ispunjena, šest djelimično i tri nijesu ispunjene.

Polazeći od informacija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Skupština konstatuje da ova Uprava preduzima kontinuirane aktivnosti na ispunjenju svih preporuka, ali se suočava i sa određenim problemima.

I pored toga što je tokom prošle godine na neodređeno vrijeme zaposleno 30 službenika, od kojih su 22 službenika obezbjeđenja, usled prekida radnog odnosa za pojedine službenike po raznim osnovama i značajnog broja zaposlenih na bolovanju, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ima problem nedovoljnog broja svih službenika, a ne samo službenika obezbjeđenja, što utiče i na ukupan rezultat rada. Preporuka koja se odnosi na kontinuirane zdravstvene preglede službenika nije realizovana jer nijesu dobili potrebna finansijska sredstva. Obezbjedivanje psihosocijalne podrške zaposlenima je evidentirano kao djelimično ispunjeno, jer službenici nijesu pokazali dovoljnu zainteresovanost za ovaj vid podrške. Sva samostalna osmatračka mjesta adekvatno su opremljena, postepeno se preduzimaju aktivnosti na opremanju kancelarija, a u nove uniforme prošle godine je uloženo 30.000 eura, dok je ove godine obezbijedeno 71.000 eura. Obezbijedene su posebne prostorije sa potrebnim mobilijarom za dnevni odmor službenika. Takođe, preduzimaju se aktivnosti da se službenicima za tretman obezbijede prostorije za rad sa zatvorenima, s tim što je sa građevinskog aspekta, u nekoliko slučajeva to teže zadovoljiti i tada koriste kancelarije službe obezbjeđenja. Nabavkom tehničke opreme i adekvatnog video nadzora pomažu službenicima obezbjeđenja u vršenju njihovog posla.

7. Skupština ocjenjuje važnim aktivnosti koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže na otklanjanju uočenih nedostataka i realizaciji preporuka NPM-a, posebno u dijelu edukacije policijskih službenika i obezbjeđivanju materijalnih uslova za boravak pritvorenih lica i uslova za rad i postupanje policije.

S tim u vezi, Skupština konstatuje da je:

- nabavljena nova ljetnja uniforma, nova balistička oprema sa jasnim i vidljivim identifikacionim oznakama, nova oprema za policiju specijalne namjene, vozila za potrebe interventne policije i policije opšte nadležnosti;

- obezbijedena nova zgrada za Sektor granične policije- Sjever gdje je uloženo oko 600.000 eura i očekuje se izgradnja objekata za potrebe granične policije u Pljevljima i Rožajama gdje će prostorije biti u skladu sa preporukama i standardima CPT-a;

- prošle godine izvršena rekonstrukcija pritvorske jedinice u CB Berane i OB Kotor i Ulcinj;

- u okviru Biroa za zdravstvenu zaštitu MUP-a prošle godine sistematizovana posebna služba koja pruža usluge policijskim službenicima i drugim zaposlenim koji su u obavljanju policijskih poslova učestvovali u traumatskom događaju ili drugoj visokostresnoj situaciji;

- u okviru realizacije mjera iz Šengenskog akcionog plana predviđena rekonstrukcija graničnih prelaza: „Šćepan Polje“, „Ranče“ i „Vračenići“ u kojima će u skladu sa CPT standardima biti izgrađene prostorije za zadržavanje lica (vrijednost ovih radova je oko pet miliona eura);

- donošenje Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, usklađenog sa standardima CPT-a planirano nakon donošenja novog zakona o unutrašnjim poslovima, čiji Nacrt je trenutno na javnoj raspravi i njime će u potpunosti biti reformisan sistem zapošljavanja, obuke i stručnog usavršavanja policijskih službenika, kao i nadzorni mehanizam nad radom Uprave policije i

- MUP najavio da će raditi na jačanju kadrovskih i materijalnih kapaciteta unutrašnje kontrole i Direktorata za poslove nadzora, kao i na podizanju svijesti, bezbjednosne i policijske kulture i edukaciji policijskih službenika o poštovanju ljudskih prava.

8. Skupštinu ohrabruje činjenica da nakon obavljenog razgovora NPM tima sa zadržanim licima zatečenim prilikom obilazaka centara/odjeljenja bezbjednosti i graničnih prelaza na postupanje policijskih službenika nije upućena nijedna primjedba.

Skupština podsjeća da je trend značajnog smanjenja primjera nezakonitog i nehumanog postupanja policijskih službenika usljed proaktivnog djelovanja organa vlasti konstatovan i u

Izvještaju CPT-a, gdje je navedeno da je broj žalbi na zlostavljanje od strane policijskih službenika, konstatovanih tokom posjete 2017. godine, bio manji nego u 2013.

S druge strane, Skupština konstatuje da se nerealizovane preporuke NPM-a iz prethodnih godina tiču prilagođavanja prostorija za zadržavanje CPT standardima, obezbjeđivanja pokrivenosti video nadzorom svih prilaza tim prostorijama, kao i drugih materijalnih i tehničko- higijenskih uslova koje Uprava policije nije uspjela realizovati iz objektivnih razloga finansijske prirode i zbog nenadležnosti, odnosno reorganizacije sistema državne uprave koja je obilježila proteklu godinu.

Stoga, Skupština poziva Upravu policije da, u skladu sa realnim mogućnostima, preduzme aktivnosti na realizaciji neispunjenih preporuka iz prethodnih godina koje se odnose na centre bezbjednosti: Budva, Bar, Podgorica, Herceg Novi i Nikšić i odjeljenja bezbjednosti: Cetinje, Mojkovac, Kolašin, Kotor, Plav i Rožaje.

9. Skupština pozdravlja namjeru Uprave policije da nadležnim organima – Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi za imovinu uputi inicijativu kako bi se sredstva potrebna za izgradnju novih prostorija za zadržavanje i adaptaciju drugih infrastrukturnih mreža i objekata koje koriste lica lišena slobode predvidjela budžetom za narednu godinu. Takođe, važnim cijeni ulaganje napora na obezbjeđivanju adekvatnih prostorija i uslova za rad policijskih službenika, kao i redovne analize postupanja i primjene sredstava prinude.

Skupština konstatuje da su poboljšanja prakse očigledna što se prepoznaje i u nalazima delegacije CPT-a gdje se ukazuje na opšte poboljšanje u postupanju prema zadržanim licima, kao i u konstataciji Evropske komisije u Izvještaju za 2019. godinu da Crna Gora nastavlja da sprovodi preporuke CPT-a, uz afirmaciju rada NPM-a.

10. Iako su u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru preduzete određene aktivnosti na poboljšanju stanja, među kojima su: zapošljavanje dodatnog medicinskog osoblja, ugradnja klima uređaja, priprema instalacije centralnog grijanja, rekonstrukcija pojedinih soba i mokrih čvorova radi poboljšanja higijenskih uslova i smanjenja vlage, Skupština ocjenjuje da je stanje u ovoj Bolnici i dalje nezadovoljavajuće, jer su ukupni životni uslovi loši zbog manjka medicinskog osoblja, vrlo loših materijalnih uslova i prenatrpanosti.

Skupština izražava zabrinutost zbog nepoštovanja važnih preporuka koje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore godinama unazad upućuje Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu pravde i Specijalnoj bolnici za psihijatriju.

Cijeneći da je za rješavanje ovog problema ključna saradnja Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja i lokalnih samouprava, Skupština ih još jednom poziva da bez daljeg odlaganja preduzmu konkretne aktivnosti na rješavanju višegodišnjih problema.

11. Skupština Crne Gore zahtijeva od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore da prilikom sačinjavanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godinu prikaže u kom stepenu su ispoštovane preporuke Zaštitnika sadržane u Godišnjem izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu i preostale nerealizovane preporuke iz prethodnih godišnjih izvještaja.

12. Skupština Crne Gore će preko nadležnog Odbora za ljudska prava i slobode, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, pratiti realizaciju preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore upućenih nadležnim državnim organima, sadržanih u Godišnjem izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu, kao i realizaciju ovog Zaključka.

13. Skupština Crne Gore će Zaključak dostaviti Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi policije, Kancelariji za evropske integracije, Delegaciji Skupštine CG u PSSE i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Broj: 00-72/19-22/3

EPA 694 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu.

2. Skupština pozdravlja visok stepen ažurnosti Zaštitnika u postupanju po pritužbama građana s obzirom da je postupak okončan u 96,62% predmeta. Za pohvalu je i povećana vidljivost Institucije, terenski rad i održavanje Dana Zaštitnika u šest opština tokom kojih je zabilježen i povećan odziv građana. Skupština konstatuje da je u 2018. institucija Zaštitnika bila posvećena razvoju odnosa koji doprinose promociji jednakosti i jačanju saradnje sa organizacijama civilnog društva, regionalnim i međunarodnim tijelima koja unapređuju, štite i promovišu ljudska prava i slobode.

3. Skupština pozdravlja napredak u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori koji je, kao i prethodnih godina, izraženiji na području zakonodavstva. Skupština ocjenjuje da je u narednom periodu neophodno posvetiti veću pažnju prevenciji kršenja ljudskih prava, a organi i institucije zaduženi za sprovođenje zakona treba odlučnije i efikasnije da reaguju na svaki slučaj kako bi se obezbijedila puna primjena zakona i vladavina prava.

4. Skupština izražava zadovoljstvo informacijom da nadležni organi sve više prepoznaju svoj interes da sarađuju sa Zaštitnikom i u toku samog ispitnog postupka otklanjaju povrede prava. Takođe, Skupština izražava uvjerenje da će subjekti kojima je Zaštitnik tokom 2018. godine uputio 235 preporuka odgovorno pristupiti njihovoj realizaciji, kao i da će sve preporuke sadržane u Izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu biti blagovremeno i sa dužnom pažnjom razmotrene, a nakon toga i realizovane kako bi se doprinijelo daljem unapređenju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.

5. Skupština ocjenjuje da je ostvaren određeni napredak, ali su i dalje prisutne nepravilnosti i slabosti u pogledu rada i efikasnosti javne uprave što nepovoljno utiče na ostvarivanje prava građana, na princip pravne sigurnosti i jednakost građana pred zakonom. Stoga je neophodno raditi na podizanju svijesti zaposlenih o principima dobre uprave i uspostavljanju efikasnog sistema odgovornosti u javnom sektoru, dok organi javne uprave treba da nastave sa jačanjem svojih kapaciteta i osnaže mehanizme kontrole i nadzora rada javne uprave. Takođe, potrebno je pojednostaviti i ubrzati proces modernizacije, depolitizacije i optimizacije javne uprave, kako bi služila kao servis građana.

6. Iako je stvaren određeni napredak u oblasti prava djeteta, Skupština konstatuje da i dalje ima problema u ostvarivanju dječjih prava koji se ogledaju u neadekvatnoj implementaciji strateških dokumenata, nedostatku kvalitetne evaluacije postignutog, izostanku međusektorske saradnje i dosljednoj primjeni pojedinih zakonskih rješenja koja dovode do uskraćivanja dječjih prava.

Imajući u vidu važnost zaštite prava djeteta, ocjenu datu u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, kao i veliki broj veoma kvalitetnih preporuka koje je Zaštitnik dao u cilju unapređenja stanja u oblasti prava djeteta i mladih (u 2018. godini pored 117 preporuka datih u 32 predmeta, Zaštitnik je dao i 15 opštih preporuka po pojedinim podoblastima i podsjetio na opšte preporuke date u 2017. godini kada ih je bilo 61) i polazeći od toga da se ne može sa sigurnošću utvrditi da li Zaštitnik podsjeća na sve ili pojedine preporuke date u prethodnoj godini, Skupština ocjenjuje da je neophodno da Zaštitnik utvrdi jasan mehanizam

praćenja datih preporuka u oblasti prava djeteta sa povratnim informacijama o njihovoj ispunjenosti i na taj način izvještava Skupštinu Crne Gore.

7. Skupština smatra važnim što je u 2018. godini u Sektoru za zaštitu od diskriminacije ispraćen stepen realizacije preporuka datih u 2017. godini, o čemu su dati precizni podaci u Izvještaju za 2018. godinu- što zaslužuje sve pohvale.

Skupština konstatuje poboljšanje rada institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, što je u Izvještaju o Crnoj Gori za 2019. godinu prepoznala i Evropska komisija.

8. Imajući u vidu da i pored precizne zakonske obaveze utvrđene članom 33 Zakona o zabrani diskriminacije, Zaključaka Skupštine Crne Gore donesenih povodom razmatranja Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2014, 2015, 2016. i 2017. godinu, brojnih apela i sugestija Odbora za ljudska prava i slobode i konstatacija Zaštitnika, još uvijek nije uspostavljena odgovarajuća evidencija o podnijetim prijavama, pokrenutim postupcima i donijetim odlukama u vezi sa diskriminacijom, neophodno je da nadležni organi definisani Zakonom dosljedno primijene navedenu zakonsku odredbu i da se pronađe model-mehanizam za uspostavljanje i vođenje "zbirne" evidencije na Zakonom propisan način.

Ovo je naročito važno i radi praćenja stanja navedene oblasti, kao i definisanja preciznih preporuka koje bi sa nivoa Institucije Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije, upućivao nadležnim organima na osnovu posebne evidencije o svim podnijetim prijavama, pokrenutim postupcima i donijetim odlukama u vezi sa diskriminacijom u nadležnosti sudova, državnih tužilaštava, organa za prekršaje, organa uprave nadležnog za policijske poslove i inspekcijских organa, a koji su, takođe, zakonski dužni da vode posebne evidencije.

9. S obzirom da je i dalje prisutno nedovoljno prepoznavanje i procesuiranje slučajeva diskriminacije, na šta ukazuje i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, neophodno je da Zaštitnik, u saradnji sa nadležnim subjektima, prvenstveno Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, uloži dodatne napore na promociji zakonodavnog okvira kojim je regulisana oblast antidiskriminacije u cilju približavanja ove oblasti kako građanima, tako i nadležnim organima koji postupaju u slučajevima koji se tiču diskriminacije.

10. Skupština Crne Gore će preko nadležnog Odbora za ljudska prava i slobode, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, pratiti realizaciju ovog Zaključka.

11. Skupština će Zaključak dostaviti Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ministarstvu pravde, Kancelariji za evropske integracije i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Broj: 00-72/19-13/5

EPA 675 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Desetog polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2018. godine, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2018. godine.

Broj: 00-72/19-28/3

EPA 708 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o finansijskom poslovanju i Izvještaja o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu.

Broj 00-72/19-5/3

EPA 659 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-18/4

EPA 688 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 54 stav 5 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 05/16 i 51/17) Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Finansijskog izvještaja sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-19/3

EPA 689 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Finansijskog izvještaja i Izvještaja o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva za 2018. godinu.

Broj 00-72/19-21/3

EPA 691 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 193 Zakona o osiguranju („Službeni list RCG“, br. 78/06 i 19/07 i „Službeni list CG“, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 06/13 i 55/16), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Finansijskih iskaza i Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Usvajaju se Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-24/3

EPA 700 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 142 Zakona o javnim nabavkama, („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-30/3

EPA 727 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 25a Zakona o zaštiti konkurencije, („Službeni list CG“, br. 44/12 i 13/18), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-32/3

EPA 729 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 193 Zakona o osiguranju („Službeni list RCG“, br. 78/06 i 19/07 i „Službeni list CG“, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 06/13 i 55/16), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-33/3

EPA 730 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 39 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, („Službeni list CG“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-34/3

EPA 731 XXVI

Podgorica, 31. jula 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 11 Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost, („Službeni list CG“, br. 44/10), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, povodom razmatranja Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu, dana 31. jula 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu.

Broj: 00-72/19-35/3

EPA 732 XXVI

Podgorica, 31. jul 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Na osnovu člana 81 stav 2 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. jula 2019. godine, donijela je

UREDBU O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Član 1

Ministarstva i drugi organi uprave (u daljem tekstu: organi državne uprave) kancelarijsko poslovanje vrše u skladu sa ovom uredbom.

Kancelarijsko poslovanje u skladu sa ovom uredbom vrše i državni organi, organi i službe jedinica lokalne samouprave, nosioci javnih ovlašćenja i druga pravna lica kojima su preneseni, odnosno povjereni poslovi državne uprave.

Član 2

Poslovi prijema, razvrstavanja, raspoređivanja, evidentiranja i otpremanja akata, čuvanja predmeta, akata i drugog materijala i arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta, kao i druga postupanja sa službenim materijalom vrše se u pisarnici.

Pisarnica se, po pravilu, organizuje kao posebna organizaciona jedinica, a ako je obim kancelarijskog poslovanja manji može se organizovati kao dio organizacione jedinice.

Ukoliko organ državne uprave poslove iz svoje nadležnosti vrši u drugim mjestima, van svog sjedišta, pisarnica se može organizovati i u tim mjestima.

Dva ili više organa državne uprave mogu imati zajedničku pisarnicu, na osnovu sporazuma tih organa.

Kancelarijsko poslovanje može se vršiti u elektronskom obliku, odnosno preko odgovarajućeg informacionog sistema, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i ovom uredbom.

Član 3

Ova uredba ne primjenjuje se na razmjenu podataka između državnih organa i drugih organa i subjekata iz člana 1 stav 2 ove uredbe koja se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, vrši preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka.

Član 4

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- podnesak je zahtjev, predlog, prijava, molba, žalba, predstavka, prigovor i drugo saopštenje kojim se stranka obraća organima državne uprave pisano ili u elektronskom obliku;
- akt je svako pismeno kojim se pokreće, dopunjava, mijenja, prekida ili završava neka službena radnja organa državne uprave;
- prilog je pismeno (isprava, tabela, grafikon, skenirana isprava, crtež i sl.), tonski ili video zapis ili drugi medij na kojem je dokumentacija zapisana ili fizički predmet koji se prilaže uz podnesak ili akt radi dopunjavanja, objašnjenja ili dokazivanja njegove sadržine;
- predmet je skup svih podnesaka, akata i priloga koji se odnose na isto pitanje ili zadatak i čine posebnu jedinstvenu cjelinu;
- upravni predmet je predmet u kojem se vodi upravni postupak i rješava o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka;
- arhiva je dio pisarnice u kojem se vodi evidencija o predmetima i čuvaju završeni (arhivirani) predmeti, kao i ostala registraturska i arhivska građa do predaje nadležnom arhivu ili do njenog uništenja.

Član 5

Podnesci, akti i druge pošiljke (novčana i vrednosna pisma, telegrami, paketi i dr.) primaju se u pisarnici neposredno, putem poštanskog operatora ili elektronskim putem.

Podnesci, odnosno akti koji nijesu primljeni u pisarnici dostavljaju se pisarnici, bez odlaganja.

Prijem podnesaka, odnosno akata elektronskim putem vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronski dokument, elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Član 6

O prijemu podneska, odnosno akta na zahtjev stranke, odnosno organa državne uprave izdaje se potvrda.

U slučaju prijema podneska, odnosno akta elektronskim putem u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronska uprava, organ državne uprave je dužan da pošiljaocu, bez odlaganja, potvrdi prijem podneska, odnosno akta potvrdom u elektronskom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Član 7

Primljeni podnesci, odnosno akti razvrstavaju se na podneske, odnosno akte upravnog postupka i podneske, odnosno akte drugih predmeta.

Razvrstavanje podnesaka, odnosno akata vrši se dodjeljivanjem jedinstvenog klasifikacionog znaka.

Član 8

Razvrstani podnesci, odnosno akti raspoređuju se na organizacione jedinice unosenjem brojčanog znaka organizacione jedinice u odgovarajuće polje na otisku prijemnog štambilja.

Brojčani znak organizacione jedinice određuje starješina organa državne uprave, odnosno lice koje on ovlasti, na početku kalendarske godine.

Ako se kancelarijsko poslovanje vrši u elektronskom obliku, primljeni podnesci odnosno akti raspoređuju se unosenjem signirnog znaka koji predstavlja brojčani znak organizacione jedinice i obrađivača podneska, odnosno akta u toj jedinici.

Član 9

Primljeni, razvrstani i raspoređeni podnesci, odnosno akti evidentiraju se i dostavljaju u rad organizacionim jedinicama, po pravilu, istog dana kad su primljeni.

Podnesci, odnosno akti upravnih predmeta evidentiraju se u upisnik, a podnesci, odnosno akti drugih predmeta u djelovodnik, koji predstavljaju osnovne evidencije.

Pored evidencija iz stava 2 ovog člana, organi državne uprave vode i pomoćne evidencije (dostavne i druge knjige), a za pojedine vrste akata mogu se voditi i druge evidencije.

Evidencije iz st. 2 i 3 ovog člana mogu se voditi i/ili u elektronskom obliku.

Član 10

U djelovodnik unose se naročito: jedinstveni klasifikacioni znak; osnovni podaci o podnosiocu podneska, odnosno akta; kratka sadržina predmeta na koju se podnesak, odnosno akt odnosi, kao i podaci iz kojih se može utvrditi gdje se predmet, odnosno akt nalazi u toku njegove obrade do arhiviranja.

U upisnik prvostepenih i drugostepenih upravnih predmeta i izdatih uvjerenja, pored podataka iz stava 1 ovog člana, unosi se podatak da li je predmet riješen u roku i podaci o: načinu rješavanja (odbijen, usvojen, postupak obustavljen, poravnanje, ćutanje uprave, izdato uvjerenje i dr.); izjavljenim pravnim ljkovima; načinu izvršenja, kao i drugi podaci od značaja za praćenje ostvarivanja prava, obaveza i na zakonu zasnovanih pravnih interesa stranaka.

U upisnik inspekcijskog nadzora, pored podataka iz stava 1 ovog člana, unose se i podaci o: vrsti inspekcijskog nadzora; posebnim radnjama inspekcijskog postupka; zapisnicima o

inspekcijskom nadzoru ili službenim zabilješkama; naloženim upravnim mjerama; načinu izvršenja, kao i drugi podaci od značaja za inspekcijski nadzor.

U upisnik prigovora, pored podataka iz stava 1 ovog člana, unose se i podaci o: vrsti prigovora (na pružanje usluga od opšteg interesa, na drugu upravnu aktivnost); načinu odlučivanja o prigovoru, kao i drugi podaci od značaja za praćenje ostvarivanja prava, obaveza i na zakonu zasnovanih pravnih interesa stranaka.

U upisnik upravnih ugovora, pored podataka iz stava 1 ovog člana, unose se i podaci o: pravnom osnovu i datumu zaključenja upravnog ugovora; predmetu upravnog ugovora; ugovornim stranama; periodu na koji se ugovor zaključuje; rješenju (izmjena upravnog ugovora zbog promijenjenih okolnosti, raskid upravnog ugovora zbog promijenjenih okolnosti, jednostrani raskid upravnog ugovora, poništenje upravnog ugovora), kao i drugi podaci od značaja za praćenje ostvarivanja prava, obaveza i na zakonu zasnovanih pravnih interesa stranaka.

Član 11

Administrativno-tehnička obrada akata podrazumijeva obradu akata kojom se vrši službena prepiska između organa državne uprave, kao i službena prepiska između tih organa i stranaka.

Akt kojim se vrši službena prepiska sadrži: zaglavlje koje sadrži Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv i sjedište organa državne uprave; naziv područne organizacione jedinice; jedinstveni klasifikacioni znak i datum nastanka akta; naziv i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primaoca; vezu brojeva; kratku sadržinu predmeta na koju se akt odnosi; tekst akta; broj priloga uz akt; naznaku kome je dostavljen akt; podatke o kontakt osobi; funkciju, odnosno zvanje, ime i prezime i potpis starješine organa državne uprave, odnosno ovlašćenog lica, kao i otisak pečata organa državne uprave, odnosno napredni elektronski potpis.

Član 12

Riješeni predmeti se, bez odlaganja, dostavljaju pisarnici sa instrukcijom o načinu otpremanja, arhiviranja i dr.

Pisarnica je dužna da akte iz riješenog predmeta otpremi istog dana kad su joj dostavljeni, a najkasnije sljedećeg radnog dana.

Primjerak otpremljenog akta pisarnica je dužna da čuva do arhiviranja predmeta.

Otpremanje akata vrši se neposredno, putem poštanskog operatora ili elektronskim putem.

Otpremanje akata elektronskim putem vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Član 13

Akti koji sadrže tajne podatke primaju se, evidentiraju, otpremaju i čuvaju u skladu sa propisima o tajnosti podataka.

Član 14

Akti, predmeti, informatička i druga tehnička sredstva čuvaju se u radnim prostorijama na način kojim se obezbjeđuje njihova bezbjednost.

Član 15

Završeni predmeti odlažu se i čuvaju u arhivi, u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.

Član 16

Službenik zadužen za obradu predmeta, odnosno ovlašćeni službenik stavlja oznaku za arhiviranje predmeta a/a, sa rokom čuvanja koji je utvrđen u listi kategorija registratorske građe, nakon čega predmet vraća pisarnici radi arhiviranja, u skladu sa zakonom.

Član 17

Predmeti koji su obrađeni i završeni u elektronskom obliku, sa odgovarajućim evidencijama koje se o njima vode, čuvaju se u elektronskoj arhivi, u skladu sa zakonom.

Član 18

Bliži način vršenja kancelarijskog poslovanja utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove uprave.

Član 19

Podzakonski akt iz člana 18 ove uredbe donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja podzakonskog akta iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se Uputstvo za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list RCG", br. 1/93 i 42/98).

Član 20

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list CG", br. 51/11 i 18/18).

Član 21

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Broj: 07-3204

Podgorica, 18. jul 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 77 st. 1 i 2 Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) i čl. 4, 5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 44/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA U PODRUČNOJ JEDINICI ŠAVNIK SA
TRASE 400 KV DALEKOVODA ČEVO-PLJEVLJA

Član 1

Predmet prodaje su drvni sortimenti na stovarištu Barna – Bukovička Gora, dobijeni sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo - Pljevlja u područnoj jedinici Šavnik, gazdinska jedinica "Bukovica", u odjeljenjima 86a, 86b, 87a, 87b, 88b i 89a, u količini od 355 m³ bruto drvne mase četinarara.

Član 2

Prodaja drvnih sortimenata izvršiće se sukcesivno, putem aukcije na osnovu javnog poziva, a po izvršenom dopremanju drvnih sortimenata sa mjesta sječe na šumsko stovarište iz člana 1 ove odluke, sve do konačne prodaje ukupne količine drvnih sortimenata.

Zadužuje se Uprava za šume da objavi javni poziv i formira komisiju od tri člana za sprovođenje postupka prodaje iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Početna cijena drveta iz člana 1 ove odluke utvrđena je po 1 m³ izrađenih sortimenata, F-cco viđeno stanje na šumskom stovarištu, vodeći računa o vrsti drveta, klasama i kvalitetu sortimenata prema sljedećoj tabeli:

Područna jedinica Šavnik

Vrsta drvnih sortimenata	Početna cijena drvnih sortimenata (€/m³)
Trupci J/S I/III klase	42,00
Jamsko drvo četinarara	37,00
Dugo celulozno drvo četinarara	20,00
Prostorno celulozno drvo četinarara	20,00

Konačna cijena drveta iz stava 1 ovog člana biće utvrđena u postupku aukcijske prodaje.

Član 4

Učesnici javnog poziva mogu biti pravna lica koja su registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti šumarstva i drvoprerade i koja ispunjavaju uslove u pogledu tehničko - tehnološke opremljenosti, kao i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Član 5

Po sprovedenom postupku prodaje drveta, direktor Uprave za šume će sa najpovoljnijim ponuđačima potpisati ugovore o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:07-3467

Podgorica, 25. jula 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 77 st. 1 i 2 Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) i čl. 4, 5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 44/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U 2019. GODINI)

Član 1

Šume u državnoj svojini /sanitarna sječa/ daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa doznačenim količinama u područnim jedinicama Pljevlja, Mojkovac i Nikšić za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odeljenjima kao i početnim cijenama kako stoji u sledećoj tabeli:

Područna jedinica	Gazdinska jedinica	Odeljenje	Sanitar /doznačena/ bruto drvena masa m ³			Početna cijena EUR-a		
			četinari	lišćari	ukupno	četinari	lišćari	
PLJEVLJA	Tara Kosanica	56ab	3580		3580	5,61		
		77a	5314		5314	41,91		
		78a	4661		4661	23,76		
		122a	676		676	5,61		
		Ukupno	4	14231		14231		
	Ljubišnja	8a	197		197	5,61		
		9a	446		446	5,61		
		10a	94		94	5,61		
		13a	151		151	5,61		
		14ab	195		195	5,61		
		17a	524		524	5,61		
		18ab	483		483	5,61		
		21a	85		85	5,61		
		30ab	194		194	5,61		
		36a	321		321	11,66		
		42a	434		434	11,66		
		43a	97		97	5,61		
		45a	560		560	5,61		
		48a	508		508	5,61		
		50a	619		619	5,61		
		51a	1283		1283	11,66		
		52a	273		273	5,61		
		54a	426		426	5,61		
	59a	165		165	5,61			

		60a	341		341	5,61		
		61a	113		113	5,61		
		68a	239		239	5,61		
		69a	441		441	5,61		
		70a	187		187	5,61		
		71a	211		211	5,61		
		74a	386		386	5,61		
		75a	65		65	5,61		
		76a	776		776	11,66		
		77/78a	945		945	11,66		
		79a	737		737	11,66		
		80a	25		25	5,61		
		87a	706		706	5,61		
		88a	140		140	5,61		
		94a	192		192	5,61		
		96a	88		88	5,61		
		97a	450		450	5,61		
		98a	351		351	5,61		
		101a	301		301	5,61		
		102a	147		147	5,61		
		107a	238		238	5,61		
		110a	101		101	5,61		
		111a	69		69	5,61		
		113a	92		92	5,61		
		118a	468		468	5,61		
		120a	116		116	5,61		
		127a	109		109	5,61		
		131a	71		71	5,61		
		UKUPNO	47	15160	15160			
	Voloder II	25a	164		164	5,61		
		26a	440		440	5,61		
		UKUPNO	2	604	604			
	SVE UKUPNO	53	29995		29995			
MOJKOVAC	Lepenac Palješka gora	61a		160	160	3,63		
		62a		170	170	3,63		
	SVE UKUPNO	2		330	330			
NIKŠIĆ	Javorak Vojnik	13b	80	1311	1391	4,00	3,00	
		15a	8	105	113	4,00	3,00	
		23a		147	147		3,00	
		UKUPNO	3	88	1563	1651		
	Duga Golija	17a		204	204		0,80	
		18-3		188	188		0,80	
		UKUPNO	2		392	392		
	Duga Crnovrh	38a	74	70	144	2,00	1,20	
		39a	121	12	133	2,00	1,20	
		UKUPNO	2	195	82	277		
	Njegoš	74a	500		500	4,41		
		90a	143	121	264	2,50	2,00	
	UKUPNO	2	643	121	764			
Bijela gora	21b	61		61	3,50			
	64a		115	115		4,50		

	UKUPNO	2	61	115	176		
Župa Štitovo		96a	121		121	0,50	
		97a	179		179	0,50	
		98a	104		104	0,50	
		101a	110		110	1,00	
		102a	145		145	6,00	
		103a	152		152	5,50	
		108a	324		324	5,50	
		110a	116		116	1,50	
		111a	145		145	1,00	
		121a	231		231	2,50	
		122a	368		368	1,50	
		124a	275		275	2,50	
		149a	1350		1350	2,50	
	UKUPNO	13	3620		3620		
SVE UKUPNO		24	4608	2273	6881		

Član 2

Početna cijena drveta u dubećem stanju iz člana 1 ove odluke utvrđena je 1 m³ bruto drvene mase na paritetu F-cco panj, dubeće viđeno stanje, vodeći računa o drvnoj masi, vrsti drveta i uslovima korišćenja šuma.

Konačna cijena drveta u dubećem stanju iz stava 1 ovog člana biće utvrđena u postupku aukcijske prodaje.

Član 3

Prodaja drvene masa /sanitara/ izvršiće se putem javnog nadmetanja odnosno aukcijom.

Zadužuje se Uprava za šume da objavi javni poziv i formira komisiju za sprovođenje postupka aukcije prodaje drveta iz člana 1 ove odluke.

Član 4

Šume iz člana 1 ove odluke mogu se davati na korišćenje pravnim licima registrovanim u Centralnom registru privrednih subjekata, za obavljanje djelatnosti šumarstva i drvoprerade i koji ispunjavaju uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, kao i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Član 5

Po sprovedenom postupku prodaje drveta u dubećem stanju, direktor Uprave za šume će sa najpovoljnijim ponuđačima potpisati ugovore o korišćenju šuma, kojim će se bliže utvrditi prava i obaveze ugovornih strana.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:07-3465

Podgorica, 25. jula 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 77 st. 1 i 2 Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) i čl. 4, 5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 44/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA U PODRUČNOJ JEDINICI PLJEVLJA NA
PROSTORU RUDNIKA
“ŠUPLJA STIJENA”

Član 1

Predmet prodaje su drvni sortimenti na šumskom stovarištu Uprave za šume, koji će biti dobijeni sječom stabala na koncesionom području za eksploataciju ruda cinka i olova “Šuplja stijena” u područnoj jedinici Pljevlja, gazdinska jedinici “Ljubišnja”, u odjeljenjima i u količinama doznačene bruto drvne mase, kako stoji u sledećoj tabeli:

PODRUČNA JEDINICA	GAZDINSKA JEDINICA	ODELJENJE	DOZNAČENA BRUTO DRVNA MASA m ³		
			četinari	lišćari	ukupno
PLJEVLJA	Ljubišnja	127a	447	216	663
		128a	37		37
		130a	894	286	1180
SVE UKUPNO:		3	1378	502	1800

Član 2

Prodaja drvnih sortimenata izvršiće se sukcesivno, putem aukcije na osnovu javnog poziva, a po izvršenom dopremanju drvnih sortimenata sa mjesta sječe na šumsko stovarište iz člana 1 ove odluke, sve do konačne prodaje ukupne količine drvnih sortimenata.

Zadužuje se Uprava za šume da objavi javni poziv i formira komisiju od tri člana za sprovođenje postupka prodaje iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Početna cijena drveta iz člana 1 ove odluke utvrđena je po 1 m³ izrađenih sortimenata, F-cco viđeno stanje na šumskom stovarištu, vodeći računa o vrsti drveta, klasama i kvailtetu sortimenata prema sljedećoj tabeli:

Područna jedinica Pljevlja

Vrsta drvnih sortimenata	Početna cijena drvnih sortimenata (€/m ³)
Trupci J/S,B.bor,C. bor I/III	55,00
Jamsko drvo četinara	30,00
Celulozno drvo četinara	25,00
Trupci lišćara	40,00
Ogrijevno drvo lišćara	20,00

Konačna cijena drveta iz stava 1 ovog člana biće utvrđena u postupku aukcijske prodaje.

Član 4

Učesnici javnog poziva mogu biti pravna lica koja su registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti šumarstva i drvoprerade i koja ispunjavaju uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, kao i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Član 5

Po sprovedenom postupku prodaje drveta, direktor Uprave za šume će sa najpovoljnijim ponuđačima potpisati ugovore o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-3464
Podgorica, 25. jula 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 77 st. 1 i 2 Zakona o šumama ("Službeni list CG", br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) i čl. 4, 5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 44/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. jula 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA U PODRUČNOJ JEDINICI PLUŽINE SA TRASE
35 KV DALEKOVODA VRBNICA - GORANSKO

Član 1

Predmet prodaje su drvni sortimenti na stovarištu Brezna, dobijeni sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 35 KV dalekovoda Vrbnica - Goransko u područnoj jedinici Plužine, gazdinska jedinica "Župa Pivska", u odjeljenjima 81, 86, 105, 106 i 110, u količini od 1 196 m³ bruto drvne mase liščara.

Član 2

Prodaja drvnih sortimenata izvršiće se sukcesivno, putem aukcije na osnovu javnog poziva, a po izvršenom dopremanju drvnih sortimenata sa mjesta sječe na šumsko stovarište iz člana 1 ove odluke, sve do konačne prodaje ukupne količine drvnih sortimenata.

Zadužuje se Uprava za šume da objavi javni poziv i formira komisiju od tri člana za sprovođenje postupka prodaje iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Početna cijena drveta iz člana 1 ove odluke utvrđena je po 1 m³ izrađenih sortimenata, F-cco viđeno stanje na šumskom stovarištu, vodeći računa o vrsti drveta, klasama i kvailtetu sortimenata prema sljedećoj tabeli:

Područna jedinica Plužine	
Vrsta drvnih sortimenata	Početna cijena drvnih sortimenata (€/m ³)
Trupci bukve I/III klase	40,00
Ogrijevno drvo liščara u trupcima	22,00
Prostorno drvo liščara	22,00

Konačna cijena drveta iz stava 1 ovog člana biće utvrđena u postupku aukcijske prodaje.

Član 4

Učesnici javnog poziva mogu biti pravna lica koja su registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti šumarstva i drvoprerade i koja ispunjavaju uslove u pogledu tehničko - tehnološke opremljenosti, kao i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Član 5

Po sprovedenom postupku prodaje drveta, direktor Uprave za šume će sa najpovoljnijim ponuđačima potpisati ugovore o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:07-3466

Podgorica, 25. jula 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 84 stav 7 i člana 86 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova donijelo je

**PRAVILNIK
O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA VIŠEG DIPLOMATSKO-KONZULARNOG ISPITA**

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita (u dajem tekstu: ispit) i obrazac uvjerenja o položenom ispitu.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Program

Član 3

Program ispita obuhvata teme iz oblasti diplomatsko-konzularnih poslova koje se odnose na bilateralne odnose, multilateralne odnose, ekonomsku diplomatiju, kulturnu diplomatiju, zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije, zajedničke NATO politike, konzularne poslove, poslove saradnje sa dijasporom - iseljenicima i međunarodno pravne poslove, kao i teme od značaja za vođenje diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore u inostranstvu i drugih organizacionih jedinica Ministarstva vanjskih poslova (u dajem tekstu: Ministarstvo).

Listu tema iz stava 1 ovog člana utvrđuje ministar vanjskih poslova, za svaku kalendarsku godinu.

Lista iz stava 2 ovog člana objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Način polaganja ispita

Član 4

Ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio

Član 5

Pisani dio ispita sastoji se u izradi pisanog zadatka.

Sadržaj pisanog zadatka određuje se metodom slučajnog odabira jedne od tema sa liste iz člana 3 stav 2 ovog pravilnika.

Pisani zadatak ocjenjuje se prema sljedećim kriterijumima:

- znanje iz oblasti iz koje je određena tema za izradu pisanog zadatka;
- postavljanje prioriteta i donošenja zaključaka;
- struktuiranje i sistematika;
- preciznost izražavanja;
- korišćenje relevantnih informacija.

Pisani zadatak ocjenjuje se ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“, po svakom od kriterijuma iz stava 3 ovog člana pojedinačno.

Uspjeh kandidata na pisanom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom „zadovoljava“ ako je pisani zadatak ocijenjen ocjenom „zadovoljava“ po svakom od kriterijuma iz stava 3 ovog člana pojedinačno.

Usmeni dio

Član 6

Usmenom dijelu ispita pristupiće kandidat koji je na pisanom dijelu ispita ocijenjen ocjenom „zadovoljava“.

Na usmenom dijelu ispita kandidat pred svim članovima komisije za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) izlaže pisani zadatak, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Usmeni dio ispita ocjenjuje se prema sljedećim kriterijumima:

- znanje iz oblasti iz koje je određena tema za izradu pisanog zadatka;
- vještine komunikacije;
- vještine upravljanja.

Usmeni dio ispita ocjenjuje se ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“, po svakom od kriterijuma iz stava 3 ovog člana pojedinačno.

Uspjeh kandidata na usmenom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom „zadovoljava“ ako je kandidat, po svakom od kriterijuma iz stava 3 ovog člana pojedinačno, ocijenjen ocjenom „zadovoljava“.

Konačan uspjeh na ispitu

Član 7

Konačan uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom „položio“ ili „nije položio“.

Ispit je položio kandidat koji je dobio ocjenu „zadovoljava“ na pisanom i usmenom dijelu ispita.

Pravila polaganja ispita

Član 8

Prije početka ispita sekretar Komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata i upoznaje ga sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom ispita.

Prilikom izrade pisanog zadatka, kandidat može koristiti zakone, međunarodne konvencije, druge relevantne propise, stručnu literaturu, kao i druge materijale koje obezbjeđuje Ministarstvo.

Za vrijeme izrade pisanog zadatka kandidati ne mogu međusobno komunicirati.

Izradi pisanog zadatka prisustvuje sekretar Komisije.

Izrada pisanog zadatka traje najduže tri časa.

Kandidat je dužan da sekretaru Komisije preda pisani zadatak, najkasnije istekom vremena određenog za njegovu izradu i napusti prostoriju u kojoj se održava ispit.

Kandidat može, uz prethodno odobrenje sekretara Komisije, napustiti prostoriju u kojoj se održava polaganje ispita, najduže pet minuta.

Kandidat koji remeti red za vrijeme polaganja ispita ili se ne pridržava pravila iz st. 3, 6 i 7 ovog člana isključuje se iz daljeg postuka polaganja ispita, što se konstatuje u zapisniku iz člana 11 ovog pravilnika.

Odlaganje polaganja

Član 9

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje ispita zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, po pravilu, za sljedeći rok za polaganje ispita.

Odustanak od polaganja

Član 10

Kandidat koji odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.

Zapisnik

Član 11

O toku ispita sekretar Komisije vodi zapisnik koji sadrži:

- ime, očevo ime i prezime kandidata;
- broj rješenja kojim je odobreno polaganje ispita;
- sastav Komisije;
- podatak da je kandidat tražio odlaganje ispita;
- podatak da je kandidat odustao od polaganja ispita;
- datum, čas i mjesto polaganja pisanog dijela ispita;
- datum, čas i mjesto polaganja usmenog dijela ispita;
- temu za izradu pisanog zadatka;
- ocjenu pisanog zadatka, po svakom od kriterijuma pojedinačno;
- ocjenu uspjeha na pisanom dijelu ispita;
- pitanja postavljena kandidatu na usmenom dijelu ispita;
- ocjenu usmenog dijela ispita, po svakom od kriterijuma pojedinačno;
- ocjenu uspjeha na usmenom dijelu ispita;
- ocjenu konačnog uspjeha na ispitu.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

Sastavni dio zapisnika su pisani zadaci iz člana 5 ovog pravilnika.

Uvjerenje o položenom ispitu

Član 12

Uvjerenje o položenom ispitu izdaje se na obrascu koji sadrži: Grb Crne Gore; nazive: "Crna Gora" i "Ministarstvo vanjskih poslova"; pravni osnov za izdavanje uvjerenja; naziv: "UVJERENJE o položenom višem diplomatsko-konzularnom ispitu"; ime, prezime i datum rođenja kandidata; datum polaganja ispita; broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja, kao i mjesta za pečat i potpis ministra vanjskih poslova.

Obrazac uvjerenja iz stava 1 ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 012/7-8/1-7

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Ministar,
Prof dr **Srđan Darmanović**, s.r.

Obrazac
uvjerenja o položenom višem diplomatsko-konzularnom ispitu



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova

Na osnovu člana 86 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), izdaje se

UVJERENJE
o položenom višem diplomatsko-konzularnom ispitu

(ime i prezime kandidata)

(datum rođenja)

POLOŽIO/LA JE

Viši diplomatsko-konzularni ispit _____ pred Komisijom za polaganje
(datum polaganja ispita)
višeg diplomatsko-konzularnog ispita.

Broj: _____
_____ godine
(Mjesto i datum)

M.P.

MINISTAR,

Na osnovu člana 134 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZAHTJEVA, PRIJAVA I IZJAVA U
POSTUPKU IZGRADNJE OBJEKATA**

Član 1

U Pravilniku o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list CG", br. 70/17 i 60/18), obrazci 20, 24 i 25 mijenjaju se i glase:

“OBRAZAC 20

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

(naziv pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika i kontakt)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Obavještenje o imenovanju

(član 133 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obavještavamo vas da smo imenovali za:

- izradu tehničke dokumentacije
 - reviziju tehničke dokumentacije
 - građenje objekta
 - stručni nadzor nad građenjem
- (obilježiti odgovarajuću alineju)

(naziv objekta/namjena objekta)

na

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

odnosno na

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

sledeća lica:

Ovlašćeni inženjer/revizor	<hr/> <p style="text-align: center;">(ime i prezime)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj licence i datum izdavanja)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj i datum odluke o imenovanju)</p>
Ovlašćeni inženjer/revizor	<hr/> <p style="text-align: center;">(ime i prezime)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj licence i datum izdavanja)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj i datum odluke o imenovanju)</p>
Ovlašćeni inženjer/revizor	<hr/> <p style="text-align: center;">(ime i prezime)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj licence i datum izdavanja)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj i datum odluke o imenovanju)</p>
Ovlašćeni inženjer/revizor	<hr/> <p style="text-align: center;">(ime i prezime)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj licence i datum izdavanja)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(broj i datum odluke o imenovanju)</p>

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštenog lica)

OBRAZAC 24

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat

(član 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevo za izdavanje građevinske dozvole na osnovu:

- Idejnog projekta
- Glavnog projekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta _____

Lokacija objekta _____

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor _____

Uz zahtjev prilažem:

1. Revidovani idejni/glavni projekat

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	BROJ PRIMJERAKA
1. arhitektonski projekat	7 primjeraka digitalne verzije projekta ovjerenog u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
2. građevinski projekat	
3. elektrotehnički projekat	
4. mašinski projekat	

5. dokumentacija o ugradnji I funkcionalnom ispitivanju ugrađene opreme ¹	7 primjeraka digitalne verzije
6. ostali projekti i elaborati - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____	7 primjerak digitalne verzije projekta ili elaborata

2. Izvještaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta:

Izvještaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta	7 primjeraka digitalne verzije izvještaja ovjerenog u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
---	--

3. Dokaz o osiguranju od odgovornosti:

Osiguranje od odgovornosti privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo glavni projekat	
Osiguranje od odgovornosti privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo glavni projekat	

(mjesto i datum)

(podnosilac zahtjeva)

¹ Samo ukoliko se građevinska dozvola izdaje na glavni projekat

OBRAZAC 25

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

(naziv pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika i kontakt)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerski objekat

(član 190 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje upotrebne dozvole za

(naziv objekta/namjena objekta)

na

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

odnosno na

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

za koji je izdata građevinska dozvola broj: _____ od _____

na ime _____ iz _____

PRILOG:

- 1) izjava izvođača radova;
- 2) izjava vršioca stručnog nadzora;
- 3) izjava vršioca tehničkog pregleda;
- 4) geodetski elaborat snimanja i etažne razrade objekta, ovjeren od strane Uprave za nekretnine;
- 5) dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima;
- 6) revidovani glavni projekat, ukoliko je građevinska dozvola izdata na idejni projekat;
- 7) revidovani glavni projekat sa izmjenama u slučaju da je došlo do izmjena u toku gradnje.

(mjesto i datum)

(podnosilac zahtjeva)*.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 101-2933/3

Podgorica, 12. jula 2019. godine

Ministar,
Pavle Radulović, s.r.

Na osnovu člana 252 stav 5, člana 258 stav 6, člana 259 stav 2 i člana 264 stav 9 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 33/12, 58/14 i 14/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

Član 1

U Pravilniku o tehničkom pregledu vozila ("Službeni list CG", broj 4/14) član 3 mijenja se i glasi:

„Tehnički pregled vozila obuhvata:

1. provjeru ispravnosti, i to:

1) uređaja za upravljanje (mehaničko stanje, točak upravljača/ručke upravljača, osovina upravljača, slobodan hod točka upravljača, usmjerenost upravljačkih točkova, okretni vijenac upravljačke osovine priključnog vozila, električno potpomognuto upravljanje vozilom (EPS)),

2) uređaja za zaustavljanje (mehaničko stanje i funkcija, radna kočnica, djelovanje i efikasnost kočenja, pomoćna kočnica, djelovanje i efikasnost kočenja, parkirna kočnica djelovanje i efikasnost kočenja),

3) uređaja za osvjjetljavanje puta, označavanje vozila i davanje svjetlosnih znakova (velika svijetla, prednja i zadnja poziciona svijetla, parkirna svijetla, bočna svijetla, gabaritna svijetla, dnevna svijetla, stop svijetla, pokazivači pravca i signalne lampice, prednja i zadnja svijetla za maglu, svijetlo zadnje registarske tablice, katadiopteri, reflektujuće trake za označavanje konture vozila, table za označavanje „dugih“, „teških“ i „sporih“ vozila, indikatorske lampe potrebne za osvjjetljenje),

4) uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost (vidno polje, stanje staklenih površina, retrovizori, brisači prednjeg i zadnjeg vjetrobranskog stakla, perači prednjeg i zadnjeg vjetrobranskog stakla, sistem za odmagljivanje),

5) uređaja za davanje zvučnih signala – sirena,

6) uređaja za vožnju vozila unazad - svijetla za vožnju unazad,

7) uređaja za kontrolu i davanje znakova,

8) uređaja za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova (izduvni gasovi benzinskih motora, izduvni gasovi dizel motora),

9) uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila i oprema za vuču i električni spojevi između vučnog i priključnog vozila),

10) ostalih uređaja od posebnog značaja za bezbjednost saobraćaja (šasija ili okvir sa djelovima pričvršćenim na šasiju, kabina i nadgradnja, sigurnosni pojasevi/kopče i sistemi za zadržavanje, uređaji koji sprječavaju neovlašćenu upotrebu vozila, osovine, točkovi i pneumatici, vješanje, ostali elementi koji utiču na okolinu);

2. kontrolu buke koju stvara vozilo i kontrola emisije izduvnih gasova;

3. posjedovanje obavezne opreme (protivpožarni aparat, čekić za razbijanje stakla u slučaju opasnosti, rezervne sijalice, rezervni točak, sigurnosni trougao, kutija prve pomoći, klinasti podmetači);

4. druge provjere i kontrole od kojih zavisi tehnička ispravnost vozila, i to:

1) motor (oslonci motora, rad motora, zauljenost motora, izduvni sistem, usisni sistem, sistem za paljenje, sistem za napajanje gorivom, razvodni mehanizam, rashladni sistem, dogradnja na motoru),

2) električni uređaji i instalacije (električni vodovi, akumulator, elektropokretač, generator, kontakt brava),

3) sistem za prenos snage (prenosnik snage, spojnica, lanac, lančanici, remen, remenice),

4) dodatna ispitivanja za vozila kategorije M2 i M3 (vrata, sistem za odmrzavanje i odmagljivanje, ventilacija i sistem za grijanje, sjedišta, unutrašnja rasvjeta, prolazi i mjesta za stajanje, stepenice i stepeništa, sistem za komunikaciju sa putnicima, natpisi, zahtjevi u pogledu prevoza djece, oprema za prevoz lica sa invaliditetom i ostala posebna oprema),

5) plinska instalacija (rezervoar plina, armatura rezervoara plina, priključak za punjenje, priključak za pražnjenje, višesmjerni ventil, pokazivač količine plina, prečistač plina, isparivač plina, regulator pritiska, ventil plina, ventil goriva, vodovi visokog pritiska, vodovi niskog pritiska, električni uređaji i instalacije, lambda sonda, regulator protoka plina, elektronski uređaj za lambda kontrolu, mješač plina, brizgaljke plina).

Tehnički pregled vozila vrši se u skladu sa tabelom koja je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog 1).”

Član 2

U članu 5 stav 1 riječi: „Prije početka“ zamjenjuju se riječima: „Na početku“, a riječi: „identifikacionog broja šasije vozila,“ riječima: „identifikacionog broja šasije vozila/VIN oznake,“.

Član 3

U članu 8 stav 2 riječi: „48 časova,“ zamjenjuju se riječima: „72 časa,“.

Član 4

U članu 14 stav 2 mijenja se i glasi:

„Sastavni dio evidencije iz stava 1 ovog člana čine zapisnici o izvršenim tehničkim pregledima vozila, potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila, video zapisi tehničkih pregleda vozila, zapisi sa uređaja kojima su vršena mjerenja, ako postoje pisani zapisi, fotografije vozila sa prednje, zadnje i bočnih strana i identifikacionog broja šasije vozila/VIN oznake, kao i prateća dokumentacija o vozilima“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Evidencije iz stava 2 ovog člana čuvaju se u stanici za tehnički pregled vozila najmanje dvije godine“.

Član 5

Prilozi 1, 2 i 3 koji su sastavni dio ovog pravilnika mijenjaju se i glase:

TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Stavka pregleda	Metoda	Nedostatak
0. IDENTIFIKACIJA VOZILA		
0.1. Registaraska tablica		
0.1.1. Opšte stanje i položaj registarske tablice na vozilu	Vizuelni pregled	(a) registarska tablica ne postoji ili je loše učvršćena (b) nedostaju slova ili su nečitka (c) registarska tablica nije originalna (d) vidljivost registarske tablice nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (e) registarska tablica oštećena
0.1.2. Identifikacija	Saglasnost sa pratećom dokumentacijom vozila	(a) ne odgovara dokumentima ili zapisima (b) dokumenti ili zapisi nedostaju
0.2. Identifikacioni broj šasije vozila /VIN oznaka		
0.2.1. Opšte stanje i položaj identifikacionog broja šasije/VIN oznake / oznaka (broj) motora	Vizuelni pregled	(a) ne postoji ili se ne može pronaći na vozilu (b) nepotpun je, oštećen ili nečitak (c) identifikacioni broj šasije/VIN oznake nije u skladu s pratećim dokumentima ili zapisima (d) prateća dokumenta nečitka ili sa administrativnim greškama
1. PROVJERA ISPRAVNOSTI		
1. UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE VOZILOM		
1.1. Mehaničko stanje		
1.1.1. Stanje upravljačkog sistema	Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici sa upravljačkim točkovima da nedodiruju podlogu ili su na okretnim pločama, treba okretati točak upravljača od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja Vizuelni pregled	(a) otežano upravljanje (b) izlazno vratilo iz kućišta glave upravljača je uvinuto ili uzubljenje istrošeno; funkcionalnost smanjena (c) prekomjerno trošenje izlaznog vratila iz kućišta glave upravljača; funkcionalnost smanjena (d) prevelik hod (zazor) izlaznog vratila iz kućišta upravljača;

	upravljačkog mehanizma	funkcionalnost smanjena (e) propuštanje maziva ili hidraulične tečnosti
1.1.2. Kućište glave upravljača	Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, sa upravljačkim točkovima na podlozi, zakretati točak upravljača malim pomacima lijevo-desno ili pomicati upravljačke točkove razvlačilicom Vizuelni pregled pričvršćenja kućišta glave upravljača	(a) kućište glave upravljača nije dobro pričvršćeno; pričvršćenja su labava ili je vidljiv relativan hod šasijske/nadgradnje (b) izduženi provrti vijaka za pričvršćenje kućišta glave upravljača na šasiju; pričvršćenja su znatno oslabljena (c) vijci za pričvršćenje su oštećeni ili nedostaju; pričvršćenja su znatno oslabljena (d) kućište oštećeno; utiče na stabilnost ili pričvršćenje kućišta
1.1.3. Stanje upravljačkog mehanizma	Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici sa upravljačkim točkovima na podlozi, treba okretati točak upravljača od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja ili pomicati upravljačke točkove razvlačilicom Vizuelni pregled upravljačkog mehanizma u pogledu pohabanosti, naprslina i sigurnosti	(a) relativno pomjeranje djelova koji moraju biti čvrsto povezani (b) istrošenost zglobova; veliki rizik od odvajanja (c) oštećenost ili deformacija bilo kojeg djela polužnog mehanizma (d) nema uređaja za blokadu (e) nepravilan položaj djelova polužnog mehanizma (npr. poprečne ili uzdužne spone) (f) nestručna ili nepropisna popravka ili modifikacija (g) zaštitne manžete nedostaju, oštećene ili jako pohabane
1.1.4. Funkcionisanje polužnog mehanizma	Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, sa upravljačkim točkovima na podlozi i pogonskim agregatom (motorom) u radu (radi servo mehanizma ako je vozilo njime opremljeno), okretati točak upravljača iz jednog u drugi krajnji položaj Vizuelno pratiti pomicanje elemenata polužnog mehanizma	(a) polužni mehanizam dodiruje/oštećuje nepokretan dio šasijske (b) graničnici zakretanja upravljačkih točkova ne rade ili nedostaju
1.1.5. Servo upravljač	Provjeriti upravljački mehanizam na curenje i na nivo hidrauličnog ulja u rezervoaru (ako je vidljiva) Sa upravljačkim točkovima na podlozi i pogonskim agregatom (motorom) u radu, provjeriti	(a) curenje ulja ili narušena funkcionalnost (b) nedovoljno ulja (c) mehanizam ne radi (d) mehanizam polomljen ili nepouzdan (e) neispravan položaj ili nedozvoljeno međusobno dodirivanje

	način rada servo uređaja	djelova mehanizma (f) nestručna ili nepropisana popravka ili modifikacija (g) cjevovodi oštećeni ili korodirali / savitljivi elementi (crijeva) oštećeni
1.2. Točak upravljača / ručke upravljača, osovina upravljača		
1.2.1. Stanje točka upravljača / ručki upravljača	Sa upravljačkim točkovima na podlozi, pokušati pomjeriti točak upravljača / ručke upravljača u lijevu i u desnu stranu Vizuelno pratiti pojavu nedozvoljenih zazora i stanje prilagodljivih veza i univerzalnih zglobova	(a) relativno međusobno pomjeranje između osovine i točka upravljača koje ukazuje na labavost spoja (b) nedostatak elemenata za pričvršćenje na točku upravljača (c) labavost veze kućišta osovine upravljača i njegovog nosača
1.2.2. Osovina upravljača / okvir i viljuške i amortizeri upravljača	Sa upravljačkim točkovima oslonjenim na podlogu, povlačiti i pomjerati točak upravljača u smjeru osovine upravljača, pomjerati točak upravljača u različitim smjerovima normalno na osovinu upravljača Vizuelno pratiti pojavu nedozvoljenih zazora i stanje prilagodljivih veza i univerzalnih zglobova	(a) prekomjerno pomicanje središta točka upravljača prema gore ili prema dolje (b) pretjerano pomicanje gornjeg dijela osovine upravljača u odnosu na osu osovine upravljača (c) istrošenost djelova (d) loše učvršćenje (e) nestručna ili nepropisana popravka ili modifikacija
1.2.3. Slobodan hod točka upravljača	Sa upravljačkim točkovima u potpunosti oslonjenim na podlogu, sa pogonskim agregatom (motorom) u radu kod vozila opremljenim servo upravljačem i sa upravljačkim točkovima okrenutim u smjeru vožnje u pravcu naprijed, lagano okretati točak upravljača u lijevu pa u desnu stranu, a da ne dođe do zakretanja upravljačkih točkova Vizuelno pratiti pojavu slobodnog hoda.	Slobodni hod točka upravljača nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
1.2.4. Usmjerenost upravljačkih točkova	Provjeriti usmjerenost upravljačkih točkova	Usmjerenost upravljačkih točkova nije ispravno podešena ili nije u skladu sa vrijednostima koje je dao proizvođač ili zahtjevima ⁽¹⁾
1.2.5. Okretni vijenac upravljačke osovine priključnog vozila	Vizuelna provjera ili provjera pomoću razvlačilice.	(a) dijelovi vijenca oštećeni ili deformisani (b) nedozvoljen zazor

		(c) loše učvršćenje
1.2.6. Električno potpomognuto upravljanje vozilom (EPS)	Vizuelna provjera i provjera uzajamne povezanosti promjene položaja točka upravljača i usmjerenosti upravljačkih točkova pri pokretanju / zaustavljanju motorom	(a) EPS kontrolna lampica upaljena (b) razlika između promjene ugla točka upravljača i usmjerenosti upravljačkih točkova (c) električni uređaj ne pomaže pri zakretanju točka upravljača (d) sistem uz pomoć električnog interfejsa vozila ukazuje na kvar
2. UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE VOZILA (KOČIONI SISTEM)		
2.1. Mehaničko stanje i funkcija		
2.1.1. Papučica radne kočnice/poluga pomoćne (ručne) kočnice	Vizuelni pregled svih djelova dok je kočioni sistem u funkciji Napomena: Za vrijeme pregleda vozila sa servo kočnicama motor treba biti ugašen	(a) papučica ili poluga se teško pomjera (b) pohabanost ili prevelik hod
2.1.2. Stanje papučice/poluge i hod uređaja za aktiviranje kočnica	Vizuelni pregled svih djelova dok je kočioni sistem u funkciji Napomena: Za vrijeme pregleda vozila sa servo kočnicama motor treba biti ugašen	(a) prevelik hod ili nedovoljna dužina hoda (b) neispravno otpuštanje kočnice (c) zbog neispravnog otpuštanja papučice, funkcionalnost kočnice umanjena (d) nedostaje, potrošena ili labava gumena zaštita na papučici kočnice (e) deformisana poluga kod sistema parkirnog kočenja (f) oštećena ili nedostaje zaštitna obloga na poluzi kod sistema parkirnog kočenja
2.1.3. Vakuum uređaj, kompresor i rezervoar	Vizuelni pregled svih djelova obavlja se pri normalnom radnom pritisku. Provjeriti vrijeme potrebno za postizanje pouzdane radne vrijednosti vakuuma ili pritiska vazduha i rad upozoravajućeg uređaja, višekružnog zaštitnog ventila i ventila za rasterećenje pritiska	(a) nedovoljan pritisak vazduha/vakuum za najmanje četiri kočenja nakon aktiviranja upozoravajućeg uređaja (ili kada je kazaljka u opasnoj zoni) (b) nedovoljan pritisak vazduha/vakuum za najmanje dva kočenja nakon aktiviranja upozoravajućeg uređaja (ili kada je kazaljka u opasnoj zoni)

		<p>(c) vrijeme koje je potrebno za postizanje radnog pritiska</p> <p>(d) višekružni zaštitni ventil ili regulator pritiska ne radi ispravno</p> <p>(e) osjetan pad pritiska vazduha usljed curenja ili čujno ispuštanje vazduha</p> <p>(f) oštećenje i deformacije koje utiču na rad kočionog sistema</p> <p>(g) efikasnost propisana za pomoćno kočenje nije postignuta</p>
2.1.4. Upozoravajući uređaj za prikaz pritiska (indikator niskog pritiska)	Funkcionalna proba	<p>(a) neispravan ili oštećen uređaj za mjerenje niskog pritiska</p> <p>(b) zbog neispravnosti ili zato što uređaj nedostaje, nije moguće odrediti vrijednost niskog pritiska</p>
2.1.5. Ručni kočioni ventil	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema	<p>(a) mehanizam za aktiviranje je oštećen, slomljen ili pretjerano istrošen</p> <p>(b) ventil ili uređaj za aktiviranje su loše učvršćeni</p> <p>(c) spojevi su labavi ili propuštaju</p> <p>(d) nezadovoljavajući rad</p>
2.1.6. Uređaj za aktiviranje parkirne kočnice, ručica parkirne kočnice, osigurač parkirne kočnice i električna parkirna kočnica	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema	<p>(a) sigurnosni sistem parkirne kočnice u zakločenom položaju ne funkcioniše ispravno</p> <p>(b) pohabanost u ležaju ili mehanizmu za osiguranje</p> <p>(c) prevelik hod zbog loše podešenosti uređaja za aktiviranje</p> <p>(d) nedostaje uređaj za pokretanje, oštećen je ili je u kvaru</p> <p>(e) nepravilan rad, upozoravajući uređaj</p>

		javlja neispravnost
2.1.7. Kočioni ventili (nožni ventili, regulator pritiska, regulacioni ventil)	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema	(a) oštećeni, propuštanje vazduha (b) curenje ulja iz kompresora (c) nepouzdanost pričvršćenje ili nepropisna montaža (d) curenje hidrauličnog ulja u mirovanju ili pri funkcionisanju kočionog sistema
2.1.8. Spojnice kočnica priključnih vozila (električne i pneumatske)	Raskačite te ponovo spojite spojnice kočionog sistema između vučnog vozila i priključnog vozila	(a) poklopac ili automatski ventil neispravan (b) poklopac ili ventil nije pričvršćen ili je postavljen na neogovarajući način (c) prekomjerno propuštanje (d) nepravilan rad
2.1.9. Rezervoar komprimovanog vazduha	Vizuelni pregled	(a) rezervoar je oštećen, korodirao ili propušta (b) uređaj za ispušt kondenzata (drenažu) ne radi ispravno (c) loše učvršćen / nepravilno postavljen
2.1.10. Pojačivač sile kočenja (servo), glavni kočioni cilindar (hidraulični)	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema, ako je moguće	(a) pojačivač sile kočenja je neispravan ili ne radi (b) glavni kočioni cilindar neispravan, ali kočnica i dalje radi; (c) glavni kočioni cilindar je loše pričvršćen, ali kočnica i dalje radi; (d) nedovoljna količina hidrauličnog ulja (kočione tečnosti) (e) nivo kočione tečnosti je niži od normirane vrijednosti (f) nedostaje poklopac na rezervoaru kočione tečnosti (g) rezervoar kočione tečnosti oštećen ili

		<p>propušta</p> <p>(h) kontrolna lampica za kočionu tečnost svijetli ili je neispravna</p> <p>(i) neispravan uređaj za kontrolu nivoa kočione tečnosti</p>
2.1.11. Cjevovodi kočionog sistema	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema, ako je moguće	<p>(a) neposredna opasnost od kvara ili oštećenja</p> <p>(b) cijevi ili spojevi propuštaju (pneumatske kočnice ili hidraulične kočnice)</p> <p>(c) oštećenje ili dubok zahvat korozije</p> <p>(d) loše učvršćene ili nepravilno postavljene cijevi</p>
2.1.12. Savitljivi prenosni vodovi (crijeva)	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema, ako je moguće	<p>(a) neposredna opasnost od otkaza ili oštećenja</p> <p>(b) crijeva su oštećena, istrošena, uvijena ili prekratka</p> <p>(c) crijeva i spojevi propuštaju (pneumatske kočnice ili hidraulične kočnice);</p> <p>(d) ispučenje crijeva pod pritiskom</p> <p>(e) poroznost</p>
2.1.13. Kočione obloge i kočione pločice	Vizuelni pregled	<p>(a) obloge ili pločice su istrošene (dostignuta oznaka najmanje dozvoljene debljine ili nije vidljiva)</p> <p>(b) zaprljane (uljem, mašću, itd.); smanjeno djelovanje kočenja</p> <p>(c) obloge ili pločice nedostaju ili su nepravilno postavljene</p>
2.1.14. Kočioni diskovi i doboši	Vizuelni pregled	<p>(a) potrošeni, izbrazdani, ispucani, loše pričvršćeni ili slomljeni</p> <p>(b) zaprljani (uljem, mašću, itd.); smanjeno djelovanje kočenja</p> <p>(c) nedostaju diskovi ili doboši</p> <p>(d) zaštitna ploča</p>

		oštećena, loše pričvršćena ili nedostaje
2.1.15. Kočiona užad (sajle), poluge, šipke, zglobovi	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema, ako je moguće	(a) užad oštećena, zapletena, savijena; smanjeno djelovanje kočenja (b) istrošena, korodirala; (c) spoj užeta i vučne poluge nedovoljno siguran (d) veza užeta ili vođica užeta je oštećena (e) slobodan hod djelova kočionog sistema je otežan (f) veliki hod poluga, šipki i zglobova zbog pogrešne podešenosti ili pretjeranog istrošenja
2.1.16. Kočioni cilindri (uključujući membranske ili hidraulične cilindre)	Vizuelni pregled djelova pri radu kočionog sistema, ako je moguće	(a) cilindar ima napuknuće ili oštećenje; smanjeno djelovanje kočenja (b) cilindar propušta (c) cilindar je loše pričvršćen ili loše postavljen (d) cilindar je sa dubokim zahvatom korozije (e) prevelik hod klipa ili membrane (premalo rezervnog hoda) (f) zaštitna manžeta nedostaje ili je oštećena
2.1.17. Regulator sile kočenja (ARSK)	Vizuelni pregled dijelova pri radu kočionog sistema, ako je moguće	(a) polužje neispravno (b) polužje nepravilno podešeno (c) ventil zaglavljnjen ili ne funkcioniše (ABS funkcioniše) (d) nedostaje ventil (e) ne postoji pločica sa podacima (f) podaci na pločici su nečitki ili nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
2.1.18. Automatska kompenzacija i indikatori potrošnje kočione obloge	Vizuelni pregled	(a) uređaj za automatsku kompenzaciju potrošnje kočione obloge oštećen,

		zaglavljen ili prevelik hod, prekomjerno je istrošen ili je nepravilno postavljen (b) uređaj za kompenzaciju potrošnje kočione obloge neispravan (c) neispravna zamjena ili ugradnja
2.1.19. Uređaj za dugotrajno usporavanje vozila (retarder) (ako postoji na vozilu ili je zakonski obavezan)	Vizuelni pregled	(a) nesigurni spojevi ili učvršćenja (b) sistem je očito neispravan ili nedostaje
2.1.20. Automatsko aktiviranje kočionog sistema priključnog vozila	Raskačiti kočioni sistem između vučnog i priključnog vozila	Kočioni sistem priključnog vozila ne aktivira se automatski kada se spojnica raskači od vučnog vozila
2.1.21. Cjelokupan kočioni sistem	Vizuelni pregled	(a) ostali uređaji (npr. uređaji za obradu kondenzata) imaju spoljašnja oštećenja ili su izrazito korodirali čime negativno utiču na rad kočionog sistema (b) propuštanje vazduha ili kočione tečnosti; funkcionalnost sistema ugrožena (c) bilo koji dio je nepropisno učvršćen ili loše postavljen (d) rizična zamjena ⁽²⁾ bilo kog sastavnog dijela
2.1.22. Kontrolni priključci (ako su ugrađeni ili obavezni)	Vizuelni pregled	(a) nedostaju (b) oštećeni, neupotrebljivi ili propuštaju
2.1.23. Prevazilaženje sposobnosti kočenja	Vizuelni pregled i pregled rada	Neadekvatna efikasnost
2.2. Radna kočnica, djelovanje i efikasnost kočenja (koeficijent kočenja)		
2.2.1. Djelovanje	Pri ispitivanju na uređaju sa valjcima za mjerenje sile kočenja na obimu točkova iste osovine ili ako to nije moguće, tokom ispitivanja pri ispitivanju na stazi potrebno je postupno kočiti do najveće sile kočenja	(a) nedovoljna sila kočenja na jednom ili na više točkova (b) razlika u najvećim silama kočenja veća od one propisane u tehničkim normativima

		<p>(c) sila kočenja ne raste postupno</p> <p>(d) preveliko kašnjenje odziva sile kočenja na bilo kojem točku</p> <p>(e) prekomjerna nejednakost (prekomjerno mijenjanje) kočione sile tokom svakog obrtanja točka</p>
2.2.2. Efikasnost kočenja	<p>Ispitivanje se obavlja na uređaju sa valjcima za mjerenje sile kočenja na obimu točkova iste osovine</p> <p>Koeficijenti kočenja izračunavaju se dijeljenjem zbir sile kočenja izmjerenim na svim točkovima vozila sa najvećom dozvoljenom masom vozila ili sa zbirom najvećih dozvoljenih osovinskih opterećenja ako se radi o poluprikolicama.</p> <p>Vozila ili priključna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg trebaju se pregledati sa standardima koje propisuje ISO 21069 ili istovrsnim metodama.</p> <p>Ispitivanje na stazi sprovodi se u suvim uslovima na ravnoj stazi.</p>	<p>Ne postižu se koeficijenti kočenja propisani tehničkim normativima</p>
2.3. Pomoćna kočnica, djelovanje i efikasnost kočenja (koeficijent kočenja)		
2.3.1. Djelovanje	<p>Ako je pomoćna kočnica odvojena od radne kočnice, sprovesti postupak kao kod ispitivanja djelovanja radne kočnice</p>	<p>(a) nedovoljna sila kočenja na jednom ili na više točkova</p> <p>(b) razlika u najvećim silama kočenja veća od one propisane u tehničkim normativima</p> <p>(c) sila kočenja ne raste postupno</p>
2.3.2. Efikasnost kočenja	<p>Ako je pomoćna kočnica odvojena od radne kočnice, sprovesti postupak kao kod ispitivanja efikasnosti kočenja radne kočnice</p>	<p>Ne postižu se koeficijenti kočenja propisani tehničkim normativima</p>
2.4. Parkirna kočnica, djelovanje i efikasnost kočenja (koeficijent kočenja)		
2.4.1. Djelovanje	<p>Aktivirajte kočnicu tokom ispitivanja na uređaju za</p>	<p>Kočnice ne djeluju na jednoj strani</p>

	ispitivanje kočnica	vozila, ili ako se ispituje na ispitnoj stazi, vozilo ne uspijeva zadržati pravolinijsko kretanje.
2.4.2. Efikasnost kočenja	Ispitivanje na uređaju za ispitivanje kočnica. Ako to nije moguće, onda ispitivanje na stazi upotrebom uređaja sa indikatorom ili uređaja za mjerenje usporenja, ili sa vozilom na padu poznatog nagiba	Ne postižu se koeficijenti kočenja propisani tehničkim normativima
2.5. Rad uređaja za dugotrajno sporavanje vozila	Vizuelni pregled i gdje je to moguće, ispitati funkcioniše li sistem	(a) kontinualna promjena efikasnosti kočenja (ne primjenjuje se na motornu kočnicu na izduvnoj grani vozila) (b) sistem ne funkcioniše
2.6. ABS – Uređaj za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju	Vizuelni pregled i kontrola signalne lampice	(a) signalna lampica je neispravna (b) signalna lampica pokazuje da je sistem neispravan (c) nedostaju senzori za mjerenje brzine točkova ili su oštećeni (d) električni provodnici oštećeni (e) nedostaju ostali dijelovi ili su oštećeni (f) sistem sa električnim interfejsom vozila pokazuje neispravnost
2.7. ESP- Elektronski program stabilnosti	Vizuelni pregled i kontrola signalne lampice	(a) uređaj za upozoravanje (signalna lampica) ne radi (b) signalna lampica pokazuje grešku u sistemu (c) sistem sa električnim interfejsom vozila pokazuje neispravnost
2.8. Kočiona tečnost	Vizuelni pregled	(a) kontaminirana ili sedimentirana (b) kočiona tečnost direktan rizik od otkaza
3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE PUTA, OZNAČAVANJE VOZILA I DAVANJE SVJETLOSNIH ZNAKOVA		

3.1. Velika svjetla		
3.1.1. Stanje i funkcionalnost	Vizuelni pregled i pregled rada	(a) svjetlo ili izvor svjetla ne postoji ili je neispravan (b) sistem za projekciju (reflektor i sočivo) neispravan ili nedostaje (c) svjetlo loše učvršćeno
3.1.2. Podešenost	Potrebno je odrediti nagib svjetla pomoću uređaja za kontrolu svjetala ili korišćenja elektronskog podešavanja kod vozila	(a) nagib nije u skladu sa tehničkim normativima (b) sistem pomoću elektronskog podešavanja ukazuje na otkaz
3.1.3. Sklopka velikih svjetala i međusobna povezanost sa ostalim svjetlima	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti ili korišćenja elektronskog podešavanja kod vozila	(a) sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ; maksimalno dozvoljena jačina svjetlosti na prednjoj strani prekoračena (b) kontrolna lampica ne radi (c) sistem pomoću elektronskog podešavanja ukazuje na otkaz
3.1.4. Usklađenost sa zahtjevima	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) svjetlo, boja, položaj, intenzitet ili oznaka nije u skladu sa zahtjevima (b) zaprljanost (c) izvor svjetlosti i sijalice nijesu kompatibilni
3.1.5. Podešavanje nagiba svjetala (gdje je obavezno)	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti ili korišćenje elektronskog podešavanja kod vozila	(a) uređaj ne radi (b) ručno podešavanje sa vozačkog mjesta nije u funkciji (c) sistem pomoću elektronskog podešavanja ukazuje na otkaz
3.1.6. Uređaj za čišćenje velikih svjetala (gdje je obavezan)	Ako je moguće, vizuelni pregled i pregled rada	Uređaj ne radi; u slučaju gasnog svetla
3.2. Prednja i zadnja poziciona svjetla, bočna svjetla, gabaritna svjetla i dnevna svjetla		
3.2.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) neispravan izvor svjetla (b) oštećenja i deformacije (c) svjetla nijesu učvršćena
3.2.2. Prekidači	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) prekidač ne radi; zadnja poziciona svjetla i bočna svjetla za označavanje mogu se isključiti kada su glavna svjetla uključena (b) neispravna kontrolna lampica
3.2.3. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) svjetlo, boja, položaj, intenzitet ili oznake nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ; crveno svjetlo na prednjoj strani ili bijelo svjetlo na zadnjoj strani; smanjen intenzitet svjetla (b) zaprljanost

3.3. Stop svjetla		
3.3.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) neispravan izvor svjetla (b) oštećenja i deformacije (c) svjetla nijesu učvršćena
3.3.2. Prekidači	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti ili korišćenje elektronskog podešavanja kod vozila	(a) prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) neispravna kontrolna lampica (c) sistem pomoću elektronskog podešavanja ukazuje na otkaz (d) ne radi stop svjetlo pri kočenju ili ne radi ispravno
3.3.3. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Svjetlo, boja, položaj, intezitet ili oznaka nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ; bijelo svjetlo na zadnjoj strani; smanjen intezitet svjetla
3.4. Pokazivači pravca i signalne lampice		
3.4.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) neispravan izvor svjetla (b) oštećenja i deformacije (c) svjetla nijesu učvršćena
3.4.2. Prekidači	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ili ne radi uopšte
3.4.3. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Svjetlo, boja, položaj, intezitet ili oznake nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.4.4. Učestalost treptanja	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Učestalost treptanja nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ⁽¹⁾
3.5. Prednja i zadnja svjetla za maglu		
3.5.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) neispravan izvor svjetla (b) neispravne sijalice (c) svjetla nijesu učvršćena; mogućnost da se odkači ili zaslijepi vozača iz suprotnog smjera
3.5.2. Podešenost	Pregled funkcionisanja i kontrola sa uređajem za usmjerenje svjetla	Neispravna horizontalna usmjerenost prednjeg svjetla za maglu, prelazi graničnu liniju. Granična linija iznad one za kratka svjetla.
3.5.3. Prekidači	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Prekidač ne radi u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ili ne radi.
3.5.4. Usklađenost sa zahtjevima	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	a) svjetlo, boja, položaj, intezitet ili oznaka nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) sistem ne funkcioniše u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.6. Svjetlo zadnje registarske tablice		
3.6.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) svjetlo usmjereno unazad (b) neispravan izvor svjetlosti

		(c) svijetlo je loše pričvršćeno
3.6.2. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Sistem ne funkcioniše u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.7. Katadiopteri, reflektujuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila, table za označavanje „dugih”, „teških” i „sporih” vozila		
3.7.1. Stanje	Vizuelni pregled	(a) katadiopteri, konturne trake ili table su oštećene ili slomljene (b) katadiopteri nijesu dobro pričvršćeni na vozilo
3.7.2. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled	Navedena oprema, reflektujuća boja ili položaj nijesu usklađeni sa zahtjevima ⁽¹⁾ ; Nedostaje ili je reflektujuća crvena boja naprijed ili bijela na zadnjoj strani
3.8. Indikatorske lampe potrebne za osvjjetljenje		
3.8.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Ne rade. Ne rade za velika svijetla ili zadnja svijetla za maglu.
3.8.2. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.9. Električna instalacija	Vizuelni pregled kad je vozilo na kanalu ili na dizalici uključujući i pregled motornog prostora (prema potrebi)	(a) instalacije nepouz dane; djelovi za pričvršćenje opušteni, dodiruju oštre ivice, priključci se lako mogu odvojiti; instalacije bi mogle dotaći vruće djelove, obrtne djelove ili tlo, priključci odvojeni (djelovi značajni za kočenje i upravljanje) (b) instalacije dotrajale u velikoj mjeri; instalacije izuzetno oštećenje (djelovi značajni za kočenje i upravljanje) (c) oštećena ili dotrajala izolacija; može izazvati kratak spoj; velika opasnost od požara, stvaranje varnice
3.10. Neobavezna svijetla i katadiopteri	Vizuelni pregled i pregled rada	(a) pričvršćeno svijetlo / katadiopter nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ emitovanje / reflektovanje crvenog svijetla naprijed ili bijelog svijetla nazad (b) svijetlo ne radi u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (c) svijetlo / katadiopter nije dobro pričvršćen; velika vjerovatnoća otpadanja
4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆAVAJU NORMALNU VIDLJIVOST		

4.1. Vidno polje	Vizuelni pregled sa vozačkog mjesta	<p>Postojanje prepreke gledajući sa vozačkog mjesta koje ometa preglednost prema naprijed ili sa strane (u području čišćenja brisača vjetrobranskog stakla)</p> <p>Vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili spoljašnji retrovizori nijesu vidljivi.</p>
4.2. Stanje staklenih površina	Vizuelni pregled	<p>(a) vidljivost unutar područja čišćenja vjetrobranskih stakala smanjena ili spoljašnji retrovizori nijesu vidljivi</p> <p>(b) vjetrobransko staklo i bočna stakla u nivou vozača su dodatno zatamnjava</p> <p>(c) staklo je u lošem stanju vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena je u velikoj mjeri</p>
4.3. Retrovizori	Vizuelni pregled	<p>(a) nedostaju ili nijesu postavljeni u skladu sa zahtjevima postoji manje od dva retrovizora</p> <p>(b) nijesu upotrebljivi, oštećeni, neispravni, loše su pričvršćeni ili su nepouzdana</p> <p>(c) nije prekriveno potrebno vidno polje</p>
4.4. Brisači prednjeg i zadnjeg vjetrobranskog stakla	Vizuelni pregled i proba funkcionisanja	<p>(a) brisači ne rade ili ih nema</p> <p>(b) metlica brisača nedostaje ili je neispravna</p>
4.5. Perači prednjeg i zadnjeg vjetrobranskog stakla	Vizuelni pregled i proba funkcionisanja	Perači ne rade dobro
4.6. Sistem za odmagljivanje	Vizuelni pregled i proba funkcionisanja	Sistem ne radi ili je neispravan
5. UREĐAJI ZA DAVANJE ZVUČNIH SIGNALA		

5.1. Sirena	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) ne radi ili ne radi pravilno (b) prekidač sirene nepouzdan (c) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
6. UREĐAJI ZA VOŽNJU VOZILA UNAZAD		
6.1 Svijetla za vožnju unazad		
6.1.1. Funkcionalnost i stanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) neispravan izvor svijetla (b) neispravne sijalice (c) svijetla nisu učvršćena; mogućnost da se otkači
6.1.2. Usklađenost sa zahtjevima ⁽¹⁾	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) svijetlo, boja, položaj, intezitet ili oznaka nisu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) sistem ne funkcioniše u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
6.1.3. Prekidači	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) prekidač ne radi u skladu s propisanim zahtjevima ⁽¹⁾ (b) svijetlo za hod unazad može se uključiti kada mjenjač nije u položaju za vožnju unazad
7. UREĐAJI ZA KONTROLU I DAVANJE ZNAKOVA		
7.1. Brzinomjer	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti prilikom ispitivanja na stazi ili elektronskim putem	(a) nije ugrađen u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) nije ispravan (c) nije osvijetljen
7.2. Tahograf (ako je ugrađen/ako je obavezan)	Vizuelni pregled	(a) nije ugrađen u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) nije ispravan (c) neispravne ili nedostaju plombe (d) naljepnica kontrole nedostaje, nečitka ili istekao datum (e) neovlašćeni zahvati (f) dimenzije pneumatika nisu usklađene sa parametrima kontrole tahografa
7.3. Ograničivač brzine (ako je	Vizuelni pregled i proba	a) nije ugrađen u skladu

ugrađen ili je obavezan)	funkcionalnosti ako je oprema dostupna	sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) neispravan (c) nepravilno podešena brzina (ako se provjerava) (d) neispravne ili nedostaju plombe (e) naljepnica od kalibracije nedostaje, nečitka ili istekao datum (f) dimenzije pneumatika nijesu usklađene sa parametrima kalibracije
7.4. Kilometar sat	Vizuelni pregled i/ili korišćenje elektronske kontrole	(a) podešavan (radi ispisa netačnog boja pređenih km) (b) ne radi
7.5. Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) ako je ugrađen / ako se zahtijeva	Vizuelni pregled i/ili korišćenje elektronske kontrole	(a) senzor brzine točka nedostaje ili je oštećen (b) oštećeni provodnici (kabal) (c) drugi djelovi nedostaju ili su oštećeni (d) prekidač je oštećen ili ne radi ispravno (e) uključena kontrolna lampica ESC sistema (f) sistem pomoću elektronske kontrole vozila pokazuje otkaz
8. UREĐAJI ZA ODVOĐENJE I ISPUŠTANJE IZDUVNIH GASOVA		
8.1 Izduvni gasovi benzinskih motora		
8.1.1. Oprema za kontrolu izduvnih gasova	Vizuelni pregled	(a) oprema za kontrolu izduvnih gasova ugrađena od proizvođača, nedostaje, izmijenjena ili neispravna (b) propuštanja koja mogu uticati na mjerenje emisije izduvnih gasova
8.1.2. Izduvni gasovi	1. Mjerenje se obavlja analizatorom izduvnih gasova u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ . Alternativno, za vozila koja su opremljena dijagnostičkim sistemima, sastav izduvnih gasova može se provjeriti očitanjem OBD uređaja i provjerom ispravnog	(a) emisija izduvnih gasova prelazi dozvoljenu nivo koji daje proizvođač (b) vrijednost CO u izduvnoj emisiji prelazi propisani nivo u zahtjevima ⁽¹⁾

	<p>djelovanja samog OBD sistema</p> <p>Mjerenje se obavlja kada je motor u praznom hodu uz pripreme radnje prije ispitivanja prema preporuci proizvođača i ostalim zahtjevima⁽¹⁾.</p> <p>2. Kako bi se izbjegla nepotrebna ispitivanja, može se konstatovati neispravnost vozila kod kojeg je pregledom izduvnog sistema utvrđena propusnost, koja bi sigurno uticala na rezultate mjerenja izduvnih gasova.</p>	<p>(c) koeficijent lambda je van raspona $1 \pm 0,03$ ili nije u skladu sa specifikacijom proizvođača</p> <p>(d) OBD ispis prikazuje kvar</p>
8.2. Izduvni gasovi dizel motora		
8.2.1. Oprema za kontrolu izduvnih gasova	Vizuelni pregled	<p>(a) oprema za kontrolu izduvnih gasova ugrađena od proizvođača, nedostaje, izmijenjena ili neispravna</p> <p>(b) propuštanja koja mogu uticati na mjerenje emisije izduvnih gasova</p>
8.2.2. Zatamnjenost	<p>(a) Zatamnjenost izduvnih gasova se mjeri slobodnim ubrzanjem motora (bez opterećenja motora, od broja obrtaja koji odgovara praznom hodu do najveće brzine obrtanja) pri čemu se ručica mjenjača nalazi u praznom hodu, a spojnica je uključena (papučica spojnice nije pritisnuta) ili očitanjem sa OBD-a i uporediti sa preporukom proizvođača ili ostalim zahtjevima⁽¹⁾.</p> <p>(b) Priprema vozila:</p> <p>1. Kontrolisanje se radi kada motor postigne radnu temperaturu</p> <p>2. Način pripreme:</p> <p>Motor mora biti potpuno zagrijan, npr. temperatura motornog ulja, mjerena pomoću senzora temperature, mora biti najmanje 80°C ili niža, ako je to normalna radna temperatura motora. Ako se temperatura motora mjeri infracrvenim davačem na bloku motora,</p>	<p>(a) za vozila koja su prvi put registrovana ili stavljena u upotrebu nakon datuma navedenog u zahtjevima⁽¹⁾;</p> <p>zatamnjenost prelazi vrijednost datu na pločici proizvođača koja se nalazi na vozilu</p> <p>(b) ako taj podatak nije dostupan ili zahtjevi⁽¹⁾ ne dozvoljavaju korišćenje referentnih vrijednosti</p>
	<p>Vozila registrovana ili stavljena u upotrebu prije 01.01.1980. godine ne podliježu ovom zahtjevu</p>	

izmjerena temperatura mora biti najmanje kao ekvivalentna radna temperatura za taj motor.

Ako zbog konstrukcije vozila mjerenje temperature motora nije praktično, radna temperatura može se utvrditi i drugim načinom, npr. uključivanjem ventilatora za hlađenje motora.

Laganim i opreznim ubrzavanjem motora uz pažljivo osluškivanje rada motora, utvrditi maksimalan broj obrtaja motora i da ograničivač maksimalnog broja obrtaja motora ispravno radi

Izduvni sistem treba pročistiti sa najmanje tri ciklusa slobodnih ubrzanja motora.

(c) Postupak ispitivanja:

1. Motor i turbina, ako je ugrađena, moraju prije početka ciklusa ubrzanja raditi na praznom hodu. Kod teških dizel motora, pričekati najmanje 10 sekundi nakon otpuštanja papučice za dovod goriva.

2. Započinjanje svakog ciklusa slobodnog ubrzanja počinje brzim i potpunim pritiskom papučice za dovod goriva (za manje od jedne sekunde), ali ne nasilno, kako bi pumpa za dovod goriva ostvarila najveće dopremanje goriva u motor.

3. Tokom svakog slobodnog ubrzanja motora, motor mora postići najveću brzinu obrtanja. Vozila s automatskim mjenjačem moraju postići brzinu obrtanja navedenu od proizvođača vozila. Ukoliko taj podatak nije dostupan, motor mora postići dvije trećine najveće brzine obrtanja motora prije nego se otpusti papučica za dovod goriva.

4. Kako bi se izbjegla nepotrebna ispitivanja, može se: proglasiti neispravnim vozilo čije

	izmjerene vrijednosti značajno prelaze granične vrijednosti nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nakon ciklusa pročišćavanja	
9. UREĐAJI ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA		
9.1. Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila i oprema za vuču	Vizuelni pregled istrošenosti i pravilnog rada uz obraćanje posebne pažnje na bilo koji ugrađeni sigurnosni sistem i/ili na upotrebu mjernog uređaja.	(a) djelovi su oštećeni, neispravni ili napukli (b) istrošenost djelova (c) neispravno pričvršćenje na vozilo (d) nedostaje bilo koji sigurnosni sistem ili isti nije ispravan (e) bilo koji od pokazivača stanja zatvorenosti/otvorenosti spojnog uređaja nije ispravan (f) zaklanja registarsku oznaku ili svjetlosno signalne uređaje (g) rizična zamjena ⁽²⁾ (h) loše spajanje
9.2. Električni spojevi između vučnog i priključnog vozila	Vizuelni pregled: ako je moguće, provjeriti električne spojeve	(a) sastavni djelovi nijesu spojeni na siguran način; labava utičnica (b) oštećena ili loša izolacija; može izazvati kratak spoj (c) električne veze između vučnog i priključnog vozila ne rade ispravno; svjetla kočnica priključnog vozila ne rade
10. OSTALI UREĐAJI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA		
10.1. Šasija ili okvir sa djelovima pričvršćenim na šasiju		
10.1.1. Opšte stanje	Vizuelni pregled vozila na kanalu ili na dizalici	(a) naprslina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog djela šasije (b) neispravno učvršćenje ojačanja i spojeva (c) dubok zahvat korozije koja utiče na krutost šasije/okvira (d) nedostaju djelovi šasije ili

		nadogradnje
10.1.2. Uređaji za odvođenje i ispuštanje gasova (cijevi i lonci)	Vizuelni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.	(a) cijevi ili lonci nepričvršćeni ili propuštaju izduvne gasove (b) izduvni gasovi ulaze u kabinu ili karoseriju vozila namjenjenu za putnike
10.1.3. Rezervoar goriva i cijevi	Vizuelni pregled vozila na kanalu ili na dizalici, za vozila sa pogonom na LPG/CNG/LNG treba koristiti detektor plina	(a) nepričvršćen rezervoar ili cijevi (b) curi gorivo, nedostaje ili je neispravan čep za punjenje (c) oštećene cijevi (d) prelivni ventil (ako je propisan) neispravan (e) opasnost od požara zbog: - curenja goriva, - loše ili neispravne zaštite rezervoara goriva ili izduvnog sistema, - stanja motornog prostora (f) sistemi LPG/CNG/LNG nijesu u usklađeni sa zahtjevima ⁽¹⁾ ili je sistem neispravan
10.1.4. Branici, štitnici od podlijetanja sa zadnje strane vozila, štitnici od podlijetanja sa bočnih strana vozila	Vizuelni pregled	(a) nedostaje na vozilu koje njime mora biti opremljeno u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) olabavljenost ili oštećenost koja može izazvati povredu prilikom djelimičnog ili direktnog kontakta (c) uređaj koji nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
10.1.5. Nosač rezervnog točka (ako je ugrađen)	Vizuelni pregled	(a) nosač rezervnog točka nije u ispravnom stanju (b) nosač napuknut ili nepričvršćen (c) rezervni točak nije sigurno pričvršćen na nosač; postoji mogućnost da otpadne
10.2. Kabina i nadgradnja		
10.2.1. Stanje	Vizuelni pregled.	(a) labava ili oštećena ili oštećen dio koji može izazvati povredu; oštećena unutrašnjost (b) oštećen stub karoserije; stabilnost oslabljena (c) izduvni gasovi ulaze u kabinu (d) rizična zamjena ⁽²⁾
10.2.2. Pričvršćenje	Vizuelni pregled vozila na kanalu ili na dizalici	(a) samonosiva karoserija ili kabina nepričvršćeni; stabilnost smanjena

		<p>(b) samonosiva karoserija /kabina nije pravilno namještena na šasiji</p> <p>(c) pričvršćenje karoserije / kabine na šasiju ili poprečne nosače nesigurno ili nepričvršćeno</p> <p>(d) dubok zahvat korozije na vezama elemenata samonosive karoserije</p>
10.2.3. Vrata i brave	Vizuelni pregled.	<p>(a) vrata se ne otvaraju ili zatvaraju pravilno</p> <p>(b) vrata se otvaraju slučajno ili ne ostaju zatvorena</p> <p>(c) nedostaju, labava ili istrošena vrata, šarke, brave ili nosači</p>
10.2.4. Pod	Vizuelni pregled vozila na kanalu ili na dizalici	<p>Pod u lošem stanju.</p> <p>Nedovoljna stabilnost.</p>
10.2.5. Sjedište vozača	Vizuelni pregled.	<p>(a) sjedište loše pričvršćeno ili oštećeno</p> <p>(b) mehanizam za podešavanje neispravan</p>
10.2.6. Ostala sjedišta	Vizuelni pregled.	<p>(a) sjedišta neispravna ili nepričvršćena</p> <p>(b) sjedišta nijesu ugrađena u skladu sa zahtjevima⁽¹⁾; veći broj sjedišta od dozvoljenog broja; položaj sjedišta nije u skladu sa odobrenjem</p>
10.2.7. Upravljačke komande	Vizuelni pregled prilikom upotrebe	<p>Bilo koja upravljačka komanda potrebna za bezbjedno upravljanje vozila nije ispravna</p>
10.2.8. Stepenice kabine	Vizuelni pregled	<p>(a) loše učvršćene stepenice</p> <p>(b) stepenice u stanju koje može prouzrokovati povredu</p>
10.2.9. Ostali elementi i oprema vozila	Vizuelni pregled	<p>(a) nepričvršćenost ostalih elemenata</p>

		(b) ostali elementi ili oprema nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ; ugrađeni djelovi mogu izazvati povrede; ugrožen siguran rad
10.2.10. Blatobrani	Vizuelni pregled	(a) nedostaju, labavi ili duboko korodirali (b) nedovoljan razmak od točkova (c) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
10.2.11. Postolje	Vizuelni pregled	(a) nedostaju, labavi ili duboko korodirali (b) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (c) mogućnost od otpadanja pri kretanju vozila
10.2.12. Rukohvati i nasloni za noge	Vizuelni pregled	(a) nedostaju, labavi ili duboko korodirali (b) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
10.3. Sigurnosni pojasevi/kopče i sistemi za zadržavanje		
10.3.1. Sigurnost ugradnje sigurnosnih pojaseva/kopči	Vizuelni pregled	(a) veza sa vozilom je oštećena (b) veza sa vozilom je labava
10.3.2. Stanje sigurnosnih pojaseva/kopči	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) obavezni sigurnosni pojas nedostaje ili nije ugrađen (b) sigurnosni pojas oštećen (c) sigurnosni pojas nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (d) kopča sigurnosnog pojasa oštećena ili neispravna (e) mehanizam za uvlačenje sigurnosnog pojasa oštećen ili neispravan
10.3.3. Graničnik opterećenja sigurnosnog pojasa	Vizuelni pregled i/ili korišćenje elektronske kontrole	(a) graničnik opterećenja očito nedostaje (b) sistem pomoću elektronske kontrole vozila pokazuje otkaz
10.3.4. Predzatezač sigurnosnih pojaseva	Vizuelni pregled i/ili korišćenje elektronske kontrole	(a) predzatezač sigurnosnih pojaseva očito nedostaje

		(b) sistem pomoću elektronske kontrole vozila pokazuje otkaz
10.3.5. Vazdušni jastuk	Vizuelni pregled i/ili korišćenje elektronske kontrole	(a) vazdušni jastuk nedostaje ili nije prikladan za vozilo (b) sistem pomoću elektronske kontrole vozila pokazuje otkaz (c) vazdušni jastuk nije ispravan
10.3.6. SRS sastav	Vizuelni pregled i/ili korišćenje elektronske kontrole	(a) pokazna lampica kvara SRS-a prikazuje bilo kakvu grešku (b) sistem pomoću elektronske kontrole vozila pokazuje otkaz
10.4. Uređaji koji sprječavaju neovlašćenu upotrebu vozila		
10.4.1 Brave i uređaji koji sprječavaju neovlašćenu upotrebu vozila	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) uređaj ne onemogućuje vožnju vozila (b) neispravno ili slučajno blokira ili zaključava vozilo
10.5. Osovine, točkovi, pneumatici i vješanje		
10.5.1 Osovine		
10.5.1.1. Osovine	Vizuelni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici. Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se preporučuje za vozila najveće dozvoljene mase preko 3500 kg.	(a) napukla ili deformisana osovina (b) pričvršćenje na vozilo nije izvedeno na siguran način (c) nestručna ili nepropisna popravka ili modifikacija
10.5.1.2. Poluosovine	Vizuelni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici. Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se preporučuje za vozila najveće dozvoljene mase preko 3500 kg. Prema mogućnosti, potrebno je opteretiti svaki točak sa horizontalnom ili vertikalnom silom pa analizirati razmak između osovine i glavčine točka	(a) poluosovina je slomljena (b) pohabanost u zakretnim zglobovima pogonskih osovine (c) veliki zazor između poluosovine i glavčine točka (d) osigurač poluosovine nije čvrsto spojen sa osovinom
10.5.1.3. Ležajevi i zglobovi upravljača	Vizuelni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici. Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se preporučuje za	(a) prevelik zazor u ležaju točka (b) ležaj točka previše stegnut ili zaglavljn

	vozila najveće dozvoljene mase preko 3500 kg. Zarotirati točak ili primijeniti bočnu silu na svaki točak pa analizirati ima li relativnog pomjeranja između točka i poluosovine	(c) kućište ležaja točka nije adekvatno zatvoreno; opasnost od pregrijavanja ili razaranja
10.5.2. Točkovi i pneumatici		
10.5.2.1. Naplatak točka (Veza točka i poluosovine (osovine))	Vizuelni pregled	(a) loše su učvršćeni ili nedostaju vijci i navrtke (b) Naplatak je istrošen ili oštećen
10.5.2.2. Točkovi	Vizuelni pregled obje strane svakog točka na kanalu ili na dizalici	(a) naprslina ili greška u zavarenom spoju (b) prsten za učvršćenje točka nije dobro učvršćen (c) točak je iskrivljen ili istrošen (d) dimenzije točka ili tip točka nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ i utiče na bezbjednost u saobraćaju
10.5.2.3. Pneumatici	Vizuelni pregled cijelog pneumatika rotiranjem točka kada je vozilo na kanalu ili na dizalici i točkovi nijesu oslonjeni na podlogu ili pomjeranjem vozila naprijed-nazad na kanalu	(a) dimenzije pneumatika, indeks nosivosti, indeks brzine i homologacijska oznaka nijesu u skladu sa traženim zahtjevima ⁽¹⁾ (b) pneumatici koji se nalaze na istoj osovini, odnosno na točkovima sa udvojenim pneumaticima, su različitih dimenzija (c) pneumatici na istoj osovini nijesu iste vrste (npr. radijalni i dijagonalni) ili šare gazeće površine (d) pneumatik je oštećen (e) dubina gaznog sloja pneumatika nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (f) neispravna montaža pneumatika; pneumatik u bilo kojem položaju točka dodiruje

		<p>blatobrane ili djelove vozila</p> <p>(g) protektirani pneumatici nijesu u skladu sa zahtjevima⁽¹⁾</p> <p>(h) sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima ne radi ili javlja grešku</p>
10.5.3. Vješanje		
10.5.3.1. Opruge i stabilizatori	<p>Vizuelni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici</p> <p>Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se preporučuje za vozila najveće dozvoljene mase preko 3500 kg.</p>	<p>(a) opruge nijesu dobro pričvršćene/oslonjene na šasiju, odnosno na osovinu</p> <p>(b) oštećen je dio opruge</p> <p>(c) opruga nedostaje</p> <p>(d) nestručna popravka ili modifikacija</p>
10.5.3.2. Amortizeri	<p>Vizuelni pregled na kanalu ili na dizalici ili koristeći posebnu opremu, ako je dostupna</p>	<p>(a) loše pričvršćenje amortizera na šasiju ili na osovinu</p> <p>(b) amortizeri su oštećeni, vidljivi su znakovi curenja, odnosno neispravnosti</p>
10.5.3.3. Provjera efikasnosti prigušenja	<p>Upotrebom specijalnog uređaja uporediti razliku u prigušenju lijeve i desne strane i/ili uporediti sa apsolutnim vrijednostima koje je dao proizvođač</p>	<p>(a) značajno razlike između lijeve i desne strane</p> <p>(b) navedene minimalne vrijednosti nijesu postignute</p>
10.5.3.4. Kardanske cijevi, torzijska osovina, trouglsta ramena i poprečna ramena	<p>Vizuelni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici</p> <p>Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se preporučuje za vozila najveće dozvoljene mase preko 3500 kg</p>	<p>(a) loše pričvršćenje djelova na šasiju ili osovinu.</p> <p>(b) oštećen, slomljen ili dubok zahvat korozije</p> <p>(c) nestručno servisiranje ili promjena dijelova</p>
10.5.3.5 Zglobovi kod sistema vješanja	<p>Vizuelni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici</p> <p>Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se preporučuje za vozila najveće dozvoljene mase preko 3500 kg</p>	<p>(a) prekomjerna istrošenost osovinice ili okretnog klina ili zglobova kod vješanja</p> <p>(b) nedostaje manžeta ili je u izrazito lošem stanju</p>
10.5.3.6. Vazdušno vješanje	<p>Vizuelni pregled</p>	<p>(a) sistem nije u funkciji</p> <p>(b) oštećenje ili dotrajalost bilo kojeg dijela vješanja</p> <p>(c) propuštanje vazduha</p>
10.5.4. Ostali elementi koji utiču na okolinu		

10.5.4.1. Curenje tečnosti	Vizuelni pregled	Bilo kakvo curenje tečnosti koje može zagađiti okolinu ili smanjiti bezbjednost učešća u saobraćaju
2. KONTROLA BUKE KOJU STVARA VOZILO I KONTROLA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA		
2.1. Sistem za smanjenje buke	Kontrolisanje se obavlja fonometrom	(a) nivo buke je viši nego što je dozvoljeno u zahtjevima ⁽¹⁾ (b) bilo koji dio sistema za smanjenje buke je labav, oštećen, nepravilno ugrađen, nedostaje ili očito izmijenjen na način da nepovoljno utiče na nivo buke
2.2. Oprema za kontrolu emisije izduvnih gasova	Vizuelni pregled	(a) oprema za kontrolu emisije izduvnih gasova ugrađena od proizvođača, nedostaje, izmijenjena ili neispravna (b) propuštanja koja mogu uticati na mjerenje emisije izduvnih gasova
3. POSJEDOVANJE OBAVEZNE OPREME		
3.1. Protivpožarni aparat	Vizuelni pregled	(a) nedostaje (b) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.2. Čekić za razbijanje stakla u slučaju opasnosti	Vizuelni pregled	(a) nedostaje (b) nije adekvatan
3.3. Rezervne sijalice	Vizuelni pregled	Nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.4. Rezervni točak	Vizuelni pregled	(a) nije pod pritiskom (b) oštećen (c) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.5. Sigurnosni trougao	Vizuelni pregled	(a) nedostaje ili je nekompletan (b) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.6. Kutija prve pomoći	Vizuelni pregled	Nedostaje, nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
3.7. Klinasti podmetači	Vizuelni pregled	Nedostaju ili nijesu u dobrom stanju.
4. DRUGE PROVJERE I KONTROLE OD KOJIH ZAVISI TEHNIČKA ISPRAVNOST VOZILA		

4.1 MOTOR		
4.1.1. Oslonci motora	Vizuelni pregled	Potrošeni, značajno oštećeni, labavi ili napukli nosači motora
4.1.2. Rad motora	Vizuelni pregled	(a) promjenjena upravljačka jedinica, čime se ugrožava sigurnost i/ili okolina (b) izmjena na motoru koja ugrožava sigurnost i/ili okolinu
4.1.3. Zauljenost motora	Vizuelni pregled	Zauljenost motora i mogućnost kapanja ulja na kolovoz
4.1.4. Izduvni sistem	Vizuelni pregled	(a) izduvni sistem loše pričvršćen, propustan, mehanički oštećen (b) usmjerenost izduvne grane nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (c) katalizator oštećen, kablovi i lambda sonda oštećeni
4.1.5. Usisni sistem	Vizuelni pregled	(a) loše pričvršćen, propustan (b) filter vazduha zaprljan ili oštećen (c) cijev za odzračivanje kućišta motora nije spojena na usisni sistem (d) kablovi senzora vazduha oštećeni ili prekinuti
4.1.6. Sistem za paljenje	Vizuelni pregled	(a) loše pričvršćenje i stanje dijelova sistema za paljenje (b) ispučanost visokonaponskog kabla, neispravni spojevi visokonaponskog kabla sa svjećicama i razvodnikom (c) spojni kablovi senzora stanja motora oštećeni ili prekinuti
4.1.7. Sistem za napajanje gorivom	Vizuelni pregled	(a) loše pričvršćenje i loše stanje elemenata sistema

		(b) curenje vodova kojima gorivo prolazi
4.1.8 Razvodni mehanizam	Vizuelni pregled	(a) zaštitni poklopci oštećeni ili nedostaju (b) zauljenost remena i remenica (c) loša zategnutost ili istrošenost remena ili lanaca
4.1.9 Rashladni sistem	Vizuelni pregled	(a) curenje rashladne tečnosti (b) nedostaje originalni čep hladnjaka (c) oštećenje crijeva ili hladnjak (d) termostat ne radi ispravno (e) nedostatak rashladne tečnosti (f) povišena temperatura motora (g) neispravan ventilator
4.1.10. Dogradnja na motoru	Vizuelni pregled	(a) nestručan ili nepropisan zahvat na upravljačkoj jedinici (b) nestručna ili nepropisna modifikacija na motoru
4.2 ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE		
4.2.1. Električni vodovi	Vizuelni pregled vozila na kanalu ili na dizalici	(a) vodovi nisu zaštićeni, nisu bezbjedni za upotrebu (b) vodovi su oštećeni (c) oštećena ili loša izolacija
4.2.2. Akumulator/akumulatori	Vizuelni pregled	(a) nije učvršćen (b) propušta tečnost (c) sklopka je oštećena (d) osigurač je oštećen (e) neodgovarajuća ventilacija (ako je propisana)
4.2.3. Elektropokretač	Vizuelni pregled	(a) neispravan rad (b) loša pričvršćenost
4.2.4. Generator	Vizuelni pregled	(a) varničenje (b) kontrolna lampica se, nakon starta motora, ne gasi (c) stanje remena
4.2.5. Kontakt brava	Vizuelni pregled	(a) ne funkcioniše

		ispravno (b) mehaničko oštećenje
4.3 SISTEM ZA PRENOS SNAGE		
4.3.1 Prenosnik snage	Vizuelni pregled	(a) vijci labavi ili nedostaju (b) prevelika istrošenost ležajeva vratila mjenjača (c) prevelika istrošenost ležajeva osovine; veliki rizik od odpuštanja ili pucanja (d) istrošeni elastični spojevi/oslonci (e) oštećena ili iskrivljena spojnica (f) kućište ležaja napuklo ili neučvršćeno (g) manžete nedostaju ili su potrošene (h) nestručna ili nepropisna popravka ili modifikacija
4.3.2. Spojnica (kvačilo)	Vizuelni pregled	(a) prevelik ili premali hod papučice spojnice (b) loše stanje papučice spojnice (c) proklizavanje spojnice
4.3.3. Lanac, lančanici, remen, remenice	Vizuelni pregled	(a) preveliki zazor (b) loše stanje prstenova lanca (c) istegnuće
4.4. DODATNA ISPITIVANJA ZA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3		
4.4.1. Vrata		
4.4.1.1. Ulazna i izlazna vrata	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) neispravna (b) vrata su dotrajala (c) neispravnost sistema za otvaranje vrata u slučaju opasnosti (d) neispravnost daljinskog upravljanja otvaranja vrata ili uređaja za upozorenje (e) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ ; (f) nedovoljna širina

		vrata
4.4.1.2. Izlazi u slučaju opasnosti	Vizuelni pregled, a gdje je moguće, proba funkcionalnost	(a) neispravno funkcionišu (b) natpisi i oznake za izlaz za slučaj opasnosti su nečitki ili ih nema (c) nema čekića za razbijanje stakla. (d) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.1.3. Sistem za odmrzavanje i odmagljivanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) ne radi ispravno (b) u prostor za putnike ulaze izduvni gasovi (c) odmrzavanje ne radi (ako je obavezno)
4.4.1.4. Ventilacija i sistem za grijanje	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) ne radi ispravno (b) u prostor za putnike ulaze izduvni gasovi
4.4.2. Sjedišta		
4.4.2.1. Sjedišta za putnike (uključujući sjedišta za prateće osoblje)	Vizuelni pregled	(a) sjedišta su u lošem stanju, ili nijesu bezbjedna za upotrebu (b) preklopna sjedišta ne funkcionišu; blokiraju izlaz u slučaju opasnosti (c) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.2.2. Sjedište vozača (dodatni zahtjevi)	Vizuelni pregled	(a) neispravan specijalni uređaj kao što je zaštitni sloj protiv zapaljenja (b) zaštita za vozača nije pouzdana ili nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.3. Unutrašnja rasvjeta		
	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Uređaj je neispravan ili nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.4. Prolazi i mjesta za stajanje		
	Vizuelni pregled	(a) pod nije dobro učvršćen (b) prečke i rukohvati su oštećeni (c) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.5. Stepenice i stepeništa		
	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti (gdje je to moguće)	(a) dotrajale, oštećene (b) uvlačive stepenice ne rade ispravno (c) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾

4.4.6. Sistem za komunikaciju sa putnicima		
	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	Neispravan sistem.
4.4.7. Natpisi		
	Vizuelni pregled	(a) natpisi su pogrešno napisani, nedostaju ili su nečitki (b) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.8. Zahtjevi u pogledu prevoza djece		
4.4.8.1. Vrata	Vizuelni pregled	Zaštitna vrata nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ za ovu vrstu prevoza
4.4.8.2. Signalizacija i posebna oprema	Vizuelni pregled	Signalizacija ili posebna oprema nedostaje ili nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.9. Oprema za prevoz lica sa invaliditetom		
4.4.9.1. Vrata i podizne rampe	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) nepravilan rad (b) u lošem su stanju (c) upravljanje ne funkcioniše (d) uređaji za upozorenje ne funkcionišu (e) nijesu u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.9.2. Učvršćenje invalidskih kolica	Vizuelni pregled i proba funkcionalnosti	(a) nepravilan rad (b) u lošem je stanju (c) neispravne komande (d) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.9.3. Oprema za označavanje i specijalna oprema	Vizuelni pregled	Oprema za označavanje i specijalna oprema nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾
4.4.10. Ostala posebna oprema		
4.4.10.1. Oprema za pripremu hrane	Vizuelni pregled	(a) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) oštećena
4.4.10.2. Sanitarna oprema	Vizuelni pregled	(a) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) može izazvati povrede
4.4.10.3. Ostali uređaji	Vizuelni pregled	(a) nije u skladu sa zahtjevima ⁽¹⁾ (b) bezbjedan rad vozila ugrožen

4.5. PLINSKA INSTALACIJA		
4.5.1. Rezervoar plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.2. Armatura rezervoara plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.3. Priključak za punjenje	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.4. Priključak za pražnjenje	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.5. Višesmjerni ventil	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.6. Pokazivač količine plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.7. Prečistač plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.8. Isparivač plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.9. Regulator pritiska	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.10. Ventil plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.11. Ventil goriva	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.12. Vodovi visokog pritiska (VP)	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.13. Vodovi niskog pritiska	Vizuelni pregled uz	Oštećenost,

(NP)	obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	nepropusnost, učvršćenost
4.5.14. Električni uređaji i instalacije	Vizuelni pregled	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.15. Lambda sonda	Vizuelni pregled	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.16. Regulator protoka plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.17. Elektronski uređaj za lambda kontrolu	Vizuelni pregled	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.18. Mješač plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
4.5.19. Brizgaljke plina	Vizuelni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije	Oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

⁽¹⁾ Zahtjevi su tehnički zahtjevi i uslovi utvrđeni tehničkim propisima koje su djelovi, uređaji i oprema motornih i priključnih vozila ispunjavali na dan izdavanja sertifikata ili potvrde o homologaciji vozila.

⁽²⁾ Rizična zamjena je zamjena koja negativno utiče na bezbjednost vozila u saobraćaju ili ima negativan uticaj na okolinu.

PRILOG 2

Logo

Naziv privrednog društva
i stanice za tehnički pregled vozila

ZAPISNIK br. _____ o tehničkom pregledu vozila

1. Vrsta tehničkog pregleda:

redovni

vanredni

kontrolni

2. Podaci o vozilu:

Vrsta		Registarska oznaka	
Marka		Datum prve registracije	
Tip/model		Broj osovina	
Identifikacioni broj šasije/ VIN oznaka		Broj točkova/ pogon. točkova	
Oznaka (broj) motora		Dozvoljena osovinska opterećenja (kg)	
Godina proizvodnje		Boja	
Snaga motora (KW)		Broj mjesta za sjedenje	
Radna zapremina (cm ³)		Broj mjesta za stajanje	
Pogonsko gorivo		Oznake pneumatika	
Odnos snage/masa vozila (KW/kg)		Dimenzije vozila (širina x dužina x visina)	
Najveća dozvoljena masa (kg)		Pređeni put (Km)	
Masa (kg)		Najveća konst. brzina (Km/h)	
Nosivost (kg)			

3. Ocjena tehničke ispravnosti vozila:

ispravno

Neispravno

4. Utvrđene neispravnosti:

5. Napomena:

Datum: _____ 20__ god.

M.P.

Kontrolor:

1. _____
2. _____

PRILOG 3

Logo

Naziv privrednog društva
i stanice za tehnički pregled vozila

P O T V R D A br. _____ o tehničkoj ispravnosti vozila

1. Podaci o vozilu:

Vrsta		Registarska oznaka	
Marka		Identifikacioni broj šasije vozila/VIN oznaka	
Tip/model		Oznaka (broj) motora	

2. Ime i prezime vlasnika: _____

Datum: _____ 20__ god.

M.P.

Kontrolor:

1. _____

2. _____

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 230/19-24703/2
Podgorica: 31. jula 2019. godine

Ministar,
Mevludin Nuhodžić, s.r.

Na osnovu člana 17 Zakona o eksplozivnim materijama ("Službeni list CG", br. 49/08, 31/14, 31/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

P R A V I L N I K
O UTVRĐIVANJU LISTE EKSPLOZIVNIH MATERIJAMA KOJE SE MOGU STAVLJATI U
PROMET

Član 1

Eksplozivne materije koje se mogu stavljati u promet date su na Listi koja čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju liste eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet ("Službeni list CG" broj 58/11).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-011/19-27017/2
Podgorica, 31. jula 2019. godine

Ministar,
Mevludin Nuhožić, s.r.

LISTA EKSPLOZIVNIH MATERIJIA KOJE SE MOGU STAVLJATI U PROMET

I. Privredni eksplozivi:

Red. br.	Naziv eksplozivne materije	Proizvođač	Rješenje za stavljanje u promet
1.	Majdanit 10	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/3 od 12.10.1977. godine
2.	Majdanit 20	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/3 od 12.10.1977. godine
3.	Anfo-M1	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/49 od 02.12.1981. godine
4.	Anfo NFO – M2	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/49 od 02.12.1981. godine
5.	Detonex	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/49 od 02.12.1981. godine

6.	Amonex 1	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/55 od 11.12.1984. godine
7.	Amonex 2	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/55 od 11.12.1984. godine
8.	Amonex 3	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/55 od 11.12.1984. godine
9.	Amonex 4	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/55 od 11.12.1984. godine
10.	Anfex P	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/55 od 11.12.1984. godine
11.	DETOLIT - PE	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
12.	DETOLIT - PEM	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
13.	DEMULEX - 3M	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
14.	DEMULEX - SBM	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine

15.	DEMEKS - 1	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
16.	DEMEKS - 2	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
17.	DEMEKS - 3	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
18.	Anfo –J1	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 2279/66 od 09.12.1987. godine
19.	Metandetonit 1	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/89 od 09.02.1993. godine
20.	Metandetonit 2	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/89 od 09.02.1993. godine
21.	Privredni plastični eksploziv Beranit 301A	“Poliex” AD - (UNIS “Polica”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/93 od 24.01.1994. godine
22.	Beranit 30P	“Poliex” AD - (DDHI “Poliex”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/125 od 11.07.1997. godine
23.	Beranit 37G	“Poliex” AD - (DDHI “Poliex”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/125 od 11.07.1997. godine

24.	AMG 1	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/151 od 12.03.2001. godine
25.	AMG 2	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/151 od 12.03.2001. godine
26.	AMG 3	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/151 od 12.03.2001. godine
27.	AMG –FO-0	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/150 od 12.03.2001. godine
28.	AMG –FO-3	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/150 od 12.03.2001. godine
29.	AMG –FO-5	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/150 od 12.03.2001. godine
30.	AMG –FO-7	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove br. 22-79/150 od 12.03.2001. godine
31.	Beranit 1	“Poliex” AD - (Poliex” dd) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove 06/2 br. 620- 36/02 od 27.09.2002. godine
32.	Beranit 2	“Poliex” AD - (“Poliex” dd) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove 06/2 br. 620- 36/02 od 27.09.2002. godine

33.	Beranit 3	“Poliex” AD - (“Poliex” dd) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove 06/2 br. 620- 36/02 od 27.09.2002. godine
34.	Anfo Rud I	“Rudex” - Republika Srbija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 02/14 br. 217-2558/2005 od 24.02.2006. godine
35.	Perunit 28 E	“Explosia” a.s. - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/10-2821/2 od 02.03.2010. godine
36.	Emsit 1	“Explosia” a.s. - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/10-2821/2 od 02.03.2010. godine
37.	Permonex V 19	“Explosia” a.s. - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/10-2821/2 od 02.03.2010. godine
38.	Poliex tip Anfo	“Poliex” AD - Republika Crna Gora	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/10-8118/2 od 03.06.2010. godine
39.	EGK (ekološki gasni klin)	“Poliex” AD - Republika Crna Gora	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 Br. 04/6 - 228/11–20559/2 od 28.12.2011. godine
40.	Emulzioni eksploziv SUPERPOWER 90	“Solar Patlayici Maddeler Sanayi AS” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 Broj: 04/2- UPI -220/15-4648/2 od 07.08.2015. godine

41.	Emulzioni eksploziv dynEX 6000	“Kirlioglu kimya sanayi ve ticaret as” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
42.	Emulzioni eksploziv dynEX 100	“Kirlioglu kimya sanayi ve ticaret as” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
43.	Emulzioni eksploziv dynEX gold	“Kirlioglu kimya sanayi ve ticaret as” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
44.	Emulzioni eksploziv MethanEX	“Kirlioglu kimya sanayi ve ticaret as” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
45.	Emulzioni eksploziv Nitronit –P	“Morozovka” - Ruska Federacija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
46.	Praškasti eksploziv AMMONITE E	“Expal Bulgaria JSC” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
47.	Emulzioni eksploziv RIOHIT ST	“Pravisani S.P.A” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine

48.	Emulzioni eksploziv RIOHIT LS	“Pravisani S.P.A” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
49.	Emulzioni eksploziv RIOHIT AL	“Pravisani S.P.A” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
50.	Vodoplastični eksploziv RIOMAX HE	“Maxam Romania SRL” - Rumunija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
51.	Vodoplastični eksploziv RIOGEL TRONER HE	“Maxam Romania SRL” - Rumunija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
52.	Vodoplastični eksploziv RIOGEL TRONER XE	“Maxam Romania SRL” - Rumunija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
53.	Vodoplastični eksploziv RIOSPLIT WR	“Maxam Romania SRL” - Rumunija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
54.	Vodoplastični eksploziv RIOSPLIT WF	“Maxam Romania SRL” - Rumunija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine

55.	Plastični privredni eksploziv RIODIN HE	“Maxam Europe S.A.” - Kraljevina Španija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
56.	Plastični privredni eksploziv RIODIN XE	“Maxam Europe S.A.” - Kraljevina Španija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
57.	Anfo eksploziv RIOXAM ST	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04- UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
58.	Vitezit - 20	PS “Vitezit” doo - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04/2 - 281/16-UPI-2473/2 od 01.07.2016. godine
59.	Emulzioni eksploziv-Hydromite 1	“Austin Powder GmbH” - Republika Austrija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 - 281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine
60.	Praškasti eksploziv-Austinite S	“Austin Powder GmbH” - Republika Austrija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 - 281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine
61.	Emulzioni eksploziv-Emulex 1	“Austin Powder GmbH” - Republika Austrija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 - 281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine

62.	Emulzioni eksploziv-Emulex C	“Austin Powder GmbH” - Republika Austrija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 - 281/16-UI-3104/2 od 21.07.2016. godine

II. Sredstva za paljenje eksploziva (Inicijalna sredstva):

Red. br.	Naziv eksplozivne materije	Proizvođač	Rješenje za stavljanje u promet
1.	Usporivač oznake UDŠ 13, 20, 50	“Pobjeda” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/67 od 10.03.1988. godine
2.	Trenutni neelektrični detonator tipa, “Polinel”, sa detonatorskom kapislom DK-6 i DK -8	“Poliex” AD - (UNIS “Polica”) Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/86 od 19.08.1992. godine
3.	Rudarska kapisla DK-8 (Cu)	HK “Krušik”- Republika Srbija	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/91 od 19.10.1993. godine

4.	Neelektrični (polinel) detonator tip N za površinska zakašnjenja sa brojevima 20, 30 i 50 ms i kapislom br.3 (DK-3); tip T za unutrašnja zakašnjenja od 30 i 50 ms sa brojevima od 1 - 6 te kapislom br.8 (DK-8) i tip B za bazična zakašnjenja sa nazivnim intervalima zakašnjenja od 220 i kapislom br. 8 (DK-8)	“Poliex” AD - (TPE “Polica”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/96 od 05.05.1994. godine
5.	Detonirajući štapin P-10	“Trayal” - (“Miloje Zakić”) - Republika Srbija	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/94 od 15.12.1994. godine
6.	Pribor za miniranje neelektičnim polinel sistemom: spojnica za 4-8 polinel cijevi sa detonatorskom kapislom, spojnica za sklop polinel cijevi i detonirajući štapin i alat za otpucavanje neelektričnih polinel detonatora	“Poliex” AD - (TPE “Polica”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/96 od 05.05.1994. godine
7.	Univerzalni sporogoreći štapin	“Trayal” - Republika Srbija	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/109 od 11.12.1995. godine
8.	Električni detonator sa ugrađenom električnom glavicom tip B a) Trenutni metanski (TMED) b) Metanski usporenog dejstva, 20 MEUD br.1-8 i 30 MEUD br.2-4 c) Električni usporenog dejstva 20 EUD br.1-12; 30 EUD br.1-15 i 500 EUD br.1-10	“Poliex” AD - (DD “Poliex”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/119 od 20.11.1996. godine
9.	Detonacioni konektor (RELEJ) tip DR-1, sa vremenom usporenja od 8, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 150 i 250 ms	“Poliex” AD - (DDHI “Poliex”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/127 od 11.07.1997. godine

10.	Elektro zapaljiva glavica, Tip – a	“Poliex” AD - (DDHI “Poliex”) - Republika Crna	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/128 od 11.07.1997. godine
11.	Električni detonator za metanske uslove, tip 30 Meud	“Poliex” AD - (DDHI “Poliex”) - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/129 od 11.07.1997. godine
12.	Pojačnik inicijacije / Buster /Amg-Pi	“Booster-Ratković” - Republika Crna Gora	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 22-79/152 od 12.03.2001. godine
13.	Detonirajući štapin Rioccord – 10 R	“Union Explosivos Bickford sistemas de inicijacion” – Kraljevina Španija	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 11430 od 05.09.2001. godine
14.	34 milisekundni električni detonator N° 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10	“Pobjeda” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 06/2-23002 od 14.03.2002. godine
15.	Polusekundni električni detonator N° 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10	“Pobjeda” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 06/2-23002 od 14.03.2002. godine
16.	Detonirajući štapin P-12	“Trayal” - Republika Srbija	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 210-621/2004 od 4.06.2004. godine
17.	34 milisekundni metanski električni detonator N° 0, 1, 2 i 3 sa bakarnom čaustom i glavicom tipa A	“Pobjeda” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova broj 06/2-23002 od 14.03.2002. godine
18.	Sistem Rudnel:	“Eksplozivi	Rješenje Ministarstva

	PK-0, PK-17, PK-25, PK-42, PK-67, PK-109 i PK-176, koji se sastoji od površinskog konektora sa nominalnim usporenjima respektivno 0, 17, 25, 42, 67, 109 i 176 ms, proizvođača "AUSTIN DETONATOR", Češka Republika i neelektrične cjevčice NES proizvođača "DETINES", Republika Hrvatska	Rudex" - Republika Srbija	unutrašnjih poslova Republike Srbije 02/13 broj 210-2293/2004 od 08.06.2005. godine
19.	Sistem Rudnel: MS-0, MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6, MS-7, MS-8, MS-9, MS-10, MS-11, MS-12, MS-13, MS-14, MS-15, MS-16, MS-17, MS-18, MS-19, MS-20, koji se sastoji od neelektrične cjevčice NES proizvođača "DETINES", Republika Hrvatska i detonatora sa nominalnim usporenjima od 0 - 500 ms, sa korakom od 25 ms, proizvođača "AUSTIN DETONATOR", Češka Republika	"Eksplozivi Rudex" - Republika Srbija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 02/13 broj 210-2293/2004 od 08.06.2005. godine
20.	Sistem Rudnel: LP-0, LP-1, LP-2, LP-3, LP-4, LP-5, LP-6, LP-7, LP-8, LP-9, LP-10, LP-11, LP-12, LP-13, LP-14, LP-15, LP-16, LP-17, LP-18, LP-19, LP-20, koji se sastoji od neelektrične cjevčice NES proizvođača "DETINES", Republika Hrvatska i detonatora sa nominalnim usporenjima od 0 - 1000 ms, sa korakom od po 100 ms, od 1000 - 2000 sa korakom od 200 ms i od 2000 - 6000 sa korakom od 500 ms, proizvođača "AUSTIN DETONATOR", Češka Republika	"Eksplozivi Rudex" - Republika Srbija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 02/13 broj 210-2293/2004 od 08.06.2005. godine
21.	Sistem Rudnel: a) DD 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176/400 b) DD 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176/450 c) DD 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176/500 d) DD 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176/425	"Eksplozivi Rudex" - Republika Srbija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 02/13 broj 210-2293/2004 od 08.06.2005. godine

	<p>e) DD 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176/475 Sistem je kombinacija konektora sa nominalnim usporenjima od 0, 17, 25, 42, 67, 109 i 176 ms, neeletrične cjevčice NES proizvođača “DETINES”, Republika Hrvatska i detonatora sa nominalnim usporenjima od 400, 425, 450, 475 i 500 ms. Konektori i detonatori su proizvedeni u fabrici “AUSTIN DETONATOR”, Češka Republika</p>		
22.	<p>Neelektrični detonator tipa: a) Binhel: 0, 17, 25, 42, koji se sastoji od površinskog konektora sa nominalnim usporenjima respektivno 0, 17, 25, 42 ms b) Binhel: LP-0, LP-1, LP-2, LP-3, LP-4, LP-5, LP-6, LP-7, LP-8, LP-9, LP-10, LP-12, LP-14, LP-16, LP-18, LP-20, LP-25, LP-30, LP-35, LP-40, LP-45, LP-50, LP-55, LP-60, koji se sastoji od neelektrične cjevčice i detonatora sa nominalnim usporenjima: od LP-0 (25ms) 100 do 1000ms, sa korakom od po 100 ms (LP-1 do LP-10), od 1000-2000 ms sa korakom od 200 ms (LP-12 do LP-20) i od 2000 -6000 ms sa korakom od 500 ms (LP-25 do LP-60) c) Binhel: DD 0, 17, 25, 42 ms/400 ms DD 0, 17, 25, 42 ms/500 ms koji je kombinacija konektora sa nominalnim usporenjima od 0, 17, 25, 42 ms, neelektrične cjevčice i detonatora sa nominalnim usporenjima od 400 (Binhel LP-4) i 500 (Binhel LP-5) ms</p>	<p>“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina</p>	<p>Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 210-3078/2006 od 26.07.2007. godine</p>
23.	<p>Detonirajući štapin D Cord 12</p>	<p>“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija</p>	<p>Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine</p>

24.	Detonirajući štapin D Cord 10	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
25.	Detonirajuća kapisla (SOD)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
26.	Trenutni električni detonator Al (EDN)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
27.	Trenutni električni detonator Cu (EDG)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
28.	Električni detonator milisekundni (SDD)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
29.	Električni detonator milisekundni metanski (CDD)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
30.	Električni detonator polusekundni (LDD)	“Gulf Oil Corporation” – Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-

			228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
31.	Neelektrični detonator milisekundni Raydet (RMS)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
32.	Dubinski neelektrični detonator sa usporenjem Raydet (DTH)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
33.	Površinski neelektrični detonator Raydet (TLD)	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
34.	Neelektrični detonator sa dugim usporenjem Raydet LP	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
35.	Usporivač za deto štapin	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine

36.	Usporivač za deto štapin MS	“Gulf Oil Corporation” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
37.	Sporogoreći štapin Tiger	“Commercial explosives” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
38.	Detonirajuća kapisla DK 8	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
39.	Neelektrični detonatori Bihnel Dual	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/11-7182/2 od 15.04.2011. godine
40.	Detonirajući štapin STARTLINE 12	“Explosia” a.s. - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 04 br. 04/6-228/10-2821/2 od 02.03.2010. godine
41.	SUPREMEDET S-STL-Nonel detonator sa površinskim usporenjem (sa intervalom kašnjenja od 17, 25, 42, 65, 100 ms)	“Solar Patlayici Maddeler Sanayi AS” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15-4648/2 od 07.08.2015. godine
42.	SUPREMEDET S-DTH-Nonel	“Solar Patlayici	Rješenje Ministarstva

	detonator sa dubinskim usporenjem (sa intervalom kašnjenja od 450 i 500 ms)	Maddeler Sanayi AS” - Turska Republika	unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15 - 4648/2 od 07.08.2015. godine
43.	SUPREMEDET S-LP-Nonel detonator sa dugim usporenjem (sa intervalom kašnjenja od 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 ms)	“Solar Patlayici Maddeler Sanayi AS” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15 - 4648/2 od 07.08.2015. godine
44.	SUPREMEDET S-COMBIDET-Nonel detonator dual-kombinacija STL-DTH	“Solar Patlayici Maddeler Sanayi AS” - Turska Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI -220/15 - 4648/2 od 07.08.2015. godine
45.	TED-trenutni električni detonator	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
46.	TMED-trenutni električni detonator metansko sigurni	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
47.	MSED-milisekundni električni detonator	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
48.	MMSED-milisekundni električni detonator metansko sigurni	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
49.	PSED-polusekundni električni	“Pobjeda Rudet” -	Rješenje Ministarstva

	detonator	Bosna i Hercegovina	unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
50.	Detonatorska kapisla DK 6	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
51.	Kapisla BIHNEL bez inicirajuće cjevčice BK 8 MS sa intervalima usporenja 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 ms	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
52.	Kapisla BIHNEL bez inicirajuće cjevčice BK 8 LP sa intervalima usporenja od 0, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 ms	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
53.	Kapisla BIHNEL bez inicirajuće cjevčice BK 6 SL sa intervalima usporenja 0, 17, 25, 33, 42, 67, 109, 176 ms	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
54.	Neelektrični inicijalni sistem BIHNEL UNIDET	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
55.	Inicirajuća cjevčica BIHNEL cjevčica	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
56.	Površinski konektor BIHNEL SL	“Pobjeda Rudet” - Bosna i	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

		Hercegovina	04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
57.	Neelektrični detonator BIHNEL MS	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
58.	Neelektrični detonator BIHNEL LP	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
59.	Neelektrični inicijalni sistem BIHNEL DUAL	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
60.	Usporivač detonirajućeg štapina- UDŠ -PR	“Pobjeda Rudet” - Bosna i Hercegovina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04/2-UPI-220/15-4647/2 od 04.09.2015. godine
61.	Sporogoreći štapin RIOFUSE MGE	“WANO Schwarzpulver GmbH” - Savezna Republika Njemačka	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
62.	Detonirajući štapin RIOCORD PV 12	“Maxam UEB S.L.” - Kraljevina Španija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
63.	Pojačnik-Booster TNT BOOSTER - ELI	“Maxam Bulgaria” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine

64.	Usporivači za detonirajući štapin RIODELEY sa usporenjima od 15ms, 25ms, 40ms, 55ms i 80ms	“Maxam UEB S.L.” - Kraljevina Španija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
65.	Rudarska kapisla br.8 RIOCAP	“Maxam UEB S.L.” - Kraljevina Španija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
66.	Električni detonatori RIODET IZ	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
67.	Električni detonatori RIODET IM	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
68.	Električni detonatori RIODET ID	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
69.	Električni detonatori RIODET IZC	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
70.	Električni detonatori RIODET IMC	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
71.	Električni detonatori RIODET IDC	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2

			od 17.05.2016. godine
72.	Neelektrični detonatori DETINEL MS	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
73.	Neelektrični detonatori DETINEL LP	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
74.	Neelektrični detonatori DETINEL D (DUAL)	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
75.	Neelektrični detonatori DETINEL BC	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
76.	Neelektrični detonatori DETINEL BC DET	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
77.	Neelektrični detonatori DETINEL K	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine
78.	Neelektrični detonatori DETINEL S	“Maxam Detines” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04/2Broj: 04-UPI-220/16-444/2 od 17.05.2016. godine

79.	Električni detonatori O-S	“Austin Detonator” - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 -281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine
80.	Električni detonatori DEM-S	“Austin Detonator” - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 -281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine
81.	Električni detonatori DES-S	“Austin Detonator” - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 -281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine
82.	Nelektrični detonatori Indetshock TS	“Austin Detonator” - Češka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04 br. 04/2 -281/16-UPI-3104/2 od 21.07.2016. godine
83.	Detonirajući štapin D CORD IV (40 g/m)	“Gulf Oil Corporation Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine
84.	Detonirajući štapin D CORD 80 (80 g/m)	“Gulf Oil Corporation Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine
85.	Detonirajući štapin SOLAR CORD A (5 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine

86.	Detonirajući štapin SOLAR CORD I (6 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17 – 1472/2 od 15.05.2017. godine
87.	Detonirajući štapin SOLAR CORD II (10 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17- 1472/2 od 15.05.2017. godine
88.	Detonirajući štapin SOLAR CORD III (12 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17- 1472/2 od 15.05.2017. godine
89.	Detonirajući štapin SOLAR CORD IV (20 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17- 1472/2 od 15.05.2017. godine
90.	Detonirajući štapin SOLAR CORD V (40 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17- 1472/2 od 15.05.2017. godine
91.	Detonirajući štapin SOLAR CORD VI (80 g/m)	“Solar Industries India Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17- 1472/2 od 15.05.2017. godine
92.	Električni detonator trenutni Al	“Economic Explosives Ltd” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17- 1472/2 od 15.05.2017. godine

93.	Električni detonator milisekundni Al (od 1-15)	“Economic Explosives Ltd” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine
94.	Električni detonator polusekundni Al (od 1-15)	“Economic Explosives Ltd” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine
95.	Obični detonator (Plain detonators)	“Economic Explosives Ltd” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine
96.	Usporivači za detoštapin (17, 25, 42 i 67 ms)	“Economic Explosives Ltd” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI-220/17-1472/2 od 15.05.2017. godine
97.	Detonirajući štapin D - CORD I (5 g/m)	“Gulf Oil Corporation Limited” - Republika Indija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/18- UPI - 483/2 od 21.02.2018. godine

III. Pirotehnička sredstva

Red. br.	Šifra/ Razred	Naziv pirotehničkog sredstva	Proizvođač	Rješenje za stavljanje u promet
1.	3 /II	Divlji bumbar	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

2.	5 /I	Vatreni prsten	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
3.	90551 /I	Tortna Fontana	“China Sunsong Fireworks Manufac” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
4.	078 /I	Mini triangle	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
5.	SSS0979 032A /I	Prskalice velike	“Donsun fireworks trading Co. Ltd.” – NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
6.	37 /I	Skakajući jack	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
7.	87 /I	Spinner	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
8.	65 /I	Rođendanske prskalice	“Forward fireworks Company Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
9.	93 /II	Magma	“Forward fireworks Company Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

10.	148 /I	Stigma	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
11.	102 /I	Zippers	“Forward fireworks Company Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
12.	170 /II	Piro pločica	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
13.	036 /I	Dimne kuglice	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14 5613/2 od 05.12.2014. godine
14.	SST8500 024 /I	Vražji prasak	“Donsun fireworks trading Co. Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
15.	035A /I	Latino prskalice velike	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
16.	57 /I	NLO	“China Sunsong Fireworks Manufac” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
17.	171 /II	Pirana	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

18.	174 /II	Pirat petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
19.	176 /II	Velika mega petarda	“Pingxiang” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
20.	178 /II	Ninja petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
21.	182 /II	Zvučni zid	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
22.	185 /II	Triangl petarda	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
23.	186 /II	Silver petarda	“Eaststar” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
24.	189 /II	Veliki bang petarda	“Pingxiang” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
25.	199 /II	Tenkovska petarda	“Pingxiang” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
26.	202 /II	Poskok	“Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

27.	222 /II	Crveno zeleni pirate - petarda	“Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
28.	210 /II	Zviždeća raketa	“Pingxiang” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14 5613/2 od 05.12.2014. godine
29.	218 /II	Zvezdica raketa	“Pingxiang” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
30.	225 /II	Dragon raketa	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
31.	238 /II	Queen raketa	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
32.	241 /III	Siux raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
33.	242 /II	ZX raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
34.	243 /III	Tomahawk raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
35.	255 /III	Kugla raketa	“Panda” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

36.	261 /III	Alfa raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
37.	265 /II	Dalmatinka raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
38.	266 /II	Ming raketa	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
39.	270 /III	Helios raketa	Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd. - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
40.	271 /III	Titan raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
41.	273 /II	Astro raketa	“Hunan Provincial” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
42.	282 /II	Aloha raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
43.	283 /II	Cuba raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
44.	284 /II	Knall raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

45.	285 /II	F1 raketa	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
46.	288 /II	Honolulu raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
47.	SFC1616 300 /II	Super konj	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
48.	311 /II	Katapult	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
49.	314 /II	Top gun	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina.	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
50.	318 /II	Etna	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
51.	322 /II	Twister	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
52.	339 /II	Royal	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

53.	SFR0306 /ER1113/5 342 /III	Crackling comet candle	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
54.	SFR0307 /ER1114/8 343 /III	Hot thunder candle	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
55.	344 /II	Color coconut candle	“Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
56.	401 /II	Plava balada	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
57.	402 /II	Rat zvijezda	“Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
58.	405 /III	Pauk	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
59.	SFC10169 415 /II	Starlet	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
60.	419 /III	Minotaur	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

61.	420 /II	Atila	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
62.	423 /III	Profi	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
63.	SFC12252 425 /II	Salamander	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
64.	426 /III	Zvezdani udar	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
65.	428 /II	Shark	“Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
66.	429 /II	Laser	“Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
67.	435 /II	Legionar	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
68.	444 /II	Kentaur	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

69.	448 /II	Orca	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14 5613/2 od 05.12.2014. godine
70.	453 /II	Geox	“Ping Xiang Qi Sheng Imp & Exp Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14 5613/2 od 05.12.2014. godine
71.	472 /II	King	“Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
72.	473 /III	Sax	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
73.	483 /III	Comet	“Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
74.	489 /II	Mars	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
75.	SFC12492 490 /III	Victory	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
76.	495 /III	Zlatna kiša	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
77.	496 /II	Indijanac	“Zoomlion” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

78.	515 /II	Lunarna paljba	“Hong Kong East Star International Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
79.	531 /II	*Jumbo power 20	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
80.	888 /II	Siux set	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
81.	503 /II	XXL set raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
82.	523 /II	Stribor set raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
83.	201 /II	Bunker bomba	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
84.	341 /II	Harmony	“Eaststar” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
85.	53	**Limač set	“Mirnovec pirotehnika” d.o.o - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
86.	117	**Vatrena bajka	“Mirnovec pirotehnika” d.o.o - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

87.	106	**Pirat set za djecu	“Mirnovec pirotehnika” d.o.o - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
88.	112	**Mega blister	“Mirnovec pirotehnika” d.o.o - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
89.	192-A /II	Super tnt	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
90.	DL78 /II	Justice	“Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
91.	E101 /I	Fontana za tortu broj 1	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
92.	E102 /I	Fontana za tortu broj 2	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
93.	E103 /I	Fontana za tortu broj 3	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
94.	E104 /I	Fontana za tortu broj 4	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
95.	E105 /I	Fontana za tortu broj 5	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

96.	E106 /I	Fontana za tortu broj 6	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
97.	E107 /I	Fontana za tortu broj 7	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
98.	E108 /I	Fontana za tortu broj 8	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
99.	E109 /I	Fontana za tortu broj 9	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
100.	E110 /I	Fontana za tortu broj 0	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
101.	E111 /I	Fontana za tortu 2 komada	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
102.	E114 /I	Muzička svijeća za tortu sa rotiranjem	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
103.	E115 /I	Muzička svijeća za tortu - roza	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
104.	E118 /I	Konfete Šampanjac	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

105.	E121 /I	Muzička svijeća za tortu - prava	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
106.	E113 /I	Prskalice 17 cm Blister	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
107.	E 1904 /I	Fontana za tortu bezdimna 18 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
108.	EO 1712A /I (LA0901)	Vrteška	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
109.	EO 1707 /I	Pištolj konfete	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
110.	EO 6702 /I (SST8500)	Pop pop	“Donsun” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
111.	E 1900 B /I	Fontana za tortu	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
112.	E 1902 /I	Fontana za tortu, bezdimna 22 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

113.	E 1903B /I	Fontana za tortu 15 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
114.	E 1909E /I	Prskalice kutija, 17 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
115.	E 1910CV /I	Prskalice 17 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
116.	E 1912 /I	Prskalice 40 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
117.	E 1909 A /I	Prskalice 17 cm, papir	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
118.	E 1921 /I	Prskalice 25 cm	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
119.	EW 101 /II	Pčelica	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
120.	EW 111 /II	Pčela	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
121.	EW 109 /III	Kamikaze	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

122.	EO 3702 /I	Pop pop pucanj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
123.	EO 1702 /P1	Dimne kuglice	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
124.	EO 3718 /P1	Jumbo dim	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
125.	EO 1703, B, W, Y, G, R /P1	Dimna tuba	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
126.	EO 3703 /I	Party poppers	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
127.	EO 1731 /I (E1909E; EO1706; EO1707; EO3702)	Dječiji paketić	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
128.	EO 2706 /I (E1909E; EO1706; EO1707; EO3702; E118; EO 3702)	Dječiji paketić 2	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

129.	EO 2711 /I (E1909E; EO1706; EO1707; EO3702; E118; EO 3702)	Dječiji paketić 3	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
130.	EO 2710 /I (E1909E; EO1706; EO1707; EO3702; E118; EO 3702)	Dječiji paketić 4	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
131.	EO 2707 /I (E1909E; EO1706; EO1707; EO3702; E118; EO 3702)	Dječiji paketić 5	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
132.	EO 2708 /I (E1909E; EO1706; EO1707; EO3702; E118; EO 3702)	Dječiji paketić 6	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
133.	E 9401R /II	Baklja-crvena	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

134.	E 9401W /II	Baklja-bijela	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
135.	E 9402G /II	Baklja-zelena	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
136.	E 9402B /II	Baklja-plava	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
137.	E 1917A /II (SFS70)	Baklja	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
138.	71S/SFF1203 EV 1301 /II	Kupasta srebrna fontana	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
139.	EV 6300 /II	Vulkan srebrni 8	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
140.	EV 6302 /II	Vulkan šareni 8	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
141.	EK 0201 /II (SFA0201F)	Mini pirat 1s	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
142.	EK 0201B /II (SFA0202F)	Mini pirat 3s	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

143.	EK 0203 /II (SFA0203F)	Pirat	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
144.	SFA0203CF EK 0203 BS /II	Pirat 3s	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
145.	EK 0203 D-50 /II	Pirat 5s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
146.	EK 0203 D-20 /II	Pirat 5s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
147.	EK 1002 /III (SFA0204)	Magnum	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
148.	EK 0205 /III (SFA0205F)	Zvučni efekat	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
149.	EK 0207 /III	Zvučni efekat	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
150.	EK 0208 /II	Zvučni efekat	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

151.	EK 0212 /II	Zvučni efekat	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
152.	EK 0216 /II	Zvučni efekat	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
153.	EK 23 /II	Zvučni efekat- fitalj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
154.	EK 250 /III	Trougao	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
155.	EK 251 /III	Trougao	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
156.	EK 100 /III	Srebrni pucanj 1	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
157.	EK 150 /III (SFA150)	Srebrni pucanj 2	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
158.	EK 200 /III (SFA200)	Srebrni pucanj 3	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

159.	EK 5 /III	Tigar	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
160.	EK 0204 /II (SFA0204F)	Zvučni efekat	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
161.	EK 0206 /III (SFA0206F)	Zvučni efekat	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
162.	EK 153 /II (136S/SFA136)	Redenici	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
163.	EK 154 /II (138S/SFA 7126)	Redenici	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
164.	EK 162 /II	Crveni redenik	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
165.	EK 026A /III	Zvučni efekat	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
166.	EM1008A /II (2201-2204)	Odabrane rakete	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

167.	EM 1026 /II	Mjesečev putnik	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
168.	EM 1002-1003 /II	Raketa Star	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
169.	EM 1013 /II (2201-2206)	Raketa Srebrni sjaj	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
170.	EM 2007 /III	Raketa set 1	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
171.	EM 2008 /III	Raketa set 2	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
172.	EM 2009 /III	Raketa set 3	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
173.	EM 2015 /III	Raketa Krstaš 1	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
174.	EM 2017 /III	Raketa Krstaš 2	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

175.	EM 1009 /II (4001-4004)	Odabrana raketa	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
176.	EM 2003 /III	Nindža 2	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
177.	EM 2004 /III	Nindža 3	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
178.	EM 2014 /III	Raketa Svemirski put	“BraveLion” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
179.	EM 2011 /III	Raketa Kosmički as	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
180.	EM 1049 /II (4501;4502; 4503;3518; 3519)	Raketa Magnum	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
181.	EM 1050 /II (4003;4005; 3511;35121)	Praznična raketa	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

182.	EM 1052 /II (5001-5005)	Odabrane rakete	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
183.	EM 7700 /III (44R30-1)	Raketa 77	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
184.	EM 7704 /III (44R45-1)	Raketa 66	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
185.	EM 1006 EM 1007 /III	Raketa Srebrni bljesak	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
186.	EM 1046 /II (E 201-E204)	Raketa Misija	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
187.	EM9003 /III (44R30-3; 44R30-4; 44R30-5; 44R25-3; 44R-4)	Raketa Set 9 kom	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
188.	ER 1101 /II	Magična svijeća 10s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

189.	ER 1103 /II	Magična svijeća 20s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04- UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
190.	ER 1105 /II	Magična svijeća 40s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
191.	ER 1111 /II	20s rimska svijeća	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
192.	ER 1122 /II	10s rimska svijeća	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
193.	ER 1112 /III	Rimska svijeća Samuraj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
194.	ER 1125 /II	Stilieto svijeća	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
195.	ER 1120 /III	Lin svijeća	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
196.	ER 1121 /III	Rimska svijeća 2001	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

197.	ER 1128 /III	Rimska svijeća Srebrni zmaj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
198.	ER 1133 /III	Rimska svijeća XL	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
199.	ER 1129 ER 1130 /III	Rimska svijeća Grom 3	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
200.	ER 1115 /III (SFR0308)	Rimska svijeća Grom 2	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
201.	ER 1116 /III (SFR0309)	Rimska svijeća Grom 1	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
202.	ER 1114 /III (SFR0307)	Rimska svijeća Grom 4	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
203.	ER 1117 /III	Rimska svijeća Srebrna palma	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
204.	ER 1136 /III	Rimska svijeća Vulkan	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UIP- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

205.	ER 3111 /III	Rimska svijeća 1	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
206.	ER 1143-1147 /II	Raznobojna rimska svijeća	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
207.	ES 1401 /T2	Scenska fontana, 3m, 30 sek	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
208.	ES 3408 /T2	Scenska fontana 5m, 60sek	“Enigma”- Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
209.	ES 3405 /T2	Scenska fontana 6m, 90 sek	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
210.	EC 1203/100 EC 1203/300 /II	Baterija Kaćuša	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
211.	EC 3203/96 /II	Baterija Šarena perla 96	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
212.	EC 1215 /II	Baterija Balet	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

213.	EC 12109-12112 /II	Baterija Mini	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
214.	EC 2274 A, B /II	Baterija Spasitelj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
215.	EC 1283-1286 /II	Baterija Zabava	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
216.	EC 1275-1278 /II	Baterija Zvezdana oluja	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
217.	EC 1271-1274 /II (SFC2504-2507)	Baterija Čast	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
218.	EC2275 A, B, C /II	Baterija Akvarius	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
219.	EC 1237 A, B, C, E, F, G, H /II (SFC1680-1683; SFC10167-10169)	Baterija Holivud	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

220.	EC 1263-1270 /II (SFC1660-1667)	Baterija Fantazija	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
221.	EC 12125- 12127 /II (SFC8161- 8164)	Baterija Iznad talasa	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
222.	EC 2217 /II	Baterija Krokodil	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
223.	EC 1287-1294 /II (SFC 1960- 1967)	Baterija Fantom	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
224.	EC 12129- 12131 /II (SFC 8191- 8193)	Baterija Vjetar	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
225.	EC 1217 /II	Baterija Ponoćna munja	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
226.	EC 2220 /III	Baterija Veliki svijet	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

227.	EC 2219 /II	Baterija Bombarder	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
228.	EC 1216 /III	Baterija Kaktus 1s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
229.	EC 12103 A, B, C /III	Baterija San	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
230.	EC 1254-1255 /II (SFC2550- 2551) EC1257 /I (SFC2553)	Baterija Gospodar prstenova	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
231.	EC 1261 EC 1262 /II (SFC10257; SFC10258)	Baterija Napoleon	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
232.	EC 1296 /II (SFC10259)	Baterija Aramis	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
233.	EC 1280 EC 1281 /II (SFC2581; SFC2583)	Baterija Magični svijet	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

234.	EC 12100 A, B, C /III (SFC3620-3622)	Baterija Fun 36s	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
235.	EC 1218 /III	Baterija Hong Kong	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
236.	EC 2282 /II	Baterija Crna svjetlost	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
237.	EC 2247 /III	Baterija Laguna	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
238.	EC 2281 /II	Baterija Flash dance	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
239.	EC7003 EC7004 EC7008- EC7013- EC7 015 /II	Baterija Eksplozija 25s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
240.	EC7021 EC7024- EC7027 EC0733- EC7034 /III	Baterija Duga	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

241.	EC 7059 /II	Baterija Feniks	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
242.	EC 7055 EC 7056 EC 7074 EC 7076 /III	Baterija Cvijet	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
243.	EC 7066 /II	Baterija Dolazak proljeća	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
244.	EC 7067 /II	Baterija Lijepo crtanje	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
245.	EC 7068 /II	Baterija Bljesak	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
246.	EC 7069 /II	Baterija Kokosova džungla	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
247.	EC 7085 /II	Baterija Zamak	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
248.	EC 7061 /II	Baterija Buket	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

249.	EC 7203 /III	Baterija Kaskada	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
250.	EC 7128 /III	Baterija Sikito	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
251.	EC 12145 /II	Baterija Manija	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
252.	EC 12149 /II (EC120308/49)	Baterija Karneval	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
253.	EC 12146 /II (SFC10101)	Baterija Tim	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
254.	EC 12147 /II (SFC10102)	Baterija Iznenadenje	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
255.	EC12150- 12153 /III (EC12150; EC12151; EC12155; EC12156; EC12304)	Baterija Assorted cake 100s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

256.	EC 12155 /III	Baterija Dubai	“Enigma” – Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
257.	EC 12156 /III	Baterija Sidnej	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
258.	EC 12157 /III	Baterija Majami	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
259.	EC 12121 /II	Baterija Zatišje	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
260.	EC 12122 /II	Baterija Udar	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
261.	EC12127- 12128 /III (SFC8163- 8164)	Baterija Agitator	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
262.	EC 12113 /III (SFC8491)	Baterija Payback	“Sungsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
263.	EC 12307 /II	Baterija Webmaster	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine

264.	EC 12313 /II (SFC25 - H51)	Baterija Kauboj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
265.	EC 6201 EC 12162 /II	Baterija Lili Magnolia	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
266.	EC 7103 /III	Baterija Eksplozija 100s	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
267.	EC 7114 /III	Vatereni zmaj	“Enigma” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI- 220/14-5665/2 od 17.12.2014. godine
268.	174 F /II	Pirat s fitiljem petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
269.	192 /II	Zenga petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
270.	162 /II	Mini pirate petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

271.	185 /II	Triangl petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
272.	186 /II	Silver petard	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
273.	189 /II	Veliki bang petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
274.	174 /II	Pirat petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
275.	294 /II	Q raketa	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
276.	424 /III	Debela Berta	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
277.	SCF4424 /III	Beautiful mind	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

278.	DE4016 /II	Xena	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
279.	DE4017 /II	Magic Fox	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
280.	322 /II	Twistter	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
281.	314 /II	Rimska svijeća Top Gun	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 – 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
282.	E2055 (280) /II	Delta set raketa	“Pyromooi Fireworks Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
283.	E2069 (273) /II	Astro raketa	“Pyromooi Fireworks Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
284.	SFR1140/ ER1143/6(348) /II	Gray candle	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

285.	LSM072-R(308)/P1	Dimne fontane	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
286.	2502,2504, 2505,2508, 3011,3015, 3016(506) /II	*Joker set raketa	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
287.	T6236,T6238, T6240,T624, T6244(303) /II	Rimska svijeća	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
288.	SFF1031/SM-350GF /II	Gold Vulcan	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
289.	SFF1032 SM-350SF /II	Shangai	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
290.	SFF1207(174S) /II	Fontana	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
291.	SFR1401-40(4499) /II	Roman candle	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

292.	ARRS Shell 1,5 ”C(276) /II	Kruna raketa	“Rubro B.V.” – Kraljevina Holandija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
293.	3011, 3008, 3019, 3014, 3009, 3010, 3020, 3015, 3012, 3005, 3002, 3006, 3013, 3003, 3017, 3004, 3001, 3016, 3007, 3018 (530) /II	*Multistar set raketa	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
294.	3011, 3008, 3019, 3014, 3009, 3010, 3020, 3015, 3012, 3005, 3002, 3006, 3013, 3003, 3017, 3004, 3001, 3016, 3007, 3018 (532) /II	*Gold 9 set raketa	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
295.	3011, 3008, 3019, 3014, 3009, 3010, 3020, 3015, 3012, 3005, 3002, 3006, 3013, 3003, 3017, 3004, 3001, 3016,	*Megafire set raketa	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

	3007, 3018 (3080) /II			
296.	3011, 3008, 3019, 3014, 3009, 3010, 3020, 3015, 3012, 3005, 3002, 3006, 3013, 3003, 3017, 3004, 3001, 3016, 3007, 3018 (9360) /II	*Silver edition set raketa	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
297.	SSC161 SSC162 SSC163 SSC164 SSC165 SSC166 SSC167 SSC168 (550) /II	Kiss	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
298.	SFM1130-100 SFM1130-300 (P5517) /II	Saturn	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
299.	20302050-25- 36S1, 30S1, 25S3, 25S2, 25S1, 49S1, 36S2 (412) /II	Tip Top	“Pixang Zoomka Fireworks Trade Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

300.	SFC10253 /II	Super Bingo	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
301.	SFC2507 /II	Just Adventure	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
302.	SFC2501 /II	Gromovnik	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
303.	YN2001 (480) /II	Sidney	“Liuyang Yihelong Trade Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
304.	SSC491 SSC492A SSC492B SSC492C SSC492D SSC493 SSC494 SSC495 (497) /II	Arthur	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

305.	E3022A/B/C/D (0237C) /II	Super star Fontana	“Pyromooi fireworks, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
306.	171 /II	Pirana	“Mirmovec Pirotehnika” – Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
307.	SFX0902Y SFX0906R SFX0906G SFX0906B SFX0906P (072) /I	Plamene fontane	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
308.	SFX0908R (936) /I	Color to silver Fontana	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
309.	RVW970(025) /I	Praskave kuglice	“Rubro B.V.” - Kraljevina Holandija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
310.	RVW976(166) /I	Crackling pirat	“Rubro B.V.” - Kraljevina Holandija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
311.	GF001(002) /I	Bijesne pčele	“Pingxiang Qingyun Imp.&Exp. Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

312.	GF002(003) /I	Divlji bumbar	“Pingxiang Qingyun Imp.&Exp. Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
313.	GF003(149) /I	Disco maxi bumbar	“Pingxiang Qingyun Imp.&Exp. Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
314.	SFF1216 /I	Rimska fontana	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
315.	SFF1217 /I	Rimski flash	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
316.	SSS0977 (032) /I	Prskalice	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
317.	SSS0978 (032B) /I	Divovske prskalice	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
318.	SSS0979 (032C) /I	Marry Christmas prskalice	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

319.	SSS0982 (096) /I	Gold prskalice	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
320.	CS1602 (018) /I	Mini comet	“Chinasky Pyrotechnics Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
321.	EP-8014 (023) /I	Bengalski plamen	“Chinasky Pyrotechnics Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
322.	EP-8008-20CM (026) /I	Pucketajuća traka	“Chinasky Pyrotechnics Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
323.	EP-1010B (009) /I	Mini Vulcan	“Chinasky Pyrotechnics Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
324.	168 /I	Whistle mouse	“Chinasky Pyrotechnics Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
325.	SSCP152 (043) /I	Disco flash	“Donsun Fireworks Trading Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

326.	TSF150-30/ MSF150-30 (058) /I	Flash safir	“Luiyang Miracle Imp.&Exp. Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
327.	TP8500AP (101) /I	Ćiri bu Ćiri ba	“Luiyang Miracle Imp.&Exp. Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
328.	K1126A/ TFI1268/M F1126B (006) /I	Srebrni vir	“Luiyang Miracle Imp.&Exp. Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
329.	SSD0124 SSD0122 SSD0125 SSD0122B SSD0122G SSD0122R (1144) /I	Šampanj fontana	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
330.	192S/SFF9019 (324) /II	Malibu	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
331.	71S/SFF1203 5025/SFF1221 6201/SFF1221 (312) /II	Godzila	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

332.	SSC12070C (498) /II	Ibiza	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
333.	SFC1680 /II	Quatterback	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
334.	SFC1645 /II	Be proud	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
335.	SFC1667(410) /II	Atak	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
336.	SFC1666 /II	Starlet	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
337.	SFC1641 /II	Las Vegas	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

338.	SFC1604 /II	Galaxy Discover	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
339.	SFC15164 /II	X Factor	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
340.	SFC15193 /II	Hungry	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
341.	413 /II	Royal Flush	“Pingxiang Zoomka Fireworks Trade Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
342.	SFC2550 (430) /II	Samuraj	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
343.	267 /II	Viva raketa	“Mirnovec Pirotehnika” - Republika Hrvatska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
344.	JX-BNG.4.15 (GEC-3,195) /II	Shock petarda	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

345.	JX-BNG.4.12 (177) /II	Fiesta petarda	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
346.	JX-BNG.4.15 (1180) /II	Vražja petarda	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
347.	SSD0122 /I	Tortna Fontana s brojem	“Donsun Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
348.	167 /I	Zviždeći pirat	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
349.	172 /I	Mala petarda	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
350.	173 /I	Mala mega	“Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
351.	031BL /I	Baby magnum blister	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

352.	030BL /I	Šampanjac party	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
353.	180 /II	Dupla paljba	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
354.	330 /II	Shogun	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
355.	441 /II	Stinger	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
356.	250 /II	Zlatni pauk	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
357.	494 /II	Las Vegas	“Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
358.	524 /II	Karneval set raketa	“Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

359.	459 /II	Winner	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
360.	329 /II	Kaskade	“Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
361.	336 /II	Vulcan (gold)	Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
362.	421 /II	Rox	“Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
363.	SFC10363 /II	Night Warrior	“Sunsong Fireworks Manufacturing Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
364.	184-1 /II	Kineski šapat	“Hong Kong Easter International, Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
365.	196 /II	Pirat x5	“Liuyang Zoomlion Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

366.	TD-JX-Shell2.5B /IV	Bomba 2,5”	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
367.	TD-JX-SHELL3B /IV	Bomba 3”	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
368.	TD-JX-SHELL4B /IV	Bomba 4”	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
369.	TD-JX-SHELL5B /IV	Bomba 5”	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
370.	TD-JX-SHELL6B /IV	Bomba 6”	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
371.	TD-JX-COMB.4A.F03 /IV	Vatrometne cijevi i mine	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
372.	TD-JX-COMB.4I.F01 /IV	Vatrometne cijevi i mine	“Liuyang Jinxiang Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

373.	JET (1x35 ft) /IV	JET	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
374.	0176 /T1	Zračni pucanj (Airburst)	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
375.	0177 /T1	Mina 30 ft	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
376.	0179 /T1	Dimne baklje	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
377.	0181 /T1	Fontana za pozornicu (Mlaz)	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
378.	0184 /T1	Fontana za pozornicu (Mlaz)	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
379.	0185 /T1	Fontana za pozornicu	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017.

			Britanije i Sjeverne Irske	godine
380.	0203 /T1	Fontana za pozornicu	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIP -5910/2 od 25.12.2017. godine
381.	0206 /T1	Komet	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIP -5910/2 od 25.12.2017. godine
382.	0212 /T1	Mina 20x35 ft	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIP -5910/2 od 25.12.2017. godine
383.	0213 /T1	Svijetleća kometa	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIP -5910/2 od 25.12.2017. godine
384.	0246 /T1	Patrona za konfete	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIP -5910/2 od 25.12.2017. godine
385.	0249 /T1	Raketa na užetu	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIP -5910/2 od 25.12.2017. godine

386.	0258 /T1	Dimni uređaj	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
387.	0259 /T1	Explozija Konfeta	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
388.	0260 /T1	Kazališni bljesak	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
389.	0270 /T1	Svjetleća zvučna raketa	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
390.	0273 /T1	Projektor plamena	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
391.	0275 /T1	Fontana 4 oz	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

392.	0277 /T1	Bljesak za kazališta	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
393.	0282 /T1	Projektor plamena	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
394.	0293 /T1	VS Mina	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
395.	0019 /T2	Vatrena kugla	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
396.	0021 /T2	Mlaz (1x50 ft)	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
397.	0047 /T2	Srebrni vodopad	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

398.	0050 /T2	Bljeskajuća zvijezda	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
399.	0217 /T1	Fontana(15 ft) za pozornicu	“Le Maitre Ltd” - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
400.	LDZ2822 LDZ2823 LDZ3840 LDZ3841 LDZ3842 LDZ3843 LDZ3844 LDZ3847 LDZ3932 LDZ3011 /III	Skupina rimskih svijeća	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
401.	LC50101 LC50102 LC50161 /IV	Raketa	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
402.	LC50003 LC50005 LC50006 LC50Q07 LC50160 /IV	Raketa	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
403.	LC30110 LC30111 LC30112	Vreće sa minama	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” –	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017.

	LC30114 LC30115 LC30116 LC30117 /IV		NR Kina	godine
404.	LDC049 LDC050 LDC0740 LDC075 LDC078 LDC067 LDC648 /III	Grupa mina	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
405.	LC: 50041,50048, 50050,50053, 50054,50055, 50060,50064, 50067,50080, 50082,50083, 50085,50086, 50087,50088, 50089,50090, 50096,50100, 50106,50110, 50061,50062, 50043,50039, 50042,50092, 50070,50071, 50072,50107 /IV	Bomba	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
406.	LC: 60032,60034, 60037,60041, 60056,60057, 60061,60062, 60082,60083, 60075,60058, 60059,60042,	Bomba	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

	60049,60081, 60068,60069 /IV			
407.	LDA: 270,324,348, 599,610,611, 612,613,616 /IV	Baterija /vodeni vatromet	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
408.	LC: 25001,25002, 25003,25004, 25005,25006, 25007,25008, 25009,25010, 25011 /IV	Bomba	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
409.	LC: 50137,50138, 50145,50148, 50149 /IV	Bomba	“Jiangxi Province Lidu Fireworks Sales Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
410.	FCF-RC: 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008, 121009, 121010, 121011, 121012, 121013, 121014, 121015, 121016,	Rimska svijeća	“Forward Fireworks Company, Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

	121017, 121018, 121019, 121020, 121021 /IV			
411.	FCF-RC: 185/201/202/ 203/204/205/ 206/207/208/ 209/210/211/ 212/213/214/ 215/216/217/ 218/219/220/ 221/222/223/ 224/225/226/ 227/228/229/ 230/231/232/ 233/234/235/ 236/237/238/ 239/240/241/ 242 /IV	Rimska svijeća	“Forward Fireworks Company, Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
412.	FCF-RC: 185401, 185402, 185403, 185404, 185405, 185406, 185407, 185408 /IV	Rimska svijeća	“Forward Fireworks Company, Limited” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
413.	Od 1 do 638 sve varijante /IV	Bomba 4”	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

414.	VS S3 – od 1001 do 5342 – sve varijante /IV	Bomba 3”	“Vulcan International Pyrotechnics (HK) LTD” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
415.	VS S4 – od 1001 do 5065 – sve varijante /IV	Shell	“Vulcan International Pyrotechnics (HK) LTD” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
416.	VS5 – od 1001 do 5702B – sve varijante /IV	Bomba 5”	“Vulcan International Pyrotechnics (HK) LTD” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
417.	VS6 – od 1001 do 5704 – sve varijante /IV	Bomba 6”	“Vulcan International Pyrotechnics (HK) LTD” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
418.	Od 639 do 889 – sve varijante /IV	Bomba 4”	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
419.	Od NY100-01 do NY100-317 – sve varijante /IV	Bomba 4”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” – NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
420.	Od NY63-01 do NY63-100T – sve varijante /IV	Bomba 2,5”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

421.	NYH0W-001 do NY10W-074 – sve varijante /IV	Bomba 4”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
422.	NY125-001 do NY125-590 – sve varijante /IV	Bomba 5”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
423.	NY125W-001 do NY125W-081 – sve varijante /IV	Bomba 5”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
424.	NY150-001 do NY150-611 – sve varijante /IV	Bomba 6”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
425.	NY75-001 do NY75-572 – sve varijante /IV	Bomba 3”	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
426.	JSSR1001 – JSSR19029 sve varijante /IV	Baterija za mine ID:30 mm	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
427.	JSSR13063 – JSSR13703 sve varijante /IV	Baterija ID:30 mm	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

428.	JSSR13074 – JSSR19073 sve varijante /IV	Kombinacija ID:30 mm	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
429.	JSSS50052 – JSSS50058 sve varijante /IV	Mina sa bučnom eksplozijom ID:50 mm	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
430.	JSSS50059 – JSSS50065 sve varijante /IV	Mina ID:50 mm	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
431.	JSSS50152 – JSSS50497 sve varijante /IV	Mina ID:50 mm	“Liuyang Jinsheng Fireworks Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
432.	Od DS1001001- DS1001394 od DS130F001- DS130F394 od DS1501001- DS1501394 od DS150F001- DS150F394 od DS491001- DS491394 od DS49F001- DS49F394 /IV	Kombinacija vatrometne cijevi, mina ID:30 mm	“Donsun Fireworks trading Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

433.	Od NYC30-16S1 do NYC30-19S136 /IV	Baterija za vatrometnu cijev ID:30mm	“Liuyang New Year Fireworks Trading Co. LTD” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
434.	SFC49- H01 (03,04,05,06, 07,09,10,12,14, 15,16,17,18, 19,20,21,22) /III	Baterija vatrometnih cijevi	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
435.	SFC49-F81 (82,83,84,85, 86,87,88,89, 90,91,92,93, 94,95,96,97 ,98,99,100, 101,102,103, 104) /III	Baterija vatrometnih cijevi	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
436.	SF3001 (02,03,04,05, 06,07,08,09, 10,11,12,13, 14,15,16,26, 27,28,42,43, 44) /IV	Bomba	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

437.	SF4001 (02,03,04,05, 06,07,08,09, 10,11,12,13, 14,15,16,26, 27,28,42,43, 44,45,46,47, 48,49,50,51, 52,53) /IV	Bomba	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
438.	SF5001 (02,03,04,05, 06,07,08,09,10, 11,12,13,14,15, 16,26,27,28,45, 46,48,49,50,51, 52,53,54,55,56, 57,59,60,61,62, 63,64,81,83,84, 85,86,88,89,90, 91,92,94,95,96, 97,98) /IV	Bomba	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
439.	SF3017 (18,19,20,21, 22,23,24,25,53, 29,30,31,32, 33) /IV	Bomba	“Shangli Sunsong Import & Export Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
440.	CE-RC301-10 CE-RC301-8 CE-RC301-9 CE-RC303-08 CE-RC319-8 CE-RC319-9 CE-RC319-10	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

	CE-RC332-8 /IV			
441.	CE-RC406-8 CE-RC416-8 /IV	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
442.	CE-RC405-8 CE-RC409-8 CE-RC410-8 CE-RC417-8 /IV	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
443.	CE-RC401-10 CE-RC401-9 CE-RC401-8 CE-RC403-8 CE-RC419-8 CE-RC419-9 CE-RC419-10 CE-RC432-8 /IV	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
444.	CE-RC402-10 CE-RC402-8 CE-RC402-9 CE-RC404-8 CE-RC418-10 CE-RC418-9 CE-RC418-8 CE-RC420-8 CE-RC420-9 CE-RC420-10 CE-RC421-8 /IV	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UIPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
445.	CE-812M CE-815M	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” -	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 -

	CE-818M CE-820M /IV		Republika Italija	281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
446.	CE-813M CE-821M /IV	Rimska svijeća	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
447.	CE-802 CE-803 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
448.	CE-816 CE-811 CE-817 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
449.	CE-813 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
450.	CE-824 CE-823 CE-822 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
451.	CE-1001 CE-1009 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
452.	CE-1010 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

453.	CE-1007 CE-1005 CE-1004 CE-1006 CE-1008 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
454.	CE-1011 CE-1016 CE-1019 CE-1017 CE-1025 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
455.	CE-1012 CE-1015 CE-1020 CE-1026 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
456.	CE-1204 CE-1206 CE-1207 CE-1205 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
457.	CE-1226 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
458.	CE-1504 CE-1505 CE-1506 CE-1507 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

459.	CE-1526 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc”. - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
460.	CE-1081 CE-1089 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
461.	CE-1083 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
462.	CE-1281 CE-1284 CE-1282 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
463.	CE-1283 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
464.	CE-1581 CE-1582 CE-1584 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
465.	CE-2081 CE-2082 CE-2086 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

466.	CE-2087 CE-2088 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
467.	CE-2581 CE-2582 CE-2586 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
468.	CE-3081 CE-3082 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
469.	CE-3087 CE-3088 /IV	Bomba	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
470.	EMP-NO-A1 EMP-NO-A2 EMP-SO-A1 EMP-SO-A2 /IV	Elektro-upaljači	“Privatex-Pyro s.r.r.” - Slovačka Republika	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
471.	SFT9001 SFT9002/ ES1404 SFT9003 SFT9004 SFT9005 SFT9006 SFT9007 /IV	Fontana	“Shangli Sunsong Imp& Exp Co.Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

472.	SFT9008 SFT9009 /T1	Fontana	“Shangli Sunsong Imp&Exp Co. Ltd” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
473.	CE-OS301 CE-OS303 CE-OS319 CE-OS332 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
474.	CE-OS401 CE-OS403 CE-OS419 CE-OS432 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
475.	CE-OS402 CE-OS404 CE-OS418 CE-OS420 CE-OS421 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
476.	CE-OS416 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
477.	CE-OS412 CE-OS424 CE-OS426 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
478.	CE-OS431	Bljeskalica za pozornicu	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

479.	CE-OS409 CE-OS410 CE-OS405 CE-OS417 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
480.	CE-OS400 CE-OS408 CE-OS407 CE-OS415 CE-OS430 CE-OS428 CE-OS425 CE-OS427 CE-OS423 /T2	Mina	“Parente A.&C.snc.” – Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
481.	CE-OS231 /T2	Bljesak za pozorište	“Parente A.&C.snc.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
482.	SS75PY-stars SS75HT-stars SS75PY-cc: 25 SS75HT-cc: 8 /IV	Bomba 3”	“Scarpato Pirotehnika” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
483.	SS100PY-stars SS100HT-stars SS100PY-cc:25 SS100HT-cc:8 /IV	Bomba 4”	“Scarpato Pirotehnika” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
484.	SS125type-cc v 1.0 SS125PY-cc SS125HT-cc	Bomba	“Scarpato Pirotehnika” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine

485.	CS100-BF-stars CS100-XX-stars CS100BF-cc:25 CS100SN-cc:25 CS100WI/SI-cc: 50	Bomba 4"	"Scarpato Pirotechnika" - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
486.	ID 30 mm OS30 tip-cc v 1.0 OS30S-cc	Rimska svijeća	"Scarpato Pirotechnika" - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
487.	ID 45 mm OS45 tip-cc v 1.0 OS45-Ccc OS45SccCcc	Rimska svijeća	"Scarpato Pirotechnika" - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 281/17-UPI -5910/2 od 25.12.2017. godine
488.	SF3001 (SF0003) /IV	Vatrometna bomba 3" (75mm)	"Shangli Sunsong" - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
489.	SF4001 (SF0004) /IV	Vatrometna bomba 4" (100mm)	"Shangli Sunsong" - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
490.	SF5001 (SF0005) /IV	Vatrometna bomba 5" (125mm)	"Shangli Sunsong" - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

491.	SF6001 (SF0006) /IV	Vatrometna bomba 6'' (150mm)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
492.	EC12303/49 (C12165/49) /II	Baterija Magnolija (49s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
493.	EM2002/307-1 EM2002/307-2 EM2002/307-3 EM2002/307-4 EM2003/308-4 EM2003/308-4 /II	Raketa set Ninja 1	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
494.	E9402R /II	Baklja crvena (45sek)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
495.	SFA0205 (EK1001) /III	Petarda Veliki beng	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
496.	EK0216 (EK192) /III	Petarda Zenga	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
497.	SFA300 (EK3) /III	Petarda Crna udovica	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 – 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

498.	SFC8492 (EC12114/49) /III	Baterija Noćna žurka (49s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
499.	ER6104/8 /III	Rimska svijeća 04	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
500.	ER6105/8 /III	Rimska svijeća 05	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
501.	YN2104 (EC8001/16) /II	Baterija Ludilo	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
502.	YN2001 (EC8002/25) /II	Baterija Magija	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
503.	SFC9105 (EC12159/100) /II	Baterija Zlatni bombarder	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
504.	EC12117 EC12118 EC12119 EC12120 /III	Baterija Agitator (36s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
505.	YN2117 (EC8008/36)	Baterija Svjetlost	“Liuyang Yihelong” - NR	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 -

	/II		Kina	220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
506.	EC7302 /II	Baterija Kometa	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
507.	EC7303 /II	Baterija Kometa II	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
508.	EC7003/25 (EC12163/25) /II	Baterija Lili Magnolija (25s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
509.	EC12302 (EC6203) /II	Baterija Lili Magnolija (36s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
510.	EC12154/64 /II	Baterija Vavilon	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
511.	EC12171/84 /II	Baterija Vatra	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
512.	EC12172/138 /III	Baterija Prolećni pucanj	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

513.	EC12168A/19 EC12168B/19 EC12168C/19 /II	Baterija Berlin	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
514.	EC7119/25 /II	Baterija Zver	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
515.	EC7120/25 /II	Baterija Zoo	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
516.	EC7060/37 /II	Baterija Zvižduk	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
517.	EC7061/37 /II	Baterija Cvijeće	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
518.	EC7064/49 /III	Baterija Blagoslov	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
519.	EC7065/49 /III	Baterija Pozdrav	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

520.	EC12152/100 /IV	Baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
521.	EC12153/100 /IV	Baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
522.	EC7117/25 /II	Baterija Život	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
523.	EC7118/25 /II	Baterija Sloboda	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
524.	SFC10360 (EC12117/36) SFC10367 (EC12118 /36) SFC10368 (EC12119/36) SFC10369 (EC12120/36) /III	Baterija (36s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
525.	SFC8492/49 (EC12114) /III	Baterija (49s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
526.	SFC8493 (EC12115/49) /III	Baterija (49s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

527.	SFC8494 (EC12116/49) /III	Baterija (49s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
528.	EC7128/49 (EC12315/49) /III	Baterija Divljina	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
529.	EC7128/49 (EC12318/49) /III	Baterija Gusar	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
530.	EC7123/67 /III	Baterija Munja	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
531.	ER6101/8 /III	Rimska svijeća 1.2	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
532.	ER1107/100 /II	Magična svijeća 100	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
533.	ER1110/8 /II	Rimska svijeća Bombarder	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

534.	ER1144/6 ER1145/6 ER1146/6 ER1147/6 /II	Rimska svijeća (6s)	“Sunsong fireworks” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
535.	ER1135/8 /III	Rimska svijeća Repatica	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
536.	ER6110/8 /III	Rimska svijeća (8s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
537.	ER1132/8 /III	Rimska svijeća Super	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
538.	ER3120/8 ER3121/8 ER3122/8 ER3123/8 /III	Rimska svijeća Tornado	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
539.	ER1131/8 /III	Rimska svijeća Princ	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
540.	ER3114/8 ER3115/8 /III	Rimska svijeća (8s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

541.	ER6107/8 /III	Rimska svijeća (8s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
542.	ER6108/8 /III	Rimska svijeća (8s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
543.	ER3126/8 /III	Rimska svijeća (8s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
544.	ER3127/8 /III	Rimska svijeća (8s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
545.	EC12177/138 EC12178/138 /III	Baterija Vegas	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
546.	EC3202/48 /II	Baterija Šarena perla 48s	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
547.	E1906 E1907 /II	Fontana II	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

548.	EV6301 /II	Vulkan I	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
549.	EV9330 EV9331 EV9332 EV9333 /II	Vulkan II	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
550.	E201 E202 E203 E204 (EM1047) /II	Set raketa - komplet	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
551.	EM1073 /II	Raketa set Prolaz	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
552.	EM1076 /II	Raketa set Amazing	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
553.	EM4011 /II	Raketa set Mudrost	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
554.	EM4012 /II	Raketa set Mudrost II	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

555.	EM4020-4 /II	Raketa set X	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
556.	EM4020-3 /II	Raketa set X	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
557.	44R25-1 44R25-2 44R25-3 44R25-4 44R25-5 44R25-6 PS7003-D PS7003-E (EM9001) /III	Raketa set Prvenstvo	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
558.	44R40-1 44R40-2 44R40-3 44R40-4 44R40-5 44R40-6 (EM9010) /III	Raketa set Terminator	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
559.	EO1700 /I	Zmajeve jaja	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
560.	YN31124 (EC8010) /III	Baterija Ponoć	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

561.	CIS130H10 /IV	Profesionalna baterija (130s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
562.	YC4303 (YHW/268) /IV	Profesionalna Baterija (268s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
563.	YC4302 (YHW150) /IV	Profesionalna Baterija (150s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
564.	SFC100-F81 SFC100-F82 SFC100-F85 SFC100-F87 SFC100-F89 SFC100-F92 SFC100-F94 SFC100-F96 SFC100-F98 SFC100-F99 SFC100-F101 SFC100-F103 SFC100-F105 SFC100-F107 SFC100-F83 SFC100-F86 SFC100-F88 SFC100-F91 SFC100-F93 SFC100-F95 SFC100-F97 SFC100-F00 SFC100-F100 SFC100-F102 SFC100-F104	Profesionalna baterija (100s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

	SFC100-F106 SFC100-F108 /IV			
565.	SFC150-H04 SFC150-H05 /IV	Profesionalna baterija (150s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
566.	CMS112-R1/ SFC CMS112-R2/ SFC CMS112-R3/ SFC CMS112-R4/ SFC /IV	Profesionalna baterija (112s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
567.	CMA5001/64 CMA5003/98 CMA5005/108 CMA5002/88 CMA5004/98 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
568.	YHW088 /IV	Profesionalna baterija (88s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
569.	CMH96-03 CWJ90-C01 /IV	Profesionalna baterija (96s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine

570.	CFJ100-B05 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
571.	CIJ100-B04 CIJ100-B13 CIJ100-B07 CIJ100-B08 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Liuyang Yihelong” – NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
572.	EPCW702 EPCI701 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
573.	SFC100-H01 SFC100-H02 SFC100-H04 SFC100-H05 SFC100-H06 SFC100-H08 SFC100-H09 SFC100-H10 SFC100-H11 SFC100-H14 SFC100-H15 SFC100-H16 SFC100-H17 SFC100-H18 SFC100-H19 SFC100-H20 SFC100-H21 SFC100-H22 SFC100-H23 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017. godine
574.	SFC150-H06 SFC150-H07 SFC150-H08	Profesionalna baterija (150s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UIP -5669/2 od 22.11.2017.

	SFC150-H09 /IV			godine
575.	YHW 258 (YC4301) /IV	Profesionalna baterija (258s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
576.	JSSR13101 (ORJ1.2-01) JSSR13103 (ORJ1.2-03) JSSR13104 (ORJ1.2-04) JSSR13105 (ORJ1.2-05) JSSR13106 (ORJ1.2-06) JSSR13109 (ORJ1.2-09) JSSR13112 (ORJ1.2-12) /IV	One row – segment (13s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
577.	JSSR13102 (ORJ1.2-02) JSSR13107 (ORJ1.2-07) JSSR13110 (ORJ1.2-10) JSSR13111 (ORJ1.2-11) JSSR13113 (ORJ1.2-13) JSSR13114 (ORJ1.2-14) JSSR13115 (ORJ1.2-15) JSSR13117 (ORJ1.2-17) JSSR13118 (ORJ1.2-18) JSSR13122	One row – segment (13s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

	(ORJ1.2-22) JSSR13124 (ORJ1.2-24) JSSR13125 (ORJ1.2-25) JSSR13126 (ORJ1.2-26) JSSR13127 (ORJ1.2-27) JSSR13128 (ORJ1.2-28) JSSR13129 (ORJ1.2-29) /IV			
578.	SSJ30131 (SSJ1.2-01) SSJ30132 (SSJ1.2-02) SSJ30133 (SSJ1.2-03) SSJ30134 (SSJ1.2-04) SSJ30135 (SSJ1.2-05) SSJ30136 (SSJ1.2-06) SSJ30137 (SSJ1.2-07) SSJ30138 (SSJ1.2-08) /IV	Single shot – mina (1s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
579.	JSSS50097 (SSJ-2-07) JSSS50098 (SSJ-2-08) JSSS50099 (SSJ-2-09) JSSS50100 (SSJ-2-10) /IV	Single shot – mina (1s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

580.	JSSS50053 (SSJ-2-01) /IV	Single shot – mina (1s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
581.	JSSS50026 (SSJ-2-04) JSSS50013 (SSJ-2-05) JSSS50014 (SSJ-2-06) /IV	Single shot – mina 1s	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
582.	JSSS50059 (SSJ-2-02) /IV	Single shot – mina (1s)	“Liuyang Yihelong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
583.	EPCI7204 EPCI7205 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
584.	SFC61-A1 /IV	Profesionalna baterija (61s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
585.	CWJ90-C03 CWA5205/90 /IV	Profesionalna baterija (90s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
586.	CMJ150-G01 /IV	Profesionalna baterija (150s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

587.	CMA5207/80 CIA5208/82 /IV	Profesionalna baterija (80s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
588.	CIS153/SFD /IV	Profesionalna baterija (150s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
589.	CIS088P-01 (SFCM1788A) CIS088P-02 (SFCM1788B) CIS088P-03 (SFCM1788C) CIS088P-04 (SFCM1788D) /IV	Profesionalna baterija (88s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
590.	CIS100-P05 (SFCM17100E) CIS100-P06 (SFCM17100F) CIS100-P07 (SFCM17100G) CIS100-P08 (SFCM17100H) /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Shangli Sunsong” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
591.	CIA5201/100 CIA5204/150 /IV	Profesionalna baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
592.	CIA5006/66 /IV	Profesionalna baterija (66s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

593.	CIA5007/193 /IV	Profesionalna baterija (193s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
594.	CIA5008/186 /IV	Profesionalna baterija (186s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
595.	CIS150A33/ SFC CIS150ZS08/ SFC CIS150A27/ SFC CIS150A34/ SFC CIS150K30/ SFD CIS150-H03/ SFC CIS150K01/ SFD CIS150A26/ SFC CIS150A30/ SFC CIS150A37/ SFC CIS150A35/ SFC /IV	Profesionalna baterija (150s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine
596.	CIS100-J02/ SFD CIS100-A27/ SFC CIA5009/100 CIS100-J03/ SFD CIS100-04/ SFD	Profesionalna baterija (100s)	“Enigma Firework LTD” - Republika Bugarska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30 - 220/17-UPI -5669/2 od 22.11.2017. godine

CIS100A30 /SFC CIS100A32 /SFC CIS100A53 /SFC CIS100B3R /SFC CIS100A12 /SFC CIS100-05/ SFD CIS100-1/ SFC CIS100-J01/ SFD CIS100-01/ SFC CIS100A21 /SFC CIS100A31 /SFC CIS100A43 /SFC CIS100A54 /SFC CIS100K43 /SFD CIS100A56 /SFC CFJ100-B01 CIH100-01 CIH100-02 CIJ100-B03 /IV			
--	--	--	--

**** Limač set, Vatrene bajka, Pirat set za djecu i Mega blister su složeni setovi sastavljeni od divljeg bumbara, pirane, prskalica i mini trianglera**

***Jumbo power 20 je pirotehnički set sastavljen od sledećih pirotehničkih sredstava:**

Red. br.	Šifra/Razred	Naziv pirotehničkog sredstva	Proizvođač	Rješenje za stavljanje u promet
1.	2501 /II	Blue Peony (Plavi božur)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
2.	2502 /II	Brocade Crown with Green Strobe (Brokatna kruna sa zelenim bljeskom)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
3.	2503 /II	Chrysanthemum (Krizantema)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
4.	2504 /II	Gold Wave (Zlatni val)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
5.	2505 /II	Green Peony (Zeleni božur)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
6.	2506 I /II	Green Strobe (Zeleni bljesak)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

7.	2507 /II	Multy Color Peony (Višebojni božur)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
8.	2508 /II	Purple peony with White Strobe (Ljubičasti božur sa bijelim bljeskom)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
9.	2509 /II	Red Peony (Crveni božur)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
10.	2510 /II	Silver Strobe (Srebrni bljesak)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine
11.	2511 /II	Silver Wave with Green Strobe (Srebrni val sa zelenim bljeskom)	“Shangli Sunsong Import & Export Co.Ltd.” - NR Kina	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 04Broj: 04-UPI-220/14-5613/2 od 05.12.2014. godine

IV. Pirotehnička sredstava razreda P1 (pirotehnička sredstva koja su sastavni dio opreme brodova za potrebe spašavanja na moru):

Red. br.	Naziv pirotehničkog sredstva razreda P1	Proizvođač	Rješenje za stavljanje u promet
1.	Ručna baklja (Hand flares)	“Albatros S.R.L.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine
2.	Raketa sa padobranom (Rocket parachute flares)	“Albatros S.R.L.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine
3.	Dimna bomba (Buoyant smoke signals –boetta)	“Albatros S.R.L.” - Republika Italija	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine
4.	Bove za spasavanje sa trepćućim svjetlom i dimnim signalom (Man over board – MOB)	“Nammo LIAB AB” - Kraljevina Švedska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine
5.	Ručna baklja (Hand flares)	“Nammo LIAB AB” - Kraljevina Švedska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine
6.	Raketa sa padobranom (Rocket parachute flares)	“Nammo LIAB AB” - Kraljevina Švedska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine

7.	Dimna bomba (Buoyant smoke signals –boetta)	“Nammo LIAB AB” - Kraljevina Švedska	Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 30/2Broj: 30- UPI - 220/17-1011/2 od 20.03.2017. godine
----	---	---	---

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI
OBRAZOVNI CENTAR „L'ÉCOLE FRANÇAISE EUROPÉENNE DE PODGORICA
- FRANCUSKA EVROPSKA ŠKOLA U PODGORICI“

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Obrazovni centar „L'École Française Européenne de Podgorica - Francuska evropska škola u Podgorici“, za realizaciju obrazovnih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, sa nastavom na francuskom jeziku.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP I 060-66/2019
Podgorica, 29. jula 2019. godine

Ministar,
dr **Damir Šehović**, s.r.

Na osnovu člana 30 stav 3 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18 i 3/19) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

R J E Š E N j E
O IZMJENI RJEŠENJA O IZDAVANJU DOPUNE LICENCE ZA RAD
UNIVERZITETU CRNE GORE, GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U PODGORICI

I. U Rješenju o izdavanju dopune licence za rad Univerzitetu Crne Gore, Građevinskom fakultetu u Podgorici („Službeni list CG”, broj 51/11) u tački 2 broj „25” zamjenjuje se brojem „50”.

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

UP I broj 060-68/2019

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Ministar,
dr **Damir Šehović**, s.r.

Na osnovu čl. 17 i 32 Zakona o duvanu ("Službeni list CG", br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br.56/14...37/17), kao i rješenja o privremenom prenosu ovlašćenja br.01-5581/1 od 09.04.2019. godine, Ministarstvo finansija, donosi

R J E Š E N j E

Privredno društvo "DMD DELTA" d.o.o. iz Podgorice, ul. Vladike Ruvima II Boljevića br.22, upisuje se u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, pod rednim brojem: 04-1-517/1-19 od 05.08.2019. godine.

Broj:04-1- 517/2-19

Podgorica, 6. avgusta 2019. godine

v.d Generalna direktorica,
Biljana Peranović, s.r.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se utvrđuje da odredbe člana 1. stav 2. Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, br. 43/16, 83/16, 21/17, 33/17, 34/17, 90/17, 4/18, 10/18 i 85/18), koju je donio Odbor Regulatorne agencije za energetiku, u vrijeme važenja, nijesu bile u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Ustavni sud Crne Gore u sastavu: sudije - Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović, Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba člana 149. stav 1. tačka 2. i stav 2. Ustava Crne Gore i člana 48. tačka 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, broj 11/15.), na sjednici od 25. juna 2019. godine, donio je

ODLUKU

I **UTVRĐUJE SE** da odredbe člana 1. stav 2. Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, br. 43/16., 83/16., 21/17., 33/17., 34/17., 90/17., 4/18., 10/18. i 85/18.), koju je donio Odbor Regulatorne agencije za energetiku, u vrijeme važenja, nijesu bile u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

II Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i način na koji je objavljena Metodologija.

O b r a z l o ž e n j e

11. Rješenjem Ustavnog suda U-II br. 12/17, od 28. februara 2019. godine, po inicijativi Nevladine organizacije »MANS«, pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 1. stav 2. Metodologije, označene u izreci.

2. U odgovoru Regulatorne agencije za energetiku na stavove Ustavnog suda u sadržane u Rješenju o pokretanju postupka navedeno je: da je Odbor te agencije donio Metodologiju za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, broj 32/19.), kojom je propisano da se cijene utvrđene na osnovu ove metodologije primjenjuju, pored ostalih, i na proizvođače električne energije priključene na distributivni sistem kao korisnike distributivnog sistema za potrebe prenošenja proizvedene električne energije (g-komponenta), čime je prestala da važi Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, br. 43/16., 83/16., 21/17., 33/17., 34/17., 90/17., 4/18., 10/18. i 85/18.). Iz navedenih razloga predlaže da Ustavni sud obustavi pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporenih odredaba člana 1. stav 2. Metodologije.

3. Osporenim odredbama Metodologije bilo je propisano:

“Član 1. stav 2.

(2) Cijene utvrđene na osnovu ove metodologije primjenjuju se na korisnike distributivnog sistema koji su priključeni na mrežu srednjeg napona 35 kV, mrežu srednjeg napona preko 1 kV do 35 kV, i mrežu niskog napona do 1 kV, i to:

1) kupce koji sa snabdjevačem zaključuju ugovor o prodaji električne energije sa unaprijed određenom količinom za svaki obračunski period tokom perioda snabdijevanja;

2) kupce koji sa snabdjevačem zaključuju ugovor o prodaji električne energije sa snabdijevanjem na osnovu profila potrošnje kupca;

3) kupce samosnabdjevače čiji su objekti priključeni na distributivni sistem;

4) operatora prenosnog sistema kada energiju preuzima za sopstvene potrebe i zatvoreni distributivni sistem. “

4. S obzirom na to da je Metodologija, a time i osporene odredbe člana 1. stav 2. Metodologije, prestale da važe, danom stupanja na snagu nove Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, broj 32/19.), tj. 7. juna 2019. godine, odnosno nakon pokretanja postupka za ocjenu njihove ustavnosti pred ovim sudom, Ustavni sud je njihovu ustavnost i zakonitost cijenio u vrijeme važenja, saglasno odredbi člana 149. stav 2. Ustava, jer nijesu otklonjene posljedice njihove primjene.

5. Ustavni sud je, nakon razmatranja sadržine osporenih odredaba člana 1. stav 2. Metodologije, utvrdio da, u vrijeme važenja, nijesu bile u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

6. Za odlučivanje u konkretnom predmetu pravno relevantne su odredbe sljedećih propisa: Ustava Crne Gore:

“Član 1. stav 2.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Član 16. tačka 5.

Zakonom se, u skladu sa Ustavom, uređuju:

5) druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Član 142. stav 3.

Porezi i druge dažbine mogu se uvoditi samo zakonom.

Član 145.

Zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Član 149. stav 1. tačka 2. i stav 2.

Ustavni sud odlučuje:

2) o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

Ako je u toku postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propis prestao da važi, a nijesu otklonjene posljedice njegove primjene, Ustavni sud utvrđuje da li je taj propis bio saglasan sa Ustavom, odnosno sa zakonom za vrijeme njegovog važenja.“

Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, broj 11/15.):

„Član 48. tačka 2.

Ustavni sud odlukom:

2) utvrđuje da drugi propis, odnosno pojedine njegove odredbe nijesu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, odnosno u vrijeme važenja nijesu bili u saglasnosti sa Ustavom i zakonom;

Član 64. tačka 1.

Pored razloga iz člana 38. ovog zakona, Ustavni sud će obustaviti postupak:

1) ako je u toku postupka zakon usaglašen sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno drugi propis ili opšti akt sa Ustavom i zakonom, a Ustavni sud ocijeni da ne treba nastaviti postupak zbog toga što nijesu otklonjene posljedice neustavnosti ili nezakonitosti;”

Zakona o energetici (“Službeni list Crne Gore”, br. 5/16. i 51/17):

“Član 1

Ovim zakonom određuju se energetske djelatnosti, uređuju uslovi i način njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom, podsticanja

proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, način organizovanja i upravljanja tržištem električne energije i gasa, kao i druga pitanja od značaja za energetiku.

Član 3. stav 1. tač. 1., 2., 3., 4. i 5.

(1) Energetske djelatnosti, u smislu ovog zakona, su:

- 1) proizvodnja električne energije;
- 2) prenos električne energije;
- 3) distribucija električne energije;
- 4) snabdijevanje električnom energijom;
- 5) organizovanje i upravljanje tržištem električne energije.

Član 4. stav 1. i stav 2. tačka 3.

(1) Obezbjedivanje dovoljnih količina energije koje su potrebne za život i rad građana i poslovanje i razvoj privrednih subjekata i njihovo snabdijevanje na siguran, bezbjedan, pouzdan i kvalitetan način, kao i energetski razvoj su od javnog interesa.

(2) Javni interes iz stava 1. ovog člana ostvaruje se obavljanjem energetskih djelatnosti iz člana 86. ovog zakona, na principima:

- 3) efikasnog korišćenja energije i korišćenja energije iz obnovljivih izvora;

Član 5. stav 1.

(1) Organizovanje, upravljanje, funkcionisanje i razvoj tržišta električne energije i gasa vrši se na način kojim se obezbjeđuje sigurnost snabdijevanja, pouzdanost i kvalitet usluga, po cijenama koje odražavaju kretanje cijena na tržištu i/ili su rezultat transparentnih tenderskih postupaka, kao i integracija tržišta električne energije i gasa Crne Gore u regionalno i evropsko tržište.

Član 6. tač. 9., 13., 28., 29., 41., 43., 44., 57. i 58.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

9) distribucija električne energije je prenošenje električne energije kroz elektroenergetske distributivne sisteme, radi isporuke krajnjim kupcima, koje ne uključuje snabdijevanje električnom energijom;

13) distribuirana proizvodnja električne energije je proizvodnja električne energije u energetskom objektu koji je povezan na distributivni sistem;

28) korisnik sistema je fizičko ili pravno lice koje isporučuje u sistem ili iz njega preuzima električnu energiju ili gas;

29) kupac je pravno ili fizičko lice koje kupuje električnu energiju ili gas za sopstvenu potrošnju ili za dalju prodaju;

41) obnovljivi izvori energije su nefosilni energetski izvori kao što su: vodotoci, biomasa, vjetar, sunce, biogas, deponijski gas, izvori geotermalne energije, talasi, plima i osjeka, gas i čvrsti otpad iz postrojenja za preradu otpadnih voda i čvrsti komunalni otpad;

43) operator distributivnog sistema je energetski subjekat koji obavlja djelatnost distribucije električne energije ili gasa i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbjeđenje dugoročne sposobnosti sistema da zadovolji potrebe za distribucijom električne energije ili gasa na ekonomski opravdan način;

44) operator prenosnog sistema je energetski subjekat koji obavlja djelatnost prenosa električne energije ili gasa i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj prenosnog sistema na određenom području i njegovo povezivanje s drugim sistemima, kao i za obezbjeđenje dugoročne sposobnosti sistema da zadovolji zahtjeve za prenosom električne energije ili gasa na ekonomski opravdan način;

57) proizvodnja je fizički ili hemijski proces transformacije goriva i energije iz obnovljivih izvora u električnu energiju, toplotnu energiju ili druge oblike energije;

58) proizvođač električne energije je privredno društvo, pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije;

Član 27. stav 1.

(1) Poslove utvrđene zakonom u oblasti energetike obavlja Regulatorna agencija za energetiku kao samostalna, neprofitna organizacija, pravno i funkcionalno nezavisna od državnih organa i energetske subjekata.

Član 41. stav 1. tačka 4.

Agencija u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom doprinosi:

4) ostvarivanju, na najefikasniji način, razvoja sigurnih, pouzdanih i nediskriminatorskih sistema orijentisanih na kupca i promovisanje adekvatnosti sistema, kao i promovisanje energetske efikasnosti i integracije proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i distribuirane proizvodnje u prenosili i distributivni sistem u skladu sa opštim ciljevima energetske politike;

Član 43. stav 1. tačka 1. alineja 1.

(1) Agencija utvrđuje metodologije za:

1) utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda operatora sistema i cijena, rokova i uslova za:

- korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije i gasa;

Član 58. st.1 i 2. tačka 1. i stav 3.

(1) Cijene električne energije i gasa se slobodno formiraju na organizovanom tržištu ili ugovorom između prodavca i kupca.

(2) Cijene i naknade koje se utvrđuju u regulatornom postupku, u skladu sa ovim zakonom, su cijene:

1) za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije i gasa;

(3) Cijene za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije i gasa zasnivaju se na objektivnim kriterijumima utvrđenim metodologijama iz člana 43. stav 1. tačka 1. ovog zakona i određuju se na način kojim se:

1) unapređuje trgovina i konkurencija;

2) isključuju unakrsne subvencije;

3) ne ograničava likvidnost tržišta i prekogranična trgovina.

Član 62. stav 1.

(1) Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije i gasa, naročito sadrže:

1) kriterijume za utvrđivanje opravdanih troškova i prihoda;

2) kriterijume za alokaciju regulatorno dozvoljenog prihoda na korisnike prenosnih i distributivnih sistema;

3) elemente za koje se utvrđuju tarife, na osnovu kojih se vrši obračun i plaćanje usluga po utvrđenim cijenama, radi obezbjeđenja adekvatnog prihoda operatorima sistema;

4) podsticaje ekonomskoj efikasnosti i postizanju višeg nivoa kvaliteta snabdijevanja;

5) elemente za procjenu uticaja na cijenu: snabdijevanja sa prekidima, prilagođavanja potrošnje mogućnostima sistema i drugih mehanizama za unapređenje energetske efikasnosti;

6) elemente za podsticanje realizacije mjera povećanja energetske efikasnosti sistema, posebno putem odgovora potrošnje i distribuirane proizvodnje električne energije;

7) elemente za podsticanje povećanja finansijske efikasnosti obavljanja djelatnosti, smanjenja troškova tih djelatnosti i poboljšanja kvaliteta usluga;

8) elemente za procjenu podsticaja razvoja energetske objekata, privlačenja investicija i transfera tehnologija;

9) elemente za procjenu troškova zaštite životne sredine i zaštite krajnjih kupaca;

10) elemente i kriterijume za utvrđivanje i alokaciju troškova opravdanih gubitaka u prenosnim i distributivnim sistemima električne energije i/ili gasa;

11) način utvrđivanja stope i elemenata osnovice za obračun povrata na sredstva iz člana 59. stav 5. ovog zakona;

12) elemente za utvrđivanje ostalih prihoda iz člana 59. stav 8. ovog zakona.

Član 94. stav 1. tačka 3.

(1) Proizvođač električne energije može, u skladu sa ovim zakonom, da:

3) koristi prenosni i distributivni sistem električne energije pod uslovima za pristup i korišćenje tih sistema utvrđenim ovim zakonom.

Član 115. st.1. i 2.

(1) Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da vrši distribuciju električne energije pod uslovima i na području određenim licencom na principima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminatornosti, naročito između korisnika sistema ili grupa korisnika sistema u korist energetskih subjekata povezanih sa operatorom, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Distributivni sistem električne energije, u smislu ovog zakona, čine postrojenja 35 kV, transformatori 35/h kV/kV i vodovi 35 kV, kao i postrojenja, transformatori i vodovi nižeg naponskog nivoa, do mjesta priključka korisnika sistema, kao i objekti, telekomunikaciona i informaciona oprema i druga infrastruktura neophodna za njegovo funkcionisanje, osim u slučaju iz člana 117. ovog zakona.

Član 116. stav 1. tačka 9.

(1) Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

9) utvrdi i zaključi formularne ugovore kojima se reguliše:

- priključenje na distributivni sistem sa korisnicima sistema,

- korišćenje distributivnog sistema sa korisnicima sistema,

- nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u distribuciji sa ponuđačima na tržištu;

7. Načelo zakonitosti (član 145. Ustava) predstavlja jedno od osnovnih ustavnih načela i direktno je povezano sa načelom vladavine prava, koje utvrđuje da je država zasnovana na vladavini prava (član 1. stav 2.). Posljedica ovakvih ustavnih određenja je da su organi vlasti vezani Ustavom i zakonom, kako u pogledu normativnih, tako i drugih ovlašćenja i podrazumijeva da se podzakonski propisi donose na osnovu normativno utvrđenog ovlašćenja donosioca akta. Prema Ustavu, generalno ovlašćenje za donošenje propisa (za izvršavanje zakona) ima Vlada, a organi uprave, lokalna samouprava ili drugo pravno lice, kada su na to, po određenim pitanjima, ovlašćeni zakonom. Drugim riječima, zakon mora biti osnov za donošenje podzakonskog akta i taj akt može obuhvatati samo ono što proizilazi iz zakonske norme, a njom nije izričito uređeno. U postupku ocjene saglasnosti takvog propisa sa Ustavom i zakonom ispituje se da li ga je donio ovlašćeni organ, zatim da li je donosilac imao zakonsko ovlašćenje za njegovo donošenje (pravni osnov), da li propis po svojoj sadržini, cilju i obimu odgovara onim okvirima koje mu je odredio zakon i da li je donijet po postupku propisanom zakonom.

7.1. Iz citiranih odredaba Ustava, takođe, proizilazi da je zakonodavac ovlašćen da zakonom, u skladu s Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, uredi sva pitanja i pravne odnose od interesa za Crnu Goru, što obuhvata odnose u oblasti energetike a, u okviru nje obavljanje djelatnosti prenosa, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, kao djelatnosti od javnog interesa. Polazeći od toga, zakonodavac je donio Zakon o energetici, kojim su određene energetske djelatnosti, uređeni uslovi i način njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom, podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visokoeffikasne kogeneracije, način

organizovanja i upravljanja tržištem električne energije i gasa, kao i druga pitanja od značaja za energetiku (član 1.). U smislu odredaba člana 6. Zakona, izraz “distribucija električne energije” ima značenje prenošenja električne energije kroz elektroenergetske distributivne sisteme, radi isporuke krajnjim kupcima, koje ne uključuje snabdijevanje električnom energijom (tačka 9.); izraz “distribuirana proizvodnja električne energije” ima značenje proizvodnje električne energije u energetsom objektu koji je povezan na distributivni sistem (tačka 13.) i izraz “korisnik sistema” znači fizičko ili pravno lice koje isporučuje u sistem ili iz njega preuzima električnu energiju ili gas (tačka 28.). Poslove u oblasti energetike utvrđene zakonom, saglasno odredbi člana 27. stav 1. Zakona kao samostalna, neprofitna organizacija, pravno i funkcionalno nezavisna od državnih organa i energetske subjekata, obavlja Regulatorna agencija za energetiku. U okviru javnih ovlašćenja Regulatorna agencija za energetiku, pored ostalog, utvrđuje metodologije za utvrđivanje regulatorno dovoljenog prihoda operatora sistema i cijena, rokova i uslova za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije (član 43. stav 1. tačka. alineja 1. Zakona). Zakonom je utvrđen obavezan sadržaj metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije (član 62. stav 1. Zakona). Odredbama člana 94. stav 1. tačka 3. Zakona propisano je da proizvođač električne energije, u skladu sa ovim zakonom, može da koristi prenosni i distributivni sistem električne energije pod uslovima za pristup i korišćenje tih sistema utvrđenim ovim zakonom.

8. U postupku ispitivanja procesnih pretpostavki Ustavni sud je utvrdio da se inicijativom, u suštini, traži ocjena odredbe, koju Metodologija, u cjelini, kao ni osporene odredbe člana 1. stav 2. Metodologije, ne sadrže. Ustavni sud je, takođe, utvrdio da je u dosadašnjoj praksi, u predmetima u kojima se osporava tzv. “nepostojeća pravna norma”, odbacivao predlog ili inicijativu, zbog nenadležnosti, jer nijesu postojale procesne pretpostavke za odlučivanje o osnovanosti podneska. Međutim, po nalaženju Ustavnog suda, u konkretnom slučaju se ne radi o toj pravnoj situaciji, već o Zakonom propisanoj obavezi donosioca akta da Metodologijom uredi pitanje primjene cijena na korisnike distributivnog sistema - što proizvođač električne energije, saglasno odredbi člana 6. tačka 28. Zakona, nesumnjivo jeste.

9. Ustavni sud je utvrdio da su osporene odredbe člana 1. stav 2. Metodologije, kojima je uređeno pitanje primjene cijena, utvrđenih na osnovu ove metodologije, na korisnike distributivnog sistema, povrijeđeni ustavni principi iz odredaba člana 1. stav 2. i člana 145. Ustava o vladavini prava i o saglasnosti pravnih propisa.

9.1. Iz navedene odredbe člana 43. stav 1. tačka 1. alineja 1. Zakona proizilazi da je Agencija za energetiku, u dijelu ovlašćenja koja se odnose na električnu energiju, ovlašćena da donese metodologiju za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda operatora sistema i cijena, rokova i uslova za korišćenje distributivnog sistema električne energije. Saglasno izričitom ovlašćenju, iz odredbe člana 43. stav 1. tačka 1. alinije 1. Zakona, Odbor Regulatorne agencija za energetiku je, na sjednici, od 7. jula 2016. godine, utvrdio Metodologiju za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije. Osporenim odredbama člana 1. stav 2. Metodologije propisano je da se cijene utvrđene na osnovu ove metodologije primjenjuju “na korisnike distributivnog sistema koji su priključeni na mrežu srednjeg napona 35 kV, mrežu srednjeg napona preko 1 kV do 35 kV, i mrežu niskog napona do 1 kV i to: na “1) kupce koji sa snabdjevačem zaključuju ugovor o prodaji električne energije sa unaprijed određenom količinom za svaki obračunski period tokom perioda snabdijevanja; 2) kupce koji sa snabdjevačem zaključuju ugovor o prodaji električne energije sa snabdijevanjem na osnovu profila potrošnje kupca; 3) kupce samosnabdjevače čiji su objekti priključeni na distributivni sistem; 4) operatora prenosnog sistema kada energiju preuzima za sopstvene potrebe i zatvoreni distributivni sistem”.

9.1.1. Donosilac akta je, saglasno odredbi člana 43. stav 1. tačka 1. alineja 1. Zakona, po ocjeni Ustavnog suda, bio obavezan da Metodologijom na potpun način uredi pitanje primjene cijene za korišćenje distributivnog sistema utvrđene Metodologijom, odnosno da njom obuhvati i proizvođače električne energije. Naime iz odredaba člana 6. stav 1. tač.13. i 28. Zakona proizilazi da su proizvođači električne energije - „korisnici sistema“, koji „isporučuju u sistem ili iz njega preuzimaju električnu energiju“, odnosno obavljaju „distribuiranu proizvodnju“ i koji su „povezani na distributivni sistem“. Proizvođači električne energije, priključeni na distributivni sistem, po ocjeni Ustavnog suda, su istovremeno i korisnici distributivnog sistema po dva osnova: kroz opterećenje mreže operatora sistema radi plasiranja svoje proizvodnje, tj. zauzimanjem mrežnih kapaciteta i kroz preuzimanje energije u periodima kada enegretni objekat ne proizvodi električnu energiju. Isključivanje proizvođača električne energije, kao korisnika distributivnog sistema, iz osporenih odredaba člana 1. stav 2. Metodologije, kojima je propisan krug lica na koje se primjenjuju cijene za korišćenje distributivnog sistema utvrđene Metodologijom, donosilac akta je, po nalaženju Ustavnog suda, prekoračio svoja ovlašćenja za uređivanje ovog pitanja i povrijedio načelo legaliteta, iz odredbe člana 145. Ustava, koje se ostvaruje primjenom načela saglasnosti pravnih propisa, kako u pogledu formalne, tako i u pogledu materijalne zakonitosti. Ustavni sud je, stoga, utvrdio da osporene odredbe člana 1. stav 2. Metodologije, u vrijeme važenja nijesu bile u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

10. Ustavni sud nije prihvatio predlog donosioca akta za obustavu postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 1. stav 2. Metodologije. Naime, imajući u vidu da su u periodu od početka primjene do prestanka važenja osporenih odredaba člana 1. stav 2. Metodologije (od 28. jula 2016. godine do 7. juna 2019. godine) proizvođači električne energije, kao korisnici distributivnog sistema, bili oslobođeni obaveze plaćanja cijene za korišćenje distributivnog sistema, Ustavni sud je ocijenio da nijesu otklonjene posljedice njihove primjene i da su se stekli uslovi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tih odredaba, u vrijeme važenja, saglasno odredbi člana 149. stav 2. Ustava Crne Gore.

11. Na osnovu iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci.

III. Odluka o objavljivanju ove odluke zasnovana je na odredbama člana 151. stav 2. Ustava Crne Gore i člana 51. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

U-II br. 12/17

Podgorica, 25. jun 2019. godine

Predsjednik,
dr Dragoljub Drašković, s.r.

Na osnovu člana 73 stav 2 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", broj 29/07, i „Službeni list CG"/br. 32/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Uprava za nekretnine donijela je

R J E Š E N j E
O POTVRĐIVANJU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO
PODVRŠ

1. Potvrđuje se baza podataka za KO Podvrš.
2. Primjena baze podataka katastra nepokretnosti počinje od 8. avgusta 2019. godine.
3. Katastarski operat za katastarsku opštinu, iz tačke 1 ovog rješenja, izrađen po Zakonu o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRCG." broj 37/74), prestaje da važi, a čuva se kod organa uprave nadležnog za poslove premjera i katastra nepokretnosti Opštine Nikšić do 8. avgusta 2020. godine, nakon čega će se kao dokumentacija trajne vrijednosti arhivirati u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 02- 6253

Podgorica, 2. avgusta 2019. godine

Direktor,
Dragan Kovačević, s.r.

Na osnovu člana 24 i člana 76 stav 1 tačka 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", br. 06/16, 02/17, 22/17 i 13/18), člana 9 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore ("Sl. list CG" br. 31/17) i saglasnosti Ministarstva zdravlja, Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na sjednici od 7. avgusta 2019. godine, donio je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDIKACIJAMA I NAČINU
KORIŠĆENJA MEDICINSKE REHABILITACIJE U ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU SPECIJALIZOVANU MEDICINSKU
REHABILITACIJU

Član 1

U Pravilniku o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju ("Sl. list CG" br. 81/16, 17/17, 42/18 i 50/18) u Listi za medicinsku rehabilitaciju koja čini sastavni dio pravilnika, vrše se sledeće izmjene:

U koloni "Medicinske indikacije (dijagnoza bolesti, stanja ili povrede i šifra po MKB 10)", za dijagnozu "G37.8 Morbi demyelini systematis nervosa centralis specificati alii (Druge označene demijeliizirajuće bolesti CNS-a) Aleksandrova bolest", u koloni "Dužina trajanja medicinske rehabilitacije i rokovi korišćenja", umjesto riječi: "28 dana u svakoj kalendarskoj godini" treba da stoje riječi: "dva puta po 21 dan u svakoj kalendarskoj godini".

U koloni "Medicinske indikacije (dijagnoza bolesti, stanja ili povrede i šifra po MKB 10)" za dijagnozu "E76.2 Mucopolysaccharidosis aliae (Druge mukopolisaharidoze) Morquio classica," u koloni "Dužina trajanja medicinske rehabilitacije i rokovi korišćenja", umjesto riječi: "28 dana u svakoj kalendarskoj godini" treba da stoje riječi: "dva puta po 21 dan u svakoj kalendarskoj godini".

U koloni "Medicinske indikacije (dijagnoza bolesti, stanja ili povrede i šifra po MKB 10)" za dijagnozu E 84 – Fibrosis Cystica (Cistična fibroza), u koloni "Medicinska dokumentacija" poslije riječi: "predlog konzilijuma Instituta za bolesti djece KC CG" stavlja se zarez i dodaju riječi: „odnosno predlog ortopedsko-reumatološko-fizijatrijskog konzilijuma, za lice starije od 15 godina”.

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-5174

Podgorica, 7. avgusta 2019. godine

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Predsjednik Upravnog odbora,
dr **Veselin Bulatović**, s.r.

Na osnovu člana 13 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi („Službeni list CG", broj 8/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO
DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA"- HERCEG NOVI

1. Razrješava se Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" Herceg Novi, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Vojin Rondović, član
- Miško Vujović, član
- Milutin Nikolić, član i
- Ružica Bajčeta, članica.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-3523/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 13 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi („Službeni list CG", broj 8/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO
DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA"- HERCEG NOVI

1. Imenuje se Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi, u sastavu:

- Vojin Rondović, načelnik Direkcije za bezbjednosne poslove i nadzor nad radom Uprave policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

- Petar Krstajić, načelnik Odjeljenja za međunarodnu policijsku saradnju i odnose sa javnošću u Upravi policije, član;

- Miško Vujović, savjetnik za internu kontrolu u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, član;

- Edis Sijarić, profesor fizičke kulture, član; i

- Snežana Šćepanović Raičević, savjetnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore, članica.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-3523/4

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 15 stav 2 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU SAVJETNICE PREDsjedNIKA VLADE CRNE GORE

Razrješava se Dubravka Lalović dužnosti savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore, zbog prelaska na novu dužnost.

Broj: 07-2865/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", br. 2/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA UPRAVE ZA NEKRETNINE

Draganu Kovačeviću, direktoru Uprave za nekretnine, ranijeg organa uprave u sastavu Ministarstva finansija, prestaje mandat, zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine.

Broj: 07-3569/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", br. 2/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA NEKRETNINE

Za v.d. direktora Uprave za nekretnine, određuje se mr Dragan Kovačević, diplomirani inženjer geodezije, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-3570/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", br. 2/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA
NEKRETNINE

Slavku Simoviću, pomoćniku direktora Uprave za nekretnine, ranijeg organa uprave u sastavu Ministarstva finansija - rukovodiocu Sektora za katastar nepokretnosti, prestaje mandat, zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine.

Broj: 07-3571/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", br. 2/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA NEKRETNINE

Za v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine - rukovodioca Sektora za katastar nepokretnosti, određuje se Slavko Simović, dipl pravnik, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-3572/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG", broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENjU DRŽAVNE SEKRETARKE U
MINISTARSTVU FINANSIJA

Razrješava se dr Nina Vujošević dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu finansija, na lični zahtjev.

Broj: 07-3586/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG", br. 49/08, 16/11 i 38/12),
Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU POSLOVNOG DIREKTORA JAVNE USTANOVE KRALJEVSKO
POZORIŠTE ZETSKI DOM

Razrješava se Slobodan Božović dužnosti poslovnog direktora Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom, zbog isteka mandata.

Broj: 07-3575/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG”, br. 49/08, 16/11 i 38/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNE USTANOVE KRALJEVSKO POZORIŠTE
ZETSKI DOM

Za direktoricu Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom, imenuje se Vesna Miranović, diplomirana pravica.

Broj: 07-3576/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG", br. 49/08, 16/11 i 38/12),
Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UMJETNIČKE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE
KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM

Za umjetničku direktoricu Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom, imenuje se
Lidija Dedović, rediteljka, dosadašnja umjetnička direktorica ove javne ustanove.

Broj: 07-3577/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG”, br. 49/08, 16/11 i 38/12),
Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU UMJETNIČKE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE MUZIČKI
CENTAR CRNE GORE

Za umjetničku direktoricu Javne ustanove Muzički centar Crne Gore, imenuje se Mirka
Šćepanović, violinistkinja.

Broj: 07-3579/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 14 Konvencije o uspostavljanju Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi, a u vezi sa Pravilnikom o zaradama i naknadama policijskog oficira za vezu („Službeni list CG”, broj 67/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU OFICIRA ZA VEZU - PREDSTAVNIKA CRNE GORE U CENTRU
ZA SPROVOĐENJE ZAKONA U JUGOISTOČNOJ EVROPI (SELEC-u)

1. Za oficira za vezu - predstavnika Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC-u), sa sjedištem u Bukureštu, imenuje se Zoran Radusinović, službenik Uprave carina, na period od četiri godine.

2. Pravo na zaradu i naknade za vrijeme vršenja navedene dužnosti, imenovani će ostvarivati u skladu sa odredbama Pravilnika o zaradama i naknadama policijskog oficira za vezu.

3. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-3426/3

Podgorica, 1. avgusta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.